

**UNION BANKA D.D. SARAJEVO**

Finansijski izvještaji za godinu koja je  
završila 31. decembra 2024. i Izvještaj neovisnog revizora

## Sadržaj

---

### ***Stranica***

Odgovornost za finansijske izvještaje	1
Izvještaj neovisnog revizora	2 – 6
Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti	7
Izvještaj o finansijskom položaju	8
Izvještaj o novčanim tokovima	9
Izvještaj o promjenama na kapitalu	10
Napomene uz finansijske izvještaje	11–89
Prilog 1 – Izvještaj o poslovanju	

## Odgovornost za finansijske izvještaje

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 15/21), Uprava je dužna osigurati da za svaki finansijski period budu sastavljeni finansijski izvještaji u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine koji daju istinit i fer pregled stanja i rezultata poslovanja Union banke d.d. Sarajevo ("Banka") za taj period.

Nakon provedbe odgovarajuće analize, Uprava opravdano očekuje da će Banka u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju slijedeće:


- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, te
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Banke. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Banke, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevara i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave:



Vedran Hadžiahmetović  
Predsjednik Uprave



Edin Mujagić  
Član Uprave za rizike

Union banka d.d.  
Hamdije Kreševljakovića 19  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

26. februar 2025. godine



Ernst & Young d.o.o. Sarajevo  
Vrbanja 1 (SCC - Sarajevo City Center)  
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 870 014  
[ey.com/en\\_ba](http://ey.com/en_ba)

**Building a better  
working world**

## Izvještaj neovisnog revizora

Dioničarima Union Banke d.d. Sarajevo

### Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja

#### Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Union Banke d.d. Sarajevo (Banka), koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembar 2024. godine, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima za tada završenu godinu, te bilješke uz finansijske izvještaje, uključujući i značajne informacije o računovodstvenim politikama.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i fer prezentuju finansijski položaj Banke na dan 31. decembar 2024. godine, i njenu finansijsku uspješnost te njene novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane u našem izvještaju u odjelu o odgovornostima revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Neovisni smo od Banke u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Federaciji Bosne i Hercegovine i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

#### Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima. Za pitanje u nastavku, pripremljen je opis o tome kako se naša revizija bavila tim pitanjem, pripremljen je u tom kontekstu.

Ispunili smo obaveze opisane u *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*, uključujući i povezana pitanja. U skladu s tim, naša revizija uključuje obavljanje postupaka dizajniranih da odgovore na naše procjene rizika pogrešnog prikaza u finansijskim izvještajima. Rezultati naših revizorskih postupaka, uključujući postupke koji se obavljaju za rješavanje pitanja u nastavku, daju osnovu za izražavanje našeg mišljenja o priloženim finansijskim izvještajima.

#### Adekvatnost rezervisanja za kreditne gubitke

Knjigovodstvena vrijednost datih kredita iznosi 537 miliona KM (ili 42% ukupne imovine) na dan 31. decembar 2024. godine. Kao što je opisano u Napomeni 4 Ključne računovodstvene procjene - Umanjenje vrijednosti kredita i potraživanja, rezervisanja za kredite se određuju na osnovu primjene regulatornih zahtjeva u vezi kreditnog rizika, propisanih od Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo je ključno revizijsko pitanje jer je značajna procjena uključena u određivanje rezervisanja za umanjenje vrijednosti kredita.

Razumjeli smo i ocijenili procese i kontrole za rezervisanja po osnovu kolektivnog umanjenja vrijednosti unutar kreditnog portfolija, kao i proces procjene umanjenja vrijednosti za individualno ocijenjene kredite.

Uključili smo stručnjake iz oblasti modeliranja kreditnog rizika i stručnjake iz oblasti informacionih sistema u područjima koja su zahtijevala njihovu stručnost (npr. pouzdanost podataka i model očekivanog kreditnog gubitka).



Building a better  
working world

## Izvještaj neovisnog revizora (nastavak)

### Ključna revizijska pitanja (nastavak)

Ključna područja procjene uključuju: tumačenje zahtjeva da se odredi umanjenje vrijednosti po osnovu primjene zakonske računovodstvene regulative primjenjive na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je uključeno u model očekivanog kreditnog gubitka Banke; identifikacija izloženosti sa značajnim pogoršanjem u kreditnom kvalitetu; pretpostavke korištene u modelu očekivanih kreditnih gubitaka kao što su finansijski položaj klijenta, očekivani budući novčani tokovi i projektovani makroekonomski faktori kako je objelodanjeno u Napomeni 28. c) Upravljanje rizicima - Upravljanje kreditnim rizikom; procjene i pretpostavke korištene u mogućim scenarijima za individualno ocijenjene kredite za umanjenje vrijednosti. Također, Banka je dužna poštivati regulatorne zahtjeve u vezi s kreditnim rizikom koje propisuje Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i prilagoditi interne proračune prema modelima očekivanih kreditnih gubitaka kako bi bili u skladu s tim zahtjevima. Pored toga, rat u Ukrajini negativno se odrazio na mnoge industrije, te uticao na dalje povećanje inflacije, što bi zajedno sa ekonomskom neizvjesnošću moglo negativno uticati na poslovanje dužnika u tekućoj godini. Nesigurnost oko tih faktora zajedno sa neizvjesnim ekonomskim izgledima rezultirala je složenjom procjenom ovog efekta na model očekivanog kreditnog gubitka.

Za individualno ocijenjene kredite, mogući scenariji su bazirani na diskontovanim novčanim tokovima i uključuju procjenu i kompleksna područja kao što su, indikatori umanjenja vrijednosti, vjerovatnoću relevantnih scenarija za procjene novčanih tokova i same procjene novčanih tokova, uključujući realizaciju kolateralna.

Za više informacija, pogledati Napomenu 28. c) Upravljanje rizicima - Upravljanje kreditnim rizikom priloženih finansijskih izvještaja.

Ocijenili smo tehnike modeliranja i metodologiju u odnosu na zahtjeve zakonske računovodstvene regulative primjenjive na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ocijenili smo također razumnost i prikladnost značajnih pretpostavki korištenih u modelu za izračun rezervisanja za očekivane kreditne gubitke i procijenili smo da li je Banka u skladu sa regulatornim zahtjevima u vezi s izračunavanjem očekivanih kreditnih gubitaka.

Provjerili smo uzorak izloženosti i sproveli procedure kako bismo ocijenili adekvatnost primjene značajnih parametara za značajno povećanje kreditnog rizika, mogućnost za Banku da koristi alternativne indikatore na osnovu dostupnosti historijskih podataka, pravovremenu identifikaciju izloženosti koje imaju značajno pogoršanje u kreditnom kvalitetu i klasifikaciju instrumenata u Faze kreditnog kvaliteta u skladu sa zahtjevima zakonske računovodstvene regulative primjenjive na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine (preračun boniteta klijenata, provjera ulaznih parametara kao što su vjerovatnoća neispunjena obaveza, dani kašnjenja, lista posmatranja, reprogrami), kao i uticaj rata u Ukrajini i rasta cijena na te parametre.

Također smo provjerili matematičku preciznost izračuna Uprave za umanjenje vrijednosti na uzorku kredita koji su obezvrijedjeni na kolektivnoj osnovi.

Vezano za individualno obezvrijedene kredite, ocijenili smo kriterije za određivanje da li je događaj obezvrjeđenja nastao te da li je postojao zahtjev da se izračuna iznos umanjenja vrijednosti na individualnoj osnovi. Na uzorku individualno obezvrijedjenih kredita, razumjeli smo posljednje promjene kod dužnika i osnovu za određivanje rezervisanja za umanjenje vrijednosti i razmotrili da li su ključne procjene bile adekvatne uzimajući u obzir okolnosti dužnika. Dodatno, testirali smo ključne ulazne parametre za izračun umanjenja vrijednosti uključujući očekivane buduće novčane tokove i njihovo vrijeme i procjenu uzetog kolateralna, i diskutovali sa Upravom da li su procjene ažurirane, u skladu sa strategijom koja se prati a u vezi sa određenim dužnikom i u skladu sa regulatornim smjernicama.

Također smo provjerili izračun Uprave za umanjenje vrijednosti za matematičku tačnost i primjenu parametara na odabranim pojedinačno umanjenim kreditima.



**Building a better  
working world**

## Izvještaj neovisnog revizora (*nastavak*)

### Ključna revizijska pitanja (*nastavak*)

Provjerili smo uzorak kreditnih izloženosti iz industrija koje bi mogle biti jako pogodene ratom u Ukrajini i inflacijom, prikupili smo posljednje dostupne finansijske podatke i procijenili postoje li indikatori za znacajan porast kreditnog rizika ili neispunjenoj obaveza koji može zahtijevati reklasifikaciju klijenta u fazu 2 ili fazu 3. Angažovali smo stručnjake za interno modeliranje rizika kako bi pregledali informacije usmjerene na budućnost (FLI) i korištene ulazne parametre i kako bi procijenili je li uticaj rata u Ukrajini i inflacije adekvatno odražen na korištenu vjerovatnoću neispunjenoj obveza (PD).

Ocijenili smo adekvatnost objava uključenih u Napomeni 28. c) Upravljanje rizicima - Upravljanje kreditnim rizikom i Napomeni 4. Ključne računovodstvene procjene - umanjenje vrijednosti kredita i potraživanja priloženih finansijskih izvještaja.

### Ostale informacije sadržane u Izvještaju o poslovanju Banke

Ostale informacije sadrže informacije uključene u Izvještaj o poslovanju, ali ne uključuju finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj o njima. Uprava je odgovorna za pripremanje ostalih informacija u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima. U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za izvjestiti.

### Odgovornosti Uprave i Odbora za reviziju za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine i za one kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške. U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Banke da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja osim ako uprava ili namjerava likvidirati Banku ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Odbor za reviziju je odgovoran za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Banka.

### Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji.

Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

## Izvještaj neovisnog revizora (*nastavak*)

### Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja (*nastavak*)

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorena, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Banke.
- Ocjenjujemo primjerenošć korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- Zaključujemo o primjerenošći korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Banke da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskem izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Banka prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- Ocjenjujemo cijelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s Odborom za reviziju u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući sve značajne nedostatke u unutrašnjoj kontroli koje utvrđimo tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu Odboru za reviziju da smo postupili u skladu sa relevantnim etičkim zahtjevima u vezi sa neovisnosti i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.



Building a better  
working world

## Izvještaj neovisnog revizora (*nastavak*)

### Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja (*nastavak*)

Između pitanja o kojima se komunicira s Odborom za reviziju, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u iznimnim rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od takvog saopštavanja.

Angažirani partner u reviziji koja ima za poslijedicu ovaj izvještaj neovisnog revizora je Nikola Ribar.

Danijela Mirković, prokurista



---

Tarik Alijagić, licencirani revizor

Ernst & Young d.o.o. Sarajevo  
Vrbanja 1 (SCC - Sarajevo City Center)  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

26. februar 2025. godine

Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Napomena	2024.	2023.
Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi	5	28.489	21.322
Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi	6	(3.708)	(1.404)
<b>Neto prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi</b>		<b>24.781</b>	<b>19.918</b>
Prihodi od naknada i provizija	7	4.924	4.099
Rashodi od naknada i provizija	8	(2.442)	(1.871)
<b>Neto prihodi od naknada i provizija</b>		<b>2.482</b>	<b>2.228</b>
Umanjenja vrijednosti i rezervisanja	9	(6.042)	(4.437)
Ostali dobici od finansijske imovine		819	353
Neto pozitivne kursne razlike		735	366
Gubitci od dugoročne nefinansijske imovine		(17)	-
Prihodi od dividendi		331	83
Ostali prihodi	10	782	704
Troškovi zaposlenih	11	(8.349)	(7.157)
Troškovi amortizacije	19, 20	(1.277)	(1.153)
Ostali troškovi i rashodi	12	(8.041)	(6.380)
<b>DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>6.204</b>	<b>4.525</b>
Tekući porez na dobit		(728)	(537)
Odgođeni porez na dobit		303	1.362
<b>POREZ NA DOBIT</b>	13	<b>(425)</b>	<b>825</b>
<b>DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		<b>5.779</b>	<b>5.350</b>
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>			
Povećanje fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1.645	72
Ostale stavke koje mogu biti reklassifikovane u dobit ili gubitak		(16)	(1)
Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		(165)	(8)
<b>OSTALI UKUPNI REZULTAT</b>		<b>1.480</b>	<b>64</b>
<b>UKUPNI REZULTAT</b>		<b>7.259</b>	<b>5.414</b>

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.


Izvještaj o finansijskom položaju  
na dan 31. decembar 2024. godine  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugaćije naznačeno)


	Napomena	31.12.2024.	31.12.2023.
<b>IMOVINA</b>			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	15	202.543	109.567
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	16	2.644	1.015
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	17	1.050.422	977.966
Odgodena porezna imovina	18	1.747	1.386
Materijalna imovina	19	23.362	22.789
Nematerijalna imovina	20	1.043	563
Ostala imovina i potraživanja	21	281	332
<b>UKUPNO IMOVINA</b>		<b>1.282.042</b>	<b>1.113.618</b>
<b>OBAVEZE</b>			
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	22	1.113.889	983.633
Obaveze za porez na dobit		191	356
Odgodene porezne obaveze	18	608	386
Rezervisanja	23	2.251	1.856
Ostale obaveze	24	2.750	2.293
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>		<b>1.119.689</b>	<b>988.524</b>
<b>KAPITAL</b>			
Dionički kapital	25	129.098	99.098
Rezerve		25.348	19.998
Revalorizacione rezerve		2.128	648
Dobit		5.779	5.350
<b>UKUPNO KAPITAL</b>		<b>162.353</b>	<b>125.094</b>
<b>UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL</b>		<b>1.282.042</b>	<b>1.113.618</b>

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Potpisali za i u ime Banke dana 26. februara 2025. godine:

  
  
 Vedran Hadžiahmetović  
 Predsjednik Uprave

  
 Edin Mujagić  
 Član Uprave za rizike

  
 Nermin Sijerčić  
 Direktor Sektora za  
 računovodstvo i kontroling

Izvještaj o novčanim tokovima  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Prilivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi	28.489	21.322
Odlivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi	(3.708)	(1.405)
Prilivi od naknada i provizija	4.924	4.099
Odlivi od naknada i provizija	(2.442)	(1.871)
Prilivi od naplate prethodno otpisanih potraživanja za date kredite i kamate	872	1.899
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima	(8.349)	(7.157)
Odlivi po osnovu plaćanja operativnih rashoda i troškova	(8.041)	(6.464)
Plaćeni porez na dobit	(893)	(181)
<b>Gotovinski tokovi iz poslovnih aktivnosti prije promjena na poslovnoj imovini i poslovnim obavezama</b>	<b>10.852</b>	<b>10.242</b>
Neto (povećanje) / smanjenje obavezne rezerve kod Centralne banke	(4.928)	(14.890)
Neto (povećanje) / smanjenje plasmana kod drugih banaka	5.837	3.848
Neto (povećanje) / smanjenje kredita i potraživanja od klijenata	(49.244)	(72.236)
Neto (povećanje) / smanjenje ostale imovine i potraživanja	51	-
Neto povećanje / (smanjenje) depozita od banaka i drugih finansijskih institucija	5.987	9.506
Neto povećanje / (smanjenje) depozita od klijenata	133.444	35.266
Neto povećanje / (smanjenje) ostalih finansijskih obaveza po amortizovanom trošku	840	1.107
Neto povećanje / (smanjenje) rezervisanja za obaveze	395	(439)
Neto povećanje / (smanjenje) ostalih obaveza	224	(1.922)
<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>103.458</b>	<b>(29.518)</b>
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>		
Sticanje ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	(124.091)	(149.096)
Prilivi od otuđenja ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	95.739	44.967
Sticanje nekretnina, postrojenja i opreme	(1.905)	(1.825)
Prilivi od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	15	-
Sticanje nematerijalne imovine	(524)	(257)
Primljene dividende	331	83
<b>Neto gotovinski tok iz ulagačkih aktivnosti</b>	<b>(30.435)</b>	<b>(106.128)</b>
<b>GOTOVINSKI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
Prilivi od subordiniranih kredita	20.000	15.000
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(47)	(18)
<b>Neto gotovinski tok od finansijskih aktivnosti</b>	<b>19.953</b>	<b>14.982</b>
<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>	<b>92.976</b>	<b>(120.664)</b>
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI - NETO NA POČETKU PERIODA EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>	<b>109.567</b>	<b>230.231</b>
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI – NETO NA KRAJU PERIODA</b>	<b>202.543</b>	<b>109.567</b>

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

Izvještaj o promjenama na kapitalu  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	Dionički kapital	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Dobit	Ukupno
<b>31. decembar 2022.</b>	<b>99.098</b>	<b>18.766</b>	<b>584</b>	<b>1.232</b>	<b>119.680</b>
Raspored dobiti iz prethodnog perioda	-	1.232	-	(1.232)	-
Neto dobit za period	-	-	-	5.350	5.350
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-	64	-	64
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit</i>	-	-	64	5.350	5.414
<i>Emisija dioničkog kapitala</i>	-	-	-	-	-
<b>31. decembar 2023.</b>	<b>99.098</b>	<b>19.998</b>	<b>648</b>	<b>5.350</b>	<b>125.094</b>
Raspored dobiti iz prethodnog perioda	-	5.350	-	(5.350)	-
Neto dobit za period	-	-	-	5.779	5.779
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-	1.480	-	1.480
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit</i>	-	-	1.480	5.779	7.259
<i>Emisija dioničkog kapitala</i>	30.000	-	-	-	30.000
<b>31. decembar 2024.</b>	<b>129.098</b>	<b>25.348</b>	<b>2.128</b>	<b>5.779</b>	<b>162.353</b>

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

## 1. OPĆI PODACI

### Historija i osnivanje

Union banka d.d. Sarajevo ("Banka") osnovana je 1955. godine kao filijala Jugoslovenske banke za spoljnu trgovinu. Do kraja 1989. godine Banka je poslovala u sastavu Jugobanke Beograd. Početkom 1990. godine banka se transformiše u samostalnu finansijsku instituciju kao dioničko društvo pod nazivom Jugobanka Jubbanka d.d. Sarajevo. Krajem 1992. godine Banka mijenja naziv u Union banka d.d. Sarajevo, a krajem 1997. godine Union banka se registruje kao pravni sljednik Jugobanke Jubbanke d.d. Sarajevo za područje Federacije Bosne i Hercegovine ("FBiH" ili „Federacija“).

U januaru 2018. godine, Banka je promijenila sjedište i nalazi se u ulici Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Na dan 31. decembar 2024. godine Banka je imala 4 filijale u Sarajevu, Mostaru, Zenici i Tuzli, te 11 ekspozitura u Goraždu, Bihaću, Zavidovićima, Starom Gradu – Sarajevo, Novom Gradu – Sarajevo, Novom Sarajevu – Sarajevo, Ilijadži, Mostaru, Konjicu, Travniku i Ljubuškom.

### Osnovna djelatnost Banke

Banka pruža bankarske usluge putem razvijene mreže poslovnica u Bosni i Hercegovini i to:

- Primanje i plasiranje depozita,
- Primanje depozita po viđenju i oročenih depozita,
- Davanje dugoročnih i kratkoročnih kredita i izdavanje dugoročnih i kratkoročnih garancija,
- Novčane transakcije na međubankarskom tržištu,
- Platni promet u zemlji i inozemstvu,
- Kartično poslovanje,
- Pružanje bankarskih usluga putem mreže filijala u FBiH.

### Upравна тјела Banke

#### Nadzorni odbor:

Maja Letica	Predsjednik
Lejla Demirović	Član
Alija Aljović	Član
Orhan Pašalić	Član
Dario Đolo	Član

#### Uprava:

Vedran Hadžiahmetović	Predsjednik Uprave
Edin Mujagić	Član Uprave za rizike
Leon Begić	Član Uprave za operacije

#### Odbor za reviziju:

Hajrudin Hadžović	Predsjednik
Damir Šapina	Član
Marko Čule	Član
Ševela Isaković-Kaplan	Član
Nejla Jusufović	Član

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

### 2.1. Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji Banke pripremljeni su u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine („FBiH“), koja se zasniva na Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH, Zakonu o bankama FBiH i podzakonskim propisima Agencije za bankarstvo FBiH donesenim na osnovu spomenutih zakona:

- Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH utvrđuje pripremu finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“).
- Zakonom o bankama FBiH utvrđena je priprema godišnjih finansijskih izvještaja u skladu s prethodno spomenutim Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim pod oba zakona.
- Agencija za bankarstvo FBiH usvojila je Odluku o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (dalje u tekstu: Odluka) koja se primjenjuje od 1. januara 2020. godine i koja rezultira određenim razlikama koje proizlaze iz izračuna ispravka vrijednosti za kreditne gubitke primjenom minimalnih stopa utvrđenih Odlukom, a koje MSFI 9 ne zahtijeva: „Finansijski instrumenti“ („MSFI 9“). Odluka također utječe na procjenu nefinansijske imovine proizašle iz kreditnih transakcija (stečena materijalna imovina čija je procjena u okviru drugih relevantnih MSFI-ja).
- Priloženi finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa zahtjevima Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske institucije (Službene novine FBiH 81/21), Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske institucije (Službene novine FBiH 81/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske institucije (Službene novine FBiH 102/22, 99/23) i Pravilnika o sadržaju i formi obrasca Izještaja o promjenama na kapitalu (Službene novine FBiH 81/21). Navedeni pravilnici koji regulišu prezentaciju finansijskih izvještaja imaju prvenstvo primjene u odnosu na zahtjeve koje u tom pogledu definišu MSFI koji su objavljeni od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH („Savez“).

Banka je u skladu sa odredbama Odluke, na dan 31.12.2024. godine, formirala veće ispravke vrijednosti za kreditne gubitke u iznosu od 637 hiljada BAM (isključujući iznos ispravki na računovodstveni otpis) u odnosu na iznos dobijen izračunom koji je rezultat internog modela Banke, prema zahtjevima MSFI 9. Navedena razlika proizašla je iz sljedećih razloga:

- primjene minimalnih stopa ispravki vrijednosti propisanih članom 23. Odluke za izloženosti u nivou kreditnog rizika 1 – razlika u iznosu od 389 hiljada BAM;
- primjene minimalnih stopa ispravki vrijednosti propisanih članom 24. Odluke za izloženosti u nivou kreditnog rizika 2 – razlika u iznosu od 248 hiljada BAM;
- primjene minimalnih stopa ispravki vrijednosti propisanih članom 25. Odluke za izloženosti u nivou kreditnog rizika 3 (nekvalitetnu imovinu) – razlika u iznosu od 0 hiljada BAM;
- u toku 2024. godine, izvršen je računovodstveni otpis u vanbilansnu evidenciju u ukupnom iznosu 132 hiljade BAM.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (nastavak)**

### **2.1. Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izvještaja (nastavak)**

Prethodno opisane razlike između zakonske računovodstvene regulative primjenjive na banke u FBiH i zahtjeva za priznavanjem i mjerenjem po MSFI imale su za rezultat sljedeće efekte:

	<b>31.12.2023. MSFI</b>	<b>31.12.2023. Efekti FBA Odluke</b>	<b>31.12.2023.</b>
Imovina	1.113.816	(198)	1.113.618
Obaveze	988.690	(166)	988.524
Kapital	125.458	(364)	125.094
	<b>31.12.2024. MSFI</b>	<b>31.12.2024. Efekti FBA Odluke</b>	<b>31.12.2024.</b>
Imovina	1.282.411	(369)	1.282.042
Obaveze	1.119.957	(268)	1.119.689
Kapital	162.990	(637)	162.353
Finansijski rezultat prije oporezivanja za godinu koja je završila 31.12.2024. ukoliko bi se koristila MSFI metodologija			<b>31.12.2024.</b> 6.416

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (nastavak)**

### **2.1. Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izvještaja (nastavak)**

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška, osim ukoliko je drugačije navedeno u računovodstvenim politikama koje su date u tekstu. Banka je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivala računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3.

Finansijski izvještaji Banke su iskazani u hiljadama konvertibilnih maraka. Marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Bosni i Hercegovini.

#### **Načelo stalnosti poslovanja**

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, što podrazumijeva da će Banka nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti.

#### **Uporedni podaci**

Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2024. godine sastavljeni su u skladu sa zahtjevima Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske institucije (Službene novine FBiH 81/21), Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske institucije (Službene novine FBiH 81/21) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske institucije (Službene novine FBiH 102/22, 99/23).

Tokom 2024. godine nije bilo reklassifikacije pozicija u odnosu na period izvještavanja sa 31.12.2023. godine.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (nastavak)**

### **2.2. Novi i izmijenjeni standardi**

Usvojene računovodstvene politike u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, osim sljedećih izmijenjenih MSFI-jeva koje je Banka usvojila od 1. januara 2024. godine:

- MRS 1 MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Klasifikacija kratkoročnih i dugoročnih obaveza (Dopune)**

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, i primjenjuju se retrospektivno. Cilj izmjena je da razjasni principe u MRS 1 za klasifikaciju obaveza na kratkoročne i dugoročne. Izmjenama je pojašnjeno značenje prava na odlaganje izmirenja obaveza, uslov da ovo pravo postoji na kraju izvještajnog perioda, da namjera Uprave ne utiče na klasifikaciju na kratkoročne i dugoročne obaveze, da opcije druge ugovorne strane koje bi mogle da dovedu do izmirenja obaveza prenosom sopstvenih instrumenata kapitala entiteta ne utiču na klasifikaciju na kratkoročnu i dugoročnu obavezu. Također, izmjene i dopune preciziraju da samo kovenante sa kojima entitet mora biti usklađen na ili prije datuma izvještavanja mogu uticati na klasifikaciju obaveze. Dodatna objavljivanja su također potrebna za dugoročne obaveze koje proizilaze iz kreditnih aranžmana koji su predmet usaglašenosti sa kovenantama u roku od dvanaest mjeseci nakon datuma izvještavanja. Novousvojeni MSFI i izmjene MSFI nisu imale značajnog uticaja na računovodstvene politike Banke.

- MSFI 16 Najmovi: Obaveze po osnovu najma u transakciji prodaje i povratnog najma (Dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene i dopune imaju za cilj da poboljšaju zahtjeve koje prodavac-najmoprimec koristi u odmjeravanju obaveze za najam koja proizilazi iz transakcije prodaje i povratnog najma u MSFI 16, dok se ne mijenja računovodstveni tretman najma koji nije u vezi sa transakcijama prodaje i povratnog najma. Konkretno, prodavac-najmoprimec određuje „najam plaćanja“ ili „revidirana plaćanja najma“ na takav način da prodavac-najmoprimec ne priznaje bilo kakav iznos dobitka ili gubitka koji se odnosi na pravo korištenja koje zadržava. Primjena ovih zahtjeva ne sprječava prodavca-najmoprimeca da prizna, u bilansu uspjeha, bilo kakav dobitak ili gubitak u vezi sa djelimičnim ili potpunim raskidom najma. Prodavac-najmoprimec primjenjuje izmjenu retrospektivno na transakcije prodaje i povratnog najma koje su sklopljene nakon datuma početne primjene, što je početak godišnjeg izvještajnog perioda u kojem je entitet prvi put primjenio MSFI 16. Novousvojeni MSFI i izmjene MSFI nisu imale značajnog uticaja na računovodstvene politike Banke.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (nastavak)**

### **2.2. Novi i izmijenjeni standardi (nastavak)**

- MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima i MSFI 7 Finansijski instrumenti: Objavljivanja - Finansijski aranžmani sa dobavljačima (Dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene dopunjuju zahtjeve koji su već u MSFI i zahtijevaju od entiteta da objavi odredbe i uslove finansijskih aranžmana sa dobavljačima. Pored toga, od entiteta se zahtijeva da na početku i na kraju izvještajnog perioda objave knjigovodstvene iznose finansijskih obaveza po osnovu finansijskih aranžmana sa dobavljačima i stavke u kojima su te obaveze prikazane, kao i knjigovodstvene iznose finansijskih obaveza i stavki za koje su finansijeri već izmirili odgovarajuće obaveze prema dobavljačima. Entiteti također treba da objave vrstu i efekat bezgotovinskih promjena u knjigovodstvenim vrijednostima finansijskih obaveza po osnovu finansijskih aranžmana sa dobavljačima koje sprječavaju da knjigovodstveni iznosi finansijskih obaveza budu uporedivi. Nadalje, izmjene zahtijevaju od entiteta da na početku i na kraju izvještajnog perioda objavi raspon datuma dospijeća za finansijske obaveze koje duguju finansijerima i za uporedive obaveze prema dobavljačima koje nisu dio tih aranžmana. Novousvojeni MSFI i izmjene MSFI nisu imale značajnog uticaja na računovodstvene politike Banke.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (nastavak)**

**2.3. Objavljeni standardi koji još uvijek nisu na snazi i nisu ranije usvojeni**

- **MRS 21 Efekti promjena kurseva stranih valuta: Nemogućnosti razmjene (Dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2025. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Izmjene i dopune preciziraju kako entitet treba da procijeni da li je valuta razmjenljiva i kako treba da odredi spot kurs kada zamjena nije moguća. Smatra se da je valuta zamjenljiva u drugu valutu kada je entitet u mogućnosti da dobije drugu valutu u administrativno razumnom vremenskom okviru, putem tržišta ili mehanizma razmjene u kojem bi transakcija razmjene stvorila izvršna prava i obaveze. Ako valuta nije zamjenljiva u drugu valutu, od entiteta se traži da procijeni spot kurs na dan vrednovanja. Cilj entiteta u procjeni spot kursa je da odrazi kurs po kojem bi se odvijala uredna transakcija razmjene na datum vrednovanja između učesnika na tržištu pod prevladavajućim ekonomskim uslovima. Izmjenama se napominje da entitet može da koristi dostupni kurs bez prilagođavanja ili druge tehnike procjene. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Banke.

- **MSFI 18 Prezentacija i objavljivanje u finansijskim izvještajima**

MSFI 18 uvodi nove zahtjeve za prezentaciju u bilansu uspjeha. Zahtijeva od entiteta da klasifikuje sve prihode i rashode u okviru svog bilansa uspjeha u jednu od pet kategorija: operativni, investiranje, finansiranje, porezi na dobit i grupa za otuđenje. Ove kategorije su dopunjene zahtjevima za predstavljanje međuzbirova i zbirova za „poslovni dobitak ili gubitak“, „dobitak ili gubitak prije rezultata iz finansiranja i poreza na dobit“ i „dobitak ili gubitak“. Također, zahtijeva objavljivanje mjere uspješnosti definisanih od strane Uprave i uključuje nove zahtjeve za agregiranje i raščlanjivanje finansijskih informacija na osnovu identifikovanih „uloga“ primarnih finansijskih izvještaja i napomena. Pored toga, postoje posljedične izmjene i dopune drugih računovodstvenih standarda. MSFI 18 je na snazi za periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2027. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Retrospektivna primjena je potrebna kako u godišnjim tako i u periodičnim finansijskim izvještajima. U budućim izvještajnim periodima Uprava će analizirati zahtjeve ovog novoizdatog standarda i procijeniti njegov uticaj.

- **MSFI 19 Zavisna društva bez javne odgovornosti: objavljivanja**

MSFI 19 dozvoljava zavisnim društvima bez javne odgovornosti da koriste smanjene zahtjeve za objavljivanjem ako njihova matična kompanija (bilo krajnja ili posredna) priprema javno dostupne konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa MSFI računovodstvenim standardima. Ova zavisna društva i dalje moraju da primjenjuju zahtjeve priznavanja, mjerjenja i prezentacije u drugim MSFI. Osim ako nije drugačije navedeno, kvalifikovani entiteti koji odluče da primjene MSFI 19 neće morati da primjenjuju zahtjeve za objavljivanje u drugim MSFI. MSFI 19 je na snazi za periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2027. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Banke.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

### 3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

#### a) Priznavanje prihoda od kamata

Prihodi i rashodi od kamata priznaju se u bilansu uspjeha za obračunski period na koji se odnosi metodom efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa je stopa koja diskontuje procijenjene buduće novčane tokove (uključujući sve naknade na plaćene i primljene stavke koje su sastavni dio efektivne kamatne stope, troškova transakcija i ostalih premija ili popusta) tokom očekivanog trajanja finansijske imovine/obaveza ili, gdje je to prikladno, tokom kraćeg perioda.

#### b) Prihodi i rashodi od naknada i provizija

Naknade i provizije sastoje se uglavnom od provizija u domaćem i inostranom platnom prometu, te naknada za odobrenje kredita i drugih kreditnih instrumenata Banke.

Provizije od platnog prometa priznaju se u periodu u kojem su usluge pružene.

#### c) Oporezivanje

Poreski rashod s temelja poreza na dobit jest zbirni iznos tekuće poreske obaveze i odgođenih poreza.

##### **Tekući porez na dobit**

Poreski rashod se temelji na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti jer uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća poreska obaveza Banke izračunava se primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno u postupku donošenja na datum izvještajnog perioda.

##### **Odgođeni porez na dobit**

Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat temeljem razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti, a obračunava se metodom bilanske obaveze. Odgođene poreske obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena poreska imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerojatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti privremene razlike koje se odbijaju.

Knjigovodstveni iznos odgođene poreske imovine preispituje se na svaki datum bilansa i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloživ dostatan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela poreske imovine. Odgođeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, u kojem slučaju se odgođeni porez također iskazuje u okviru kapitala.

Odgođena poreska imovina i obaveze se prebijaju ako se odnose na poreze na dobit koje je nametnula ista poreska vlast i ako Banka namjerava podmiriti svoju tekuću poresku imovinu i obaveze na neto osnovi.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**d) Novac i novčani ekvivalenti**

Za potrebe izvještavanja o novčanim tokovima, novac i novčani ekvivalenti obuhvataju sredstva kod Centralne banke Bosne i Hercegovine ("CBBH") i stanja na žiro računima kod drugih banaka.

Novac i novčani ekvivalenti isključuju obaveznu minimalnu rezervu kod Centralne banke, budući da sredstva obavezne rezerve nisu na raspolaganju Banci u njenom svakodnevnom poslovanju. Obavezna minimalna rezerva kod CBBH je iznos koji su obavezne izdvajati sve poslovne banke koje imaju dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini.

**e) Finansijski instrumenti**

Finansijska imovina i finansijske obaveze se priznaju kada Banka postane ugovorna strana u ugovoru vezanom za finansijski instrument.

Finansijska imovina i obaveze inicialno se priznaju po fer vrijednosti. Transakcijski troškovi koji se direktno pripisuju sticanju finansijske imovine, odnosno nastanku finansijske obaveze (izuzev finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha), dodaju se, odnosno oduzimaju, od fer vrijednosti finansijske imovine, odnosno finansijskih obaveza, pri početnom priznavanju.

**Finansijska imovina**

Transakcijski troškovi koji su direktno pripisivi sticanju finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha odmah se priznaju u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti perioda.

Finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja imovine definirana ugovorenim datumom isporuke finansijske imovine u rokovima utvrđenima u skladu konvencijama na predmetnom tržištu.

Klasifikacija finansijske imovine ovisi o prirodi i svrsi finansijske imovine i određena je u trenutku inicialnog prepoznavanja.

**Mjerenje finansijske imovine i obaveza**

Banka klasificiše svu svoju finansijsku imovinu na osnovu poslovnog modela za upravljanje imovinom i ugovornih odredbi imovine, mjerena po:

1. Vrednovanje metodom amortiziranog troška („AC“),
2. Vrednovanje po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka („FVPL“), i
3. Vrednovanje po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit („FVOCI“).

Metodologija za klasifikaciju i mjerenje izloženosti je interni akt banke koji definiše klasifikaciju i vrednovanje imovine.

Klasifikacija finansijskih instrumenata u pojedinu kategoriju računovodstvenog mjerenja ovisi o poslovnom modelu u kojem se pojedini instrument stiče, karakteristikama ugovorenih novčanih tokova, ali i opcijama fer vrednovanja koja su predviđena MSFI 9.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**e) Finansijski instrumenti (nastavak)**

***Metoda efektivne kamatne stope***

Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška finansijske imovine i raspoređivanja prihoda od kamata tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskonтуje buduća novčana primanja (uključujući sve naknade koje čine sastavni dio efektivne kamatne stope, trošak transakcije i ostalih premija i rabata) kroz očekivani vijek trajanja finansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda.

Finansijski instrumenti priznaju prihod na temelju efektivne kamatne stope.

***Krediti i potraživanja***

Krediti, plasirani depoziti i ostala potraživanja s fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu a nastaju kad Banka daje novac dužniku bez namjere istovremene prodaje tih potraživanja ili prodaje u bliskoj budućnosti.

Banka mjeri kredite, plasirane depozite i ostala potraživanja po amortizovanom trošku ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:

- Finansijsko sredstvo se drži u okviru poslovnog modela sa ciljem da se drži u svrhu prikupljanja ugovorenih novčanih tokova,
- Ugovorni uslovi finansijskog sredstva daju na određene datume novčane tokove koji su isključivo rezultat isplate glavnice i kamate (SPPI) na iznos neotplaćene glavnice.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

**3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**e) Finansijski instrumenti (nastavak)**

**Procjene poslovnih modela**

Poslovni model se utvrđuje na nivou koji odražava način zajedničkog upravljanja grupama finansijske imovine radi ostvarenja određenog poslovnog cilja, kao što su:

- Kako su učinak rada poslovnog modela i finansijske imovine u okviru tog poslovnog modela ocjenjeni i kako se izvještavaju ključnom osoblju rukovodstva,
- Rizici koji utiču na efikasnost rada poslovnog modela (kao i finansijske imovine u okviru tog poslovnog modela) i naročito kako se upravlja tim rizicima,
- Kako se određuju naknade prema rukovodiocima (na primjer, da li je naknada zasnovana na fer vrijednosti sredstva kojim se upravlja ili na osnovu prikupljenih ugovorenih novčanih tokova),
- Očekivana učestalost, vrijednost i vrijeme prodaje su takođe važni aspekti procjene Banke.

Poslovni model odnosi se na način na koji se upravlja finansijskom imovinom radi stvaranja novčanih tokova. Drugim riječima, poslovnim modelom određuje se hoće li novčani tokovi nastati prikupljanjem ugovornih novčanih tokova, prodajom finansijske imovine ili i od jednog i od drugog. Stoga se ta ocjena ne provodi na osnovu scenarija koje se ne može razumno očekivati, kao što su „najgori mogući“ scenarij ili scenarij „stresnih uslova“.

Ukoliko su novčani tokovi nakon inicijalnog priznavanja realizovani na drugačiji način od prvobitnih očekivanja Banke, Banka ne mijenja klasifikaciju preostalih finansijskih sredstava koja se nalaze u poslovnom modelu, ali uzima u obzir ove informacije kada procjenjuje novonastala ili tek kupljena finansijska sredstva.

Koraci u postupku klasifikacije finansijskih instrumenata su:

1. Određivanje radi li se o modifikaciji finansijskih instrumenata,
2. Određivanje prirode bilansne stavke koja se stiče,
3. Određivanje vrste pojedinog finansijskog instrumenta koji se stiče,
4. Određivanje radi li se o instrumentu koji sadrži značajan kreditni rizik u trenutku sticanja,
5. Određivanje poslovnog modela za koji se pojedini finansijski instrument stiče („BM“),
6. Određivanje karakteristika ugovorenih novčanih tokova za pojedini finansijski instrument koji se stiče („SPPI“),
7. Postupak reklasifikacije finansijskih instrumenata.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

### 3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### e) Finansijski instrumenti (nastavak)

**SPPI test (engl. solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding – test provjere ugovornog toka novca plaćanja jedino po osnovi glavnice i kamata)**

Drugi korak u procesu klasifikovanja je da banka procjenjuje ugovorne uslove finansiranja za identifikaciju da li ispunjavaju SPPI test.

Određivanje karakteristika ugovorenih novčanih tokova za pojedini finansijski instrument koji se stiče provodi se isključivo i samo za dužničke instrumente i to one koji nisu dobili status POCI imovine.

Ovo određivanje se provodi u svrhu ocjenjivanja da li uslovi ugovoreni za pojedinu stavku finansijske imovine predstavljaju novčane tokove koji predstavljaju samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmirenim iznos glavnice na određene datume.

Ugovoreni uslovi koji uvode minimiziranu izloženost rizicima ili nestalnost u ugovorenim novčanim tokovima koji nisu povezani sa osnovnim ugovorom o kreditu, ne dovode do ugovorenih novčanih tokova koji su isključivo plaćanja glavnice i kamata na neizmireni iznos. U takvim slučajevima, finansijsko sredstvo se mora mjeriti po FVPL.

Banka vrši procjenu ugovornih uslova prema osnovnim segmentima portfolija (dugoročni krediti pravnim licima, kratkoročni krediti pravnim licima, krediti fizičkim licima, kreditne kartice, prekoračenja po tekućem računu, dužnički vrijednosti papiri i ostala finansijska aktiva).

Svi dužnički finansijski instrumenti zadovoljavaju karakteristike testa. Na datum izvršene procjene, kao i na datum izvještaja, Banka nema imovine koja ispunjava status POCI.

#### ***Finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha***

Finansijska imovina se na ovaj način klasificira ako:

- je nabavljena s ciljem prodaje u bliskoj budućnosti; ili
- je dio identifikovanog portfolija finansijskih instrumenata koje Banka drži zajedno, i koja se ponaša po šablonu kratkoročne zarade; ili
- je imovina derivativni instrument koji nije okarakterisana kao efektivni hedžing instrument.

Finansijska imovina može biti priznata kao finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti iako nije "namijenjena za trgovanje" ako:

- takva klasifikacija eliminiše ili značajno reducira nekonzistentnost mjerjenja i priznavanja koja bi inače nastala; ili
- je finansijska imovina dio grupe finansijske imovine ili obaveza čiji je učinak mjerjen na bazi fer vrijednosti, u skladu s dokumentovanim upravljanjem rizika Banke ili njenom investicijskom strategijom, i informacijama oko internog grupisanja imovine na toj osnovi; ili
- je dio ugovora koji sadrži jedan ili više ugrađenih derivativa.

Finansijska imovina priznata kao finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha prikazuje se prema fer vrijednosti, sa rezultantnom dobiti ili gubitkom prikazanom u izvještaju o bilansu uspjeha.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

**3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**e) Finansijski instrumenti (nastavak)**

***Finansijska imovina po amortizovanom trošku***

Obveznice i trezorski zapisi sa fiksnim ili odredivim plaćanjima i fiksnim rokom dospijeća, za koje Banka ima pozitivnu namjeru i mogućnost da ih čuva do dospijeća, klasifikuju se po amortizovanom trošku. Knjiže se po fer vrijednosti koristeći metodu efektivne kamatne stope, umanjenom za umanjenje vrijednosti, sa prihodom koji se priznaje na bazi efektivnog prihoda.

***Finansijska imovina vrednovana po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit***

Određene dionice, i vladine obveznice i trezorski zapisi vrednuju se određivanje fer vrijednosti i priznaju kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Dobit i gubitak koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti se priznaju direktno kao kapital, tj. revalorizacione rezerve sa izuzetkom gubitaka po umanjenju vrijednosti, kamata obračunatih po metodu efektivne kamatne stope, i dobiti i gubitaka po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, koji se priznaju kao direktna dobit ili gubitak. U slučaju otpisa sredstva ili kad je sredstvo pretrpjelo umanjenje vrijednosti, kumulativna dobit ili gubitak koja je prethodno bila priznata kao revalorizaciona rezerva se uključuje u izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti perioda. Dividende po vlasničkim instrumentima klasifikovanim kao "fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit" se priznaju kao dobit ili gubitak kada Banka uspostavi pravo da primi dividendu.

***Umanjenje vrijednosti finansijske imovine***

Finansijska imovina, osim finansijske imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, se vrednuje sa ciljem identifikacije indikatora umanjenja vrijednosti na svaki datum izvještajnog perioda. Finansijska imovina je pretrpjela umanjenje vrijednosti tamo gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznanja finansijske imovine, procijenjeni budući novčani tokovi investicije su izmijenjeni.

Objektivni dokaz umanjenja može uključiti:

- značajnu finansijsku teškoću strane pod ugovorom; ili
- kašnjenje ili propust u plaćanju kamata ili glavnice; ili
- kada postane vjerovatno da će dužnik otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

Pojedinačno značajna finansijska imovina provjerava se zbog umanjenja vrijednosti na pojedinačnoj osnovi. Preostala finansijska imovina provjerava se na grupnoj osnovi. Pojedinačno značajna finansijska imovina za koju nije prepoznato umanjenje vrijednosti uključuje se u osnovicu za provjeru umanjenja vrijednosti na grupnoj osnovi. U svrhu grupne procjene umanjenja vrijednosti, finansijska imovina grupiše se na osnovu sličnih karakteristika kreditnog rizika.

Za finansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi te finansijske imovine.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine po amortizovanom trošku se umanjuje upotrebom konta ispravke vrijednosti. Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se preko konta ispravke vrijednosti. Naknadne naplate ranije otpisanih iznosa se knjiže na teret konta ispravke vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti konta ispravke vrijednosti se priznaju u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

### 3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### e) Finansijski instrumenti (nastavak)

Sa izuzetkom vlasničkih instrumenta vrednovanih po fer vrijednosti ostalu sveobuhvatnu dobit, ako se u sljedećem periodu iznos gubitka od umanjenja smanji i smanjenje se objektivno može povezati sa događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, prethodno priznati gubitak od umanjenja vrijednosti se ispravlja kroz izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u mjeri koja neće rezultirati knjigovodstvenim iznosom većim nego što bi bio amortizirani trošak da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti na datum kada je umanjenje vrijednosti priznato.

##### **Prestanak priznavanja finansijske imovine**

Banka prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Banka ne prenese i zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva, i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Banka nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

U skladu sa Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, Banka je sa 01.01.2020. godine i u toku godine vršila računovodstveni otpis za sve izloženosti za koje su u skladu sa Odlukom ispunjeni uslovi 100% pokrivenosti ispravkama vrijednosti u periodu od posljednje dvije godine.

#### f) Finansijske obaveze i vlasnički instrumenti koje je izdala Banka

##### **Klasifikacija kao finansijska obaveza ili kapital**

Dužnički ili vlasnički instrumenti su klasifikovani ili kao finansijske obaveze ili kao kapital u skladu sa suštinom ugovornog angažmana.

##### **Vlasnički instrumenti**

Vlasnički instrument je bilo koji ugovor koji dokazuje pravo na preostali iznos udjela u imovini subjekta nakon odbijanja svih njegovih obaveza. Vlasnički instrumenti koje je Banka izdala knjiže se u iznosu primljenih sredstava, umanjenih za troškove izdavanja.

##### **Obaveze za ugovore o finansijskoj garanciji**

Obaveze za ugovore o finansijskoj garanciji su inicijalno mjerene po fer vrijednosti i naknadno su mjerene po većem od:

- iznosa obaveze u ugovoru, kako je utvrđeno u skladu sa MRS 37: "Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina"; ili
- iznosa inicijalno priznatog i gdje je to odgovarajuće, umanjenog za kumulativnu amortizaciju priznatu u skladu sa politikama priznavanja prihoda koji su gore utvrđeni.

##### **Finansijske obaveze**

Finansijske obaveze su klasifikovane kao finansijske obaveze "iskazane po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha" ili kao "ostale finansijske obaveze". Banka nema finansijske obaveze po fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**f) Finansijske obaveze i vlasnički instrumenti koje je izdala Banka (nastavak)**

Ostale finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze, uključujući i obaveze po kreditima, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove. Ostale finansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope. Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i određivanja troška kamate za relevantni period. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskonтуje procijenjena buduća plaćanja u gotovini kroz očekivani period trajanja finansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.

Prestanak priznavanja finansijske obaveze

Banka prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Banke otpuštene, otkazane ili ističu.

**g) Materijalna imovina**

Nekretnine i oprema početno se iskazuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove direktno povezane s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg održavanja i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali.

Imovina u izgradnji, koje se grade u svrhu pružanja usluga ili administrativne svrhe, iskazane su po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke od umanjenja. Trošak nabavke uključuje i profesionalne naknade, te, za kvalificirana sredstva, troškove pozajmljivanja kapitalizirane u skladu sa računovodstvenom politikom Banke. Takva imovina se reklassificiraju na odgovarajuće kategorije nekretnina i opreme nakon što je dovršena i spremna za namjeravanu upotrebu.

Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva.

Procijenjene stope amortizacije bile su kao što slijedi:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Građevinski objekti	1,3%	1,3%
Računari	20%	20%
Vozila i oprema	10%-15%	10%-15%

Dobici ili gubici od otpisa ili otuđenja materijalne imovine utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvenog iznosa te imovine i priznaju se u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u periodu u kojem su nastali.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

**3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**g) Materijalna imovina (nastavak)**

***Umanjenje vrijednosti***

Na svaki datum izvještajnog perioda Banka preispituje knjigovodstvene iznose svojih nekretnina i opreme da bi utvrdila postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadići iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem.

Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se dosadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procijenjen nadoknadići iznos sredstva manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu uslijed umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje uslijed revalorizacije.

**h) Ulaganja u investicijske nekretnine**

Ulaganja u investicijske nekretnine obuhvataju nekretnine u posjedu radi zarade prihoda od najma ili zbog porasta vrijednosti kapitalne imovine, ili oboje, i početno se mjeri po trošku nabavke, uključujući transakcijske troškove. Nakon početnog priznavanja, ulaganja u nekretnine mjeri se po trošku nabavke umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu i obračunava se na osnovu procijenjenog životnog vijeka sredstva, korištenjem linearne metode kako slijedi:

Zgrade	1,3%
--------	------

**i) Nematerijalna imovina**

Nematerijalna imovina početno se mjeri po trošku nabavke i amortizuje se linearno tokom procijenjenog vijeka upotrebe.

**j) Naknade zaposlenicima**

U ime svojih zaposlenika, Banka plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penzionicu, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, na i iz plate, koji su obračunavaju po zakonskim stopama tokom godine na bruto platu. Banka gore navedene doprinose plaća u korist penzijskog i zdravstvenog fonda FBiH (na federalnom i kantonalm nivou).

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

### 3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### j) Naknade zaposlenicima (nastavak)

Nadalje, topni obrok, prijevoz i regres su plaćeni u skladu sa domaćim zakonskim propisima. Ovi troškovi su prikazani u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u periodu u kojem su nastali troškovi plata.

#### **Otpremnine za odlazak u penziju**

Banka pravi rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju u iznosu od 6 prosječne mjesecne plate zaposlenog ili 6 prosječne plate na nivou FBiH prema posljednjem objavljenom izvještaju Federalnog zavoda za statistiku, u zavisnosti šta je za zaposlenog povoljnije. Banka knjiži troškove otpremnina za odlazak u penziju u periodu u kojem su otpremnine zarađene.

#### k) Preračunavanje stranih valuta

Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum izvještajnog perioda primjenom kursa važećeg na taj datum. Nenovčane stavke u stranoj valuti iskazane po fer vrijednosti preračunavaju se primjenom valutnog kursa važećeg na datum procjene fer vrijednosti. Nenovčane stavke u stranoj valuti iskazane po historijskom trošku se ne preračunavaju ponovno na datum izvještajnog perioda. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti perioda.

Banka vrednuje svoju imovinu i obaveze prema srednjem kursu CBBH koji je važeći na datum izvještajnog perioda. Kursevi CBBH za najznačajnije valute koje je Banka primjenjivala u izradi bilansa na izvještajne datume su kako slijedi:

31. decembar 2024.	1 EUR = 1,95583 KM	1 USD = 1,872683 KM
31. decembar 2023.	1 EUR = 1,95583 KM	1 USD = 1,769982 KM

#### I) Rezervisanja

Banka priznaje rezervisanje ako ima sadašnju obavezu koja je nastala temeljem prošlih događaja, ako postoji vjerovatnoća da će za podmirenje obaveze biti potreban odliv resursa. Uprava Banke određuje iznos rezervisanja na temelju najbolje moguće procjene troškova koji će nastati podmirenjem obaveze.

Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza. Gdje su rezervisanja mjerena pomoću novčanih tokova koji se procjenjuju za podmirenje sadašnjih obaveza, njihov knjigovodstveni iznos je sadašnja vrijednost tih novčanih tokova. Rezervisanja se uklidaju samo za one troškove za koje je rezervisanje izvorno priznato. Ako odljev ekonomskih koristi za podmirenje obaveza više nije vjerojatan, rezervisanje se uklida.

#### Ij) Kapital i rezerve

##### **Dionički kapital**

Dionički kapital obuhvata uplaćene redovne i prioritetne dionice i izražava se u KM po nominalnoj vrijednosti.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

### 3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### Ij) Kapital i rezerve (nastavak)

##### ***Revalorizacione rezerve za ulaganja***

Revalorizacione rezerve za ulaganja uključuju promjene u fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju.

##### ***Zadržana dobit***

Dobit za godinu nakon raspodjele vlasnicima raspoređuje se u zadržanu dobit.

##### ***Dividende***

Dividende na redovne dionice priznaju se kao obaveza u periodu u kojem su odobrene od strane dioničara Banke.

##### ***Zarada po dionici***

Banka objavljuje osnovnu zaradu po dionici. Osnovna zarada po dionici računa se dijeljenjem dobiti ili gubitka tekućeg perioda namijenjenih redovnim dioničarima Banke ponderisanim prosječnim brojem redovnih dionica u opticaju tokom perioda.

#### m) Najmovi

MSFI 16 definira najam kao ugovor na osnovu kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca pravo korištenja neke imovine (predmeta najma) u dogovorenom periodu uz naknadu. Da bi se neki ugovor smatrao ugovorom o najmu potrebno je da najmoprimac ima slobodu raspolaganja iznajmljenom imovinom, tako da najmodavac nema mogućnost da određuje način i svrhu korištenja imovine te da je riječ o materijalnoj imovini. Ovim standardom se pružaju smjernice za lakšu identifikaciju najmova i njihovo razlikovanje od ugovora o uslugama.

Od primjene MSFI 16 izuzeti su:

- Kratkoročni najmovi (do 12 mjeseci)
- Najmovi male vrijednosti (najam male vrijednosti identificira se na osnovu vrijednosti samog predmeta najma – do KM 10.000,00, a ne troška najma).

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

### 3. ZNAČAJNE INFORMACIJE O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### m) Najmovi (nastavak)

Od 01. januara 2019.g. najmoprimci su u obavezi sredstva koja uzimaju u najam evidentirati kao imovinu i kao obavezu u svojim poslovnim knjigama, uz naknadnu evidenciju troška amortizacije (model troška) i troška kamate. Na prvi dan trajanja najma, najmoprimac obavezu po osnovu najma mjeri po sadašnjoj vrijednosti svih budućih plaćanja u periodu trajanja najma. Plaćanje se diskontuje primjenom inkrementalne kamatne stope. Inkrementalna stopa je ona kamatna stopa koju bi najmoprimac morao platiti da u sličnom roku i uz slične garancije posudi sredstva neophodna za nabavku imovine iste vrijednosti kao imovine s pravom korištenja u jednakom ekonomskom okruženju.

Diskontovanjem se utvrđuje sadašnja vrijednost svih budućih plaćanja po osnovu najmu (novčanih tokova):

$$PV = \frac{FV}{(1 + i)^n}$$

Gdje je:

PV – sadašnja vrijednost

FV – buduća vrijednost

i – inkrementalna kamatna stopa

n – period trajanje najma

Na 1. januar 2019. godine, Banka je izvršila tranziciju na MSFI 16 u skladu sa modifikovanim retrospektivnim pristupom.

Banka je izabrala da koristi izuzeća, koja su predložena standardom, na ugovore o zakupu za koje se zakup završava u roku od 12 meseci od datuma inicijalne primjene, kao i na ugovore o zakupu za koje se predmetno sredstvo može smatrati sredstvom male vrijednosti. Banka ima ugovore o zakupu određene kancelarijske opreme (tj. personalnih računara, mašina za štampanje i fotokopiranje) koje se smatraju sredstvima male vrijednosti.

Slijedeće kategorije lizinga su identifikovane, gdje kao posljedica promjene MSFI 16 od 1. januara 2019. godine, ugovori koji su ranije bili priznati kao operativni lizing, sada se kvalifikuju kao zakupi definisani novim standardom: nekretnine, tehnička oprema i vozila.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

#### **4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE**

U primjeni računovodstvenih politika Banke, koje su objašnjene u Napomeni 3, Uprava je obavezna da prosudi, procijeni i pretpostavi knjigovodstvenu vrijednost imovine i obaveza koje se ne mogu izvesti iz ostalih izvora.

Procjene i povezane pretpostavke se temelje na ranijem iskustvu i ostalim faktorima koji su uzeti u obzir kao relevantni. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i temeljne pretpostavke se stalno revidiraju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

Sljedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum izvještajnog perioda, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini.

##### ***Vijek trajanja nekretnina i opreme, i investicijskih nekretnina***

Kao što je opisano u Napomeni 3, Banka pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina i opreme, i investicijskih nekretnina na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

##### ***Umanjenje vrijednosti kredita i potraživanja***

Kao što je opisano u Napomeni 3, na kraju svakog izvještajnog perioda, Banka ocjenjuje pokazatelje umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja i njihov uticaj na procijenjene buduće tokove iz kredita i potraživanja.

##### **Gubici od umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja**

Banka kontinuirano prati kreditnu sposobnost svojih komitenata. Potreba za umanjenjem vrijednosti bilansne i izvanbilansne izloženosti Banke kreditnom riziku, procjenjuje se mjesечно.

Metodologija za mjerjenje umanjenja vrijednosti kredita i ostale finansijske aktive, usklađena sa zahtjevima MSFI 9: „Finansijski instrumenti“ („MSFI 9“) se primjenjuje u izradi finansijskih izvještaja od 01.01.2018. godine. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („FBA“) je usvojila Odluku o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka („Odluka“), koja se primjenjuje od 01.01.2020. godine i koja je rezultirala određenim razlikama proisteklim iz izračuna ispravki vrijednosti za kreditne gubitke zbog primjene minimalnih stopa koje su propisane Odlukom, a koje nisu zahtijevane standardom MSFI 9. Banka je ažurirala svoju metodologiju s propisima Odluke, počevši od 01.01.2020, te se gubici od umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja utvrđuju u skladu s primjenom regulatornih zahtjeva.

Gubici od umanjenja vrijednosti uglavnom se priznaju u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost kredita pravnim osobama i građanima, te kao rezervisanja za obaveze i troškove koje proizlaze iz izvanbilansne izloženosti komitentima, uglavnom u vidu neiskorištenih okvirnih kredita i garancija.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE (nastavak)**

***Umanjenje vrijednosti kredita i potraživanja (nastavak)***

Umanjenja vrijednosti se također razmatraju za kreditnu izloženost bankama te za ostalu imovinu koja se ne vodi po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, gdje primarni rizik umanjenja nije kreditni rizik.

Banka najprije procjenjuje postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti zasebno za imovinu koja je pojedinačno značajna i grupno za imovinu koja nije pojedinačno značajna.

Kod procjene grupnog umanjenja vrijednosti, razmatraju se sljedeće opšte smjernice:

- budući novčani tokovi za homogenu grupu proizvoda se procjenjuju na osnovu iskustva o historijskom gubitku za imovinu sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika;
- informacije o stopama historijskog gubitka se primjenjuju konzistentno na definisane homogene grupe;
- iskustvo o historijskom gubitku se prilagođava na temelju trenutnih podataka koji se mogu promatrati tako da je konzistentno s tekućim uslovima;
- metodologija i prepostavke korištene za procjenu budućih novčanih tokova se redovito revidiraju, i po potrebi ažuriraju.

Za kreditni portfolio pravnih lica u statusu izmirenja obaveza umanjenja vrijednosti se obračunavaju na grupnoj osnovi, a kreditni portfolio ovog segmenta u statusu neizmirenja obaveza (default) podrazumijeva izračun umanjenja vrijednosti na pojedinačnoj osnovi.

Krediti fizičkim licima podrazumijevaju grupnu procjenu umanjenja vrijednosti, izuzev izloženosti koje su iznad praga značajnosti definisanog Metodologijom, a ispunjavaju status neizmirenja obaveza.

Kreditni portfolio pravnih lica segmentiran je na grupe MSP preduzeća (mikro, mala i srednja preduzeća) i velika preduzeća.

Portfolio fizičkih lica segmentiran je u grupe kredita fizičkim licima, kreditne kartice, prekoračenja po tekućim računima.

***Fer vrijednost finansijskih instrumenata***

Kao što je opisano u Napomeni 29, Uprava koristi svoju prosudbu u odabiru odgovarajuće tehnike vrednovanja za finansijske instrumente koji ne kotiraju na aktivnom tržištu. Primijenjene su uobičajene tehnike vrednovanja koje koriste stručnjaci na tržištu.

Finansijski instrumenti, izuzev finansijske imovine priznate po amortizovanom trošku, vrednovani su korištenjem metode diskontovanog novčanog toka koja se temelji na potkrijepljenim prepostavkama, gdje je to moguće, sa vidljivim tržišnim cijenama ili stopama. Uvažavajući činjenicu da ne postoji aktivno sekundarno tržište za portfolio vrijednosnih papira, Banka se umjesto tržišne metode opredijelila za metodu diskontovanog novčanog toka. Diskont se radi primjenom ponderisane prosječne kamatne stope na aktivne vrijednosne papire sa sličnim karakteristikama (rok dospijeća, emitent).

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**5. PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI PO EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Kamate na kredite odobrene stanovništvu	9.604	8.169
Kamate na finansijsku imovinu po amortizovanom trošku	9.495	5.678
Kamate na kredite odobrene pravnim licima	7.633	6.474
Kamate na plasmane kod drugih banaka	1.757	1.001
	<b>28.489</b>	<b>21.322</b>

**6. RASHODI OD KAMATA I SLIČNI RASHODI PO EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Kamate na depozite pravnih lica	2.681	701
Kamate na depozite stanovništva	969	660
Kamate na uzete kredite	32	26
Najmovi po MSFI 16	26	16
Negativne kamate na plasmane kod drugih banaka	-	1
	<b>3.708</b>	<b>1.404</b>

**7. PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Naknade od transakcija platnog prometa	3.853	3.114
Naknade po vanbilansnim poslovima	655	639
Ostali prihodi od naknada i provizija	268	207
Naknade od konverzija	148	139
	<b>4.924</b>	<b>4.099</b>

**8. RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Elektronsko bankarstvo i SWIFT	2.041	1.500
Unutrašnji platni promet	401	371
	<b>2.442</b>	<b>1.871</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**9. UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVISANJA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Neto kreditni gubici/(neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka) od finansijske imovine po amortizovanom trošku Rezervisanja/(neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja) za sudske sporove	5.634	3.974
Rezervisanja/(neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja) za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija	347	-
Ostala rezervisanja/(neto otpuštanja ranije priznatih rezervisanja)	-	3
	61	460
	<b><u>6.042</u></b>	<b><u>4.437</u></b>

**10. OSTALI PRIHODI**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Prihodi po osnovu zakupa	343	341
Ostalo	<u>439</u>	<u>363</u>
	<b><u>782</u></b>	<b><u>704</u></b>

**11. TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Neto plate	8.191	7.008
Porezi i doprinosi	<u>158</u>	<u>149</u>
	<b><u>8.349</u></b>	<b><u>7.157</u></b>

Prosječan broj zaposlenih u Banci tokom godine koja je završila 31. decembra 2024. 218, a 31. decembra 2023. bio je 198.

Troškovi zaposlenih uključuju 1.709 hiljada BAM (2023: 1.464 hiljade BAM) obveznih doprinosa za penzиона osiguranje plaćenih Zavodu za penziona osiguranje. Doprinosi se računaju kao postotak bruto plate zaposlenih.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 12. OSTALI RASHODI I TROŠKOVI

	2024.	2023.
Ostale naknade zaposlenicima	2.059	1.400
Troškovi usluga	1.896	1.523
Održavanje	1.225	1.023
Osiguranje	960	780
Reklama i reprezentacija	453	368
Ostali troškovi	446	412
Troškovi energije	291	289
Ostali porezi i doprinosi	287	144
Telekomunikacijski troškovi	253	284
Troškovi materijala	<u>171</u>	<u>157</u>
	<b>8.041</b>	<b>6.380</b>

## 13. POREZ NA DOBIT

Komponente poreza na dobit se mogu prikazati kako slijedi:

	2024.	2023.
Tekući porez na dobit	728	537
Odgođeni porez na dobit	<u>(303)</u>	<u>(1.362)</u>
<b>Ukupno trošak poreza na dobit</b>	<b>425</b>	<b>(825)</b>

	2024.	2023.
<b>Dobit prije poreza na dobit</b>	<b>6.204</b>	<b>4.525</b>
Porez na dobit po stopi od 10%	620	452
Usklađenja za:		
Porezno nepriznati prihodi	(455)	(1.475)
Porezno nepriznati rashodi	499	659
Porezne olakšice	(278)	(485)
Efekat niže računovodstvene stope amortizacije i više stope amortizacije u poreske svrhe	<u>39</u>	<u>24</u>
<b>Tekući i odgođeni porez na dobit</b>	<b>425</b>	<b>(825)</b>
<b>Efektivna stopa poreza na dobit</b>	<b>7%</b>	<b>-18%</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

#### 14. ZARADA PO DIONICI

Osnovna zarada po dionici izračunata je dijeljenjem dobiti koja je na raspolaganju dioničarima sa prosječnim brojem običnih dionica tokom godine.

	2024.	2023.
Dobit na raspolaganju dioničarima ('000 KM)	5.779	5.350
Prosječan broj običnih dionica tokom godine	<u>5.204.921</u>	<u>4.954.921</u>
<b>Osnovna zarada po dionici (u KM)</b>	<b>1,11</b>	<b>1,08</b>

Razrijeđena zarada po dionici nije izračunata jer Banka nije izdala finansijske instrumente koji bi razrjeđivali osnovnu zaradu po dionici.

#### 15. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Sredstva na tekućem računu kod CBBH	131.933	82.830
Sredstva na tekućim računima kod drugih banaka	9.652	9.132
Novac u rezervu Banke	12.591	9.934
Novac na bankomatima	3.063	1.904
Oročeni depoziti do mjesec dana	<u>45.571</u>	<u>5.867</u>
	<b>202.810</b>	<b>109.667</b>
Manje: Umanjenje vrijednosti	<u>(267)</u>	<u>(100)</u>
	<b>202.543</b>	<b>109.567</b>

Promjene na umanjenju vrijednosti mogu se prikazati kako slijedi:

	2024.	2023.
<b>Stanje na početku godine</b>	<b>100</b>	<b>215</b>
Neto (smanjenje) / povećanje umanjenja vrijednosti (Napomena 9)	<u>167</u>	<u>(115)</u>
<b>Stanje na kraju godine</b>	<b>267</b>	<b>100</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

#### 16. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<b>Vlasnički vrijednosni papiri:</b>		
Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo	2.587	958
Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo	27	27
S.W.I.F.T. Belgija	30	30
	<b>2.644</b>	<b>1.015</b>

Kretanja vrijednosti ove imovine bila je kako slijedi:

	2024.	2023.
<b>Stanje na početku godine</b>	<b>1.015</b>	944
Nerealizovana dobit od usklađivanja fer vrijednosti (kroz Ostalu sveobuhvatnu dobit)	1.629	71
<b>Stanje na kraju godine</b>	<b>2.644</b>	<b>1.015</b>

Promjene na umanjenju vrijednosti mogu se prikazati kako slijedi:

	2024.	2023.
<b>Stanje na početku godine</b>	<b>10</b>	9
Povećanje umanjenja vrijednosti	16	1
<b>Stanje na kraju godine</b>	<b>26</b>	<b>10</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**17. FINANSIJSKA IMOVINA PO AMORTIZOVANOM TROŠKU**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Obavezna rezerva kod Centralne banke BiH	111.442	106.518
Depoziti kod drugih banaka	102	5.933
Krediti i potraživanja od klijenata	537.311	492.206
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	<u>401.567</u>	<u>373.309</u>
	<b><u>1.050.422</u></b>	<b><u>977.966</u></b>

**17.1. OBAVEZNA REZERVA KOD CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Obavezna rezerva kod CBBH	111.553	106.625
Manje: Umanjenje vrijednosti	<u>(111)</u>	<u>(107)</u>
	<b><u>111.442</u></b>	<b><u>106.518</u></b>

Promjene na umanjenju vrijednosti mogu se prikazati kako slijedi:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
<b>Stanje na početku godine</b>	<b>107</b>	<b>92</b>
Povećanje umanjenja vrijednosti (Napomena 9)	<u>4</u>	<u>15</u>
<b>Stanje na kraju godine</b>	<b><u>111</u></b>	<b><u>107</u></b>

Od 1. januara 2024. godine Centralna banka je počela primjenjivati novi okvir obavezne rezerve. Novi okvir obavezne rezerve propisuje obavezu komercijalnim bankama da izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu u KM i EUR valutu, na računima rezervi u KM i u EUR valuti. Obavezna rezerva se obračunava kao obavezna rezerva u KM na osnovicu u domaćoj valuti i obavezna rezerva u EUR na deviznu osnovicu primjenjujući jedinstvenu stopu od 10% po svim osnovicama. Minimalna obavezna rezerva izračunata je kao procenat od prosječnog stanja primljenih depozita i pozajmljenih sredstava za svaki radni dan tokom prethodnih 10 kalendarskih dana držanja obaveznih rezervi. Održavanje obavezne rezerve u EUR se vrši izdvajanjem iznosa od 5% vrijednosti obračunate obavezne rezerve u EUR valuti na računu rezervi u EUR, dok se iznos od 95% obračunate obavezne rezerve u EUR izdvaja i održava u KM protuvrijednosti na računu rezervi u KM.

Centralna banka obračunava i isplaćuje naknadu komercijalnim bankama po stopi od 0,50% na sredstva obaveznih rezervi u KM odnosno po stopi od 0,30% na sredstva obaveznih rezervi u EUR. Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava i ne isplaćuje.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 17.2 PLASMANI KOD DRUGIH BANAKA

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Plasmani kod drugih banaka	102	5.939
Manje: Umanjenje vrijednosti	<u>-</u>	<u>(6)</u>
	<b>102</b>	<b>5.933</b>

Promjene na umanjenju vrijednosti mogu se prikazati kako slijedi:

	2024.	2023.
<b>Stanje na početku godine</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
Smanjenje umanjenja vrijednosti (Napomena 9)	<u>(6)</u>	<u>(4)</u>
<b>Stanje na kraju godine</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

## 17.3 KREDITI I POTRAŽIVANJA OD KLIJENATA

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<i>Dugoročni krediti</i>		
Pravna lica	164.523	159.972
Fizička lica	293.053	247.425
Manje: Tekuće dospjeće dugoročnih kredita	<u>(89.079)</u>	<u>(78.875)</u>
	<b>368.497</b>	<b>328.522</b>
<i>Kratkoročni krediti</i>		
Pravna lica	95.206	97.145
Fizička lica	2.602	1.598
Više: Tekuće dospjeće dugoročnih kredita	<u>89.079</u>	<u>78.875</u>
	<b>186.887</b>	<b>177.618</b>
<b>Ukupno krediti prije umanjenja vrijednosti</b>	<b>555.384</b>	<b>506.140</b>
Manje: Umanjenje vrijednosti zasnovano na individualnoj procjeni	<u>(4.805)</u>	<u>(3.508)</u>
Manje: Umanjenje vrijednosti zasnovano na grupnoj procjeni	<u>(13.268)</u>	<u>(10.426)</u>
	<b>537.311</b>	<b>492.206</b>

Promjene na umanjenju vrijednosti mogu se prikazati kako slijedi:

	2024.	2023.
<b>Stanje na početku godine</b>	<b>13.934</b>	<b>9.876</b>
Računovodstveni otpis tokom godine	<u>(547)</u>	<u>(701)</u>
Neto povećanje umanjenja vrijednosti (Napomena 9)	<u>4.686</u>	<u>4.759</u>
<b>Stanje na kraju godine</b>	<b>18.073</b>	<b>13.934</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**17.3 KREDITI I POTRAŽIVANJA OD KLIJENATA (nastavak)**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Stanovništvo	294.617	249.084
Rudarstvo i industrija	94.181	98.487
Trgovina	59.420	70.406
Građevinarstvo	27.945	26.319
Administracija, druge javne usluge	26.915	21.139
Finansije	18.286	16.681
Energetika	10.993	825
Saobraćaj i komunikacije	9.825	12.486
Trgovina nekretninama	7.298	6.290
Ugostiteljstvo i turizam	3.976	1.578
Poljoprivreda	1.267	2.319
Ostalo	661	526
	<b>555.384</b>	<b>506.140</b>

Iznosi predstavljeni u gornjoj tabeli uključuju glavnici kredita uvećanu za potraživanje po kamatama i umanjenu za unaprijed naplaćene naknade na dan 31. decembar 2024. godine, odnosno 31. decembra 2023. godine.

Ponderisana prosječna kamatna stopa sažeto je prikazana kako slijedi:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Pravna lica	2,39%	2,39%
Fizička lica	3,57%	3,57%

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

#### 17.4 OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA PO AMORTIZACIONOM TROŠKU

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Dužnički vrijednosni papiri	404.904	376.380
Druga potraživanja	904	225
Garancija pala na teret	184	82
Naknade	163	197
Umanjenje vrijednosti	<u>(4.588)</u>	<u>(3.575)</u>
	<b>401.567</b>	<b>373.309</b>

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<b><i>Dužnički vrijednosni papiri:</i></b>		
Ministarstvo finansija FBiH	402.365	374.012
JP Autoceste	<u>1.000</u>	<u>1.001</u>
Obračunata kamata	<u>1.539</u>	<u>1.367</u>
	<b>404.904</b>	<b>376.380</b>

Kretanja vrijednosti ove imovine bila je kako slijedi:

	2024.	2023.
<b>Stanje na početku godine</b>	<b>376.380</b>	<b>271.809</b>
Kupovine tokom godine	119.360	146.020
Kamata (Napomena 5)	9.495	5.678
Naplata glavnice i kamate	<u>(100.331)</u>	<u>(47.127)</u>
<b>Stanje na kraju godine</b>	<b>404.904</b>	<b>376.380</b>

U toku 2024. godine Banka je kupila sljedeće vrijednosne papire izdate od Federalnog ministarstva Finansija/financija:

- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 3.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi 4,51% godišnje, datum dospijeća 18.09.2024. godine;
- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 25.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi od 3,63% do 4,21% godišnje, datum dospijeća 05.02.2025. godine;
- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 3.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi od 3,85% do 3,95% godišnje, datum dospijeća 14.08.2024. godine;
- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 20.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi od 3,65% do 3,96% godišnje, datum dospijeća 05.03.2025. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 20.000/h. Kamata na obveznice iznosi od 3,69% do 3,99% godišnje, datum dospijeća 26.06.2029. godine;
- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 10.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi od 2,98% do 3,03% godišnje, datum dospijeća 19.03.2025. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 6.000/h. Kamata na obveznice iznosi od 3,69% do 3,84% godišnje, datum dospijeća 02.10.2031. godine;

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

#### 17.4 OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA PO AMORTIZACIONOM TROŠKU (nastavak)

- obveznice nominalne vrijednosti KM 15.000/h. Kamata na obveznice iznosi od 3,28% do 3,80% godišnje, datum dospijeća 09.10.2029. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 5.290/h. Kamata na obveznice iznosi od 5,18% do 5,44% godišnje, datum dospijeća 25.09.2034. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 8.000/h. Kamata na obveznice iznosi od 4,65% do 5,20% godišnje, datum dospijeća 23.10.2032. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 5.962/h. Kamata na obveznice iznosi od 5,19% do 5,64% godišnje, datum dospijeća 13.11.2032. godine.

#### 18. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA / OBAVEZE

Kretanja u odgođenoj poreznoj imovini / obavezi su prikazana u tabeli ispod:

	Odgodena porezna imovina	Odgodene porezne obaveze
<b>Stanje 1. januar 2023.</b>	-	<b>355</b>
Priznavanje kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		
Povećanje odgođene porezne obaveze za vrijednosne papire	-	7
Povećanje odgođene porezne imovine za rezervisanja za kreditne gubitke	1.386	-
Povećanje odgođene porezne obaveze za stalna sredstva	-	24
<b>Stanje 31. decembar 2023.</b>	<b>1.386</b>	<b>386</b>
<b>Stanje 1. januar 2024.</b>	<b>1.386</b>	<b>386</b>
Priznavanje kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		
Povećanje odgođene porezne obaveze za vrijednosne papire	-	164
Priznavanje kroz bilans uspjeha		
Povećanje odgođene porezne imovine za rezervisanja za kreditne gubitke	361	-
Povećanje odgođene porezne obaveze za stalna sredstva	-	58
<b>Stanje 31. decembar 2024.</b>	<b>1.747</b>	<b>608</b>

Odgođena porezna imovina sastoji se iz privremenih razlika koje se pripisuju kreditnim gubicima, kao što je prikazano u tabeli iznad. Prema Zakonu o porezu na dobit Federacije BiH, ispravke vrijednosti finansijske imovine (ECL) za faze kreditnog rizika 1 i 2 predstavljaju porezno nepriznat rashod i povećavaju poreznu osnovicu. Međutim, prilikom smanjenja ECL, evidentiraju se prihodi od promjene ECL, te se isti isključuju iz poreske osnovice, što predstavlja privremenu poreznu razliku.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**19. MATERIJALNA IMOVINA**

	Građevinski objekti i zemljište	Namještaj i oprema	Vozila	Kompjuterska oprema	Ulaganja u tuda sredstva	Investicije u toku	Poslovni prostori s pravom korištenja (MSFI 16)	Ulaganje u investicijske nekretnine	Ukupno
<b>NABAVNA VRIJEDNOST</b>									
Na dan 31. decembra 2022.	19.983	2.883	872	1.553	419	584	802	5.156	32.252
Povećanja	-	-	-	-	-	752	508	-	1.260
Prenos (sa) / na	32	390	-	141	104	(667)	-	-	-
Otpisi / prodaja	-	(98)	-	(75)	-	-	(411)	-	(584)
Na dan 31. decembra 2023.	20.015	3.175	872	1.619	523	669	899	5.156	32.928
Povećanja	-	-	-	-	-	1.490	-	-	1.490
Prenos (sa) / na	235	932	142	293	-	(1.593)	240	-	249
Otpisi / prodaja	-	(156)	(38)	(289)	-	-	(183)	-	(666)
Na dan 31. decembra 2024.	20.250	3.951	976	1.623	523	566	956	5.156	34.001
<b>ISPRAVKA VRIJEDNOSTI</b>									
Na dan 31. decembra 2022.	5.041	1.896	282	1.216	104	-	376	743	9.658
Amortizacija	231	268	112	137	22	-	210	67	1.047
Otpisi	-	(80)	-	(75)	-	-	(411)	-	(566)
Na dan 31. decembra 2023.	5.272	2.084	394	1.278	126	-	175	810	10.139
Amortizacija	234	342	122	151	26	-	208	67	1.150
Otpisi / prodaja	-	(155)	(23)	(289)	-	-	(183)	-	(650)
Na dan 31. decembra 2024.	5.506	2.271	493	1.140	152	-	200	877	10.639
<b>NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST</b>									
Na dan 31. decembra 2024.	14.744	1.680	483	483	371	566	756	4.279	23.362
Na dan 31. decembra 2023.	14.743	1.091	478	341	397	669	724	4.346	22.789

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

## 20. NEMATERIJALNA IMOVINA

### Softveri i licence

#### NABAVNA VRIJEDNOST

<b>Na dan 31. decembra 2022.</b>	<b>1.216</b>
Povećanja	-
Aktivacija	77
Otpisi / prodaja	-
<b>Na dan 31. decembra 2023.</b>	<b>1.293</b>
Povećanja	-
Aktivacija	613
Otpisi / prodaja	(34)
<b>Na dan 31. decembra 2024.</b>	<b>1.872</b>

#### ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

<b>Na dan 31. decembra 2022.</b>	<b>624</b>
Amortizacija	106
Otpisi	-
<b>Na dan 31. decembra 2023.</b>	<b>730</b>
Amortizacija	127
Otpisi / prodaja	(28)
<b>Na dan 31. decembra 2024.</b>	<b>829</b>
<b>NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST</b>	
<b>Na dan 31. decembra 2024.</b>	<b>1.043</b>
<b>Na dan 31. decembra 2023.</b>	<b>563</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**21. OSTALA IMOVINA I POTRAŽIVANJA**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Unaprijed plaćeni troškovi	259	318
Zalihe	22	14
	<b>281</b>	<b>332</b>

**22. FINANSIJSKE OBAVEZE PO AMORTIZOVANOM TROŠKU**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Depoziti od banaka i drugih finansijskih institucija	19.434	13.447
Depoziti od klijenata	1.070.935	937.491
Uzeti krediti – subordinirani dug	20.000	30.015
Obaveze po osnovu najmova	760	729
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	2.760	1.951
	<b>1.113.889</b>	<b>983.633</b>

**22.1. DEPOZITI OD BANAKA I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
<i>Depoziti po viđenju:</i>		
U domaćoj valuti	11.219	8.276
U stranim valutama	8.215	5.171
	<b>19.434</b>	<b>13.447</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**22.2. DEPOZITI OD KLIJENATA**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
<b><i>Depoziti po viđenju:</i></b>		
<i>Pravna lica:</i>		
U domaćoj valuti	414.695	349.506
U stranim valutama	17.043	9.874
	<hr/>	<hr/>
	431.738	359.380
<i>Fizička lica:</i>		
U domaćoj valuti	76.609	65.183
U stranim valutama	17.611	18.972
	<hr/>	<hr/>
	94.220	84.155
<i>Namjenski depoziti:</i>		
U domaćoj valuti	333.815	347.978
U stranim valutama	1543	378
	<hr/>	<hr/>
	335.358	348.356
	<hr/>	<hr/>
	<b>861.316</b>	<b>791.891</b>
<b><i>Oročeni depoziti:</i></b>		
<i>Pravna lica:</i>		
U domaćoj valuti	108.531	57.046
U stranim valutama	35.889	26.893
	<hr/>	<hr/>
	144.420	83.939
<i>Fizička lica:</i>		
U domaćoj valuti	27.200	23.596
U stranim valutama	29.202	26.812
	<hr/>	<hr/>
	56.402	50.408
<i>Namjenski depoziti:</i>		
U domaćoj valuti	8.093	10.451
U stranim valutama	704	802
	<hr/>	<hr/>
	8.797	11.253
	<hr/>	<hr/>
	209.619	145.600
	<hr/>	<hr/>
	<b>1.070.935</b>	<b>937.491</b>

Kamatne stope na depozite po viđenju u 2024. godini iznosile su od 0,00% do 0,01%, a kamatne stope na oročene depozite su iznosile 0,20% do 2,25%.

**22.3. UZETI KREDITI - SUBORDINIRANI DUG**

Između Vlade FBiH, koju zastupa Ministarstvo Finansija FBiH, 18. aprila 2024. godine potpisana je Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima u iznosu od 20 miliona KM. Na dan 31. decembra 2024. godine subordinirane obaveze iznose 20 miliona KM i u odnosu na kraj prethodne godine smanjene su za 10 miliona KM, vezano za izvršenu dokapitalizaciju. Odobrena sredstva namijenjena su za formiranje kreditne linije dugoročnih stambenih kredita. Rok dospjeća kredita po Ugovoru je 25 godina od dana uplate cijelokupnog iznosa sredstava. Povrat kredita se vrši jednokratno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 0,10% godišnje.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

#### 22.4. OBAVEZE PO OSNOVU NAJMOVA

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Obaveze za najmove	760	729
	<b>760</b>	<b>729</b>

#### 22.5. OSTALE OBAVEZE PO AMORTIZACIONOM TROŠKU

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Ostale obaveze	1.798	870
Obaveze prema dobavljačima	159	463
Obračunati troškovi	368	332
Obaveze za neraspoređene prilive	431	285
Obaveze prema zaposlenicima	-	1
Obaveze za ostale obaveze	4	-
	<b>2.760</b>	<b>1.951</b>

#### 23. REZERVISANJA

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Rezervisanje za zaposlene	1.092	1.124
Rezervisanje za potencijalne i preuzete obaveze	433	352
Rezervisanje za sudske sporove	726	380
	<b>2.251</b>	<b>1.856</b>

Promjene u rezervisanim bile su kako slijedi:

	Naknade zaposlenim	Potencijalne i preuzete obaveze	Sudski sporovi	Ukupno
<b>Stanje na dan 31. decembra 2022.</b>	<b>657</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>1.417</b>
Dodatna rezervisanja (Napomena 9)	619	662	-	1.281
Otpuštanja zbog isplate (Napomena 9)	(152)	(690)	-	(842)
<b>Stanje na dan 31. decembra 2023.</b>	<b>1.124</b>	<b>352</b>	<b>380</b>	<b>1.856</b>
Dodatna rezervisanja (Napomena 9)	637	1.102	416	2.155
Otpuštanja zbog isplate (Napomena 9)	(669)	(1.021)	(70)	(1.760)
<b>Stanje na dan 31. decembra 2024.</b>	<b>1.092</b>	<b>433</b>	<b>726</b>	<b>2.251</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

### 23. REZERVISANJA (nastavak)

#### Potencijalne i preuzete obaveze

Tokom svog poslovanja, Banka preuzima i kreditne obaveze koje se vode na računima u vanbilansnoj evidenciji, a koje se odnose na garancije, akreditive i neiskorišteni dio odobrenih kredita.

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<b>Potencijalne obaveze</b>		
Okvirni kreditni sporazumi i odobreni limiti na karticama	29.637	22.667
<b>Preuzete obaveze</b>		
Činidbene garancije	22.729	21.135
Plative garancije	<u>14.274</u>	<u>16.993</u>
	<b><u>66.640</u></b>	<b><u>60.795</u></b>

### 24. OSTALE OBAVEZE

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Obaveze prema klijentima za uplaćene rate	2.573	2.116
Odgođeni prihod	139	151
Obaveze iz komisionih poslova (Napomena 27.)	12	12
Obaveze za ostale poreze i doprinose	<u>26</u>	<u>14</u>
	<b><u>2.750</u></b>	<b><u>2.293</u></b>

### 25. DIONIČKI KAPITAL

Dioničari	31.12.2024.			31.12.2023.		
	Broj dionica	Iznos '000 KM	%	Broj dionica	Iznos '000 KM	%
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA SARAJEVO	6.308.948	126.179	97,74	4.808.948	96.179	97,05
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	36.864	737	0,57	36.864	737	0,74
KOLIĆ KADRIJA	11.702	233	0,18	11.662	233	0,24
BOSNA RE d.d. SARAJEVO	10.529	211	0,16	10.529	211	0,21
Ostali dioničari	86.878	1.738	1,35	86.918	1.738	1,76
<b>Ukupno</b>	<b>6.454.921</b>	<b>129.098</b>	<b>100</b>	<b>4.954.921</b>	<b>99.098</b>	<b>100</b>

Dionički kapital Banke se sastoji od 6.454.921 običnih dionica nominalne vrijednosti 20 KM. Banka je u toku 2024. godine završila proces dokapitalizacije putem zatvorene emisije dionica pretvaranjem subordiniranog duga Ministarstva finansija FBiH u dionički kapital u ukupnom iznosu od 30 miliona KM čime je vlasnički udio Ministarstva finansija FBiH u ukupnom kapitalu povećan i sada iznosi 97,74%.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**26. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA**

Tokom redovnog poslovanja ostvareno je nekoliko bankarskih transakcija s povezanim stranama.

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Potraživanja:		
Dioničari	7.380	7.844
Članovi Nadzornog odbora	196	-
Članovi Uprave i ključne funkcije	1.609	978
	<b>9.185</b>	<b>8.822</b>
Ulaganja:		
Dioničari	402.365	374.012
	<b>402.365</b>	<b>374.012</b>
Obaveze:		
Dioničari	261.848	308.996
Članovi Nadzornog odbora	190	87
Članovi Uprave i ključne funkcije	576	590
	<b>262.614</b>	<b>309.673</b>
Vanbilans:		
Dioničari	986	6.741
Članovi Uprave I ključne funkcije	48	19
	<b>1.034</b>	<b>6.760</b>
	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
<b>Prihodi:</b>		
Dioničari	9.962	4.745
Članovi Uprave i ključne funkcije	65	39
	<b>10.027</b>	<b>4.784</b>
<b>Rashodi:</b>		
Dioničari	214	349
Članovi Uprave i ključne funkcije	7	-
	<b>221</b>	<b>349</b>

Članovima Uprave i Nadzornog odbora naknade su bile kako slijedi:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Uprava – bruto plate	466	423
Uprava – ostale naknade	112	82
Naknade članovima Nadzornog odbora (bruto)	187	78
	<b>765</b>	<b>583</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**27. KOMISIONI POSLOVI**

Sredstva kojima Banka upravlja kao povjerenik za i u ime pojedinaca, zaklada i drugih institucija ne predstavljaju sredstva Banke, stoga nisu uključena u njen bilans.

Niže u tabeli analizirana su sredstva kojima Banka upravlja za i u ime svojih klijenata:

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
<b>Plasmani</b>		
Stanovništvo	2	2
Pravna lica	15.331	13.537
	<b>15.333</b>	<b>13.539</b>
<b>Izvori finansiranja</b>		
Vladine organizacije	15.261	13.467
Pravna lica	9	9
Stanovništvo	75	75
	<b>15.345</b>	<b>13.551</b>
<b>Neto obaveza</b> (Napomena 24.)	<b>12</b>	<b>12</b>

Banka ne snosi rizik po ovim plasmanima, a za svoje usluge ostvaruje naknadu.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

## 28. UPRAVLJANJE RIZICIMA

### a) Upravljanje rizikom kapitala

Ciljevi Banke prilikom upravljanja kapitalom, koji je mnogo šira kategorija od "kapitala" iskazanog u bilansu stanja su sljedeći:

- Usaglasiti se sa zahtjevima vezanim za kapital koji su propisani od strane regulatora na tržištu banaka;
- Osigurati da je Banka u mogućnosti nastaviti sa neograničenim vijekom poslovanja da bi mogla obezbijediti povrat dioničarima, kao i koristi ostalim učesnicima na tržištu; i
- Održavati jaku kapitalnu osnovu koja će podržati razvoj poslovanja Banke.

Od Banke se očekuje da održava adekvatan odnos duga i kapitala. Pokazatelji solventnosti su kao što slijedi:

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Dug	1.113.889	983.633
Kapital	<u>162.353</u>	<u>125.094</u>
<b>Omjer duga i kapitala</b>	<b><u>6,86</u></b>	<b><u>7,86</u></b>

Dug je definisan kao finansijske obaveze po amortizovanom trošku, kao što je prezentirano u napomeni 22. Kapital uključuje dionički kapital i zadržanu dobit.

Adekvatnost kapitala i korištenje regulatornog kapitala prati Uprava Banke, uzimajući u obzir smjernice FBA, koje su razvijene u svrhu supervizije. Zahtijevane informacije se podnose FBA kvartalno.

FBA zahtjeva od svake banke: (a) da održava minimalni iznos neto (regulatornog) kapitala banke u iznosu 15 miliona KM; i (b) da održava odnos neto (regulatornog) kapitala i rizika ponderisane imovine u visini od minimalno 12%.

Prema FBA odluci regulatorni kapital Banke podijeljen je u dva dijela:

- Tier 1 kapital ili Osnovni kapital: 154,0 miliona KM (31. decembar 2023: 117,8 miliona KM): redovne dionice i zadržana dobit koja je od strane dioničara Banke raspoređena na neodređeno vrijeme za pokrivanje budućih finansijskih neto gubitaka (ako ih bude), akumulirana ostala sveobuhvatna dobit, umanjeni za nematerijalnu imovinu i odgođenu poreznu imovinu); i
- Tier 2 kapital ili Dopunski kapital: 20 miliona KM (31. decembar 2023: 30 miliona KM) : subordinirani dug, uvećani/umanjeni za regulatorne rezerve).

Rizik ponderisane aktive odražava procjenu kreditnog, tržišnog i ostalih rizika povezanih sa tim sredstvima, uzimajući u obzir prihvatljiv kolateral ili garancije. Sličan tretman je usvojen za izloženost po bilansnim pozicijama, sa određenim korekcijama u svrhu preciznijeg iskazivanja prirode potencijalnih gubitaka.

Na dan 31. decembra 2024. i 2023. godine Banka je bila usaglašena sa svim eksterno nametnutim zahtjevima vezanim za kapital. Na dan 31. decembra 2024. godine, stopa adekvatnosti kapitala Banke, iznosila je 32,80% (31. decembar 2023: 33,30%).

Napomene uz finansijske izvještaje  
 za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**a) Upravljanje rizikom kapitala (nastavak)**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
<b>Osnovni kapital – Tier 1 kapital</b>		
Redovne dionice	129.098	99.098
Rezerve	25.348	19.998
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit	2.128	648
Manje: Nematerijalna imovina	(801)	(563)
Manje: Odgođena porezna imovina koja zavisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika umanjenih za povezane porezne obaveze	(1.747)	(1.386)
<b>Ukupno Osnovni kapital</b>	<b>154.026</b>	<b>117.795</b>
<b>Dopunski kapital - Tier 2 kapital</b>		
Opšte regulatorne rezerve prema FBA regulativi	-	-
Subordinirani dug	20.000	30.000
<b>Ukupno Dopunski kapital</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Umanjenja od kapitala</b>		
Nedostajuće regulatorne rezerve	-	-
<b>Neto kapital</b>	<b>174.026</b>	<b>147.795</b>
Rizik ponderisane aktive	507.327	425.760
Ponderisani operativni rizik (nerevidirano)	23.207	18.093
<b>Ukupno ponderisani rizici</b>	<b>530.534</b>	<b>443.853</b>
<b>Adekvatnost kapitala (%)</b>	<b>32,80%</b>	<b>33,30%</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**b) Upravljanje finansijskim rizikom**

Odjel za likvidnost, upravljanje aktivom i pasivom u Banci pruža podršku poslovanju, koordinira pristup domaćem i međunarodnim tržištima, nadgleda i upravlja finansijskim rizikom koji se odnose na poslovanje Banke kroz interne izvještaje o riziku kojima se analizira izloženost po stepenu i uticaju rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući devizni rizik i rizik kamatne stope na fer vrijednost), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik kamatne stope na novčani tok.

**Tržišni rizik**

Uslijed svojih aktivnosti, Banka je primarno izložena finansijskim rizicima promjena kurseva stranih valuta, te promjena kamatnih stopa (vidjeti ispod tačke *Devizni rizik i Rizik kamatne stope*). Izloženosti tržišnom riziku se analiziraju pomoću analize osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Banke tržišnom riziku ili načinu na koji Banka upravlja i mjeri taj rizik.

**Devizni rizik**

Banka obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama. Dakle, dolazi do izloženosti promjenama kursa stranih valuta.

Knjigovodstvena vrijednost monetarnih sredstava i monetarnih obaveza Banke u stranoj valuti je na dan izvještavanja kako slijedi:

**Na dan 31. decembar 2024.**

<b>IMOVINA</b>	<b>KM</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>Ostale valute</b>	<b>Ukupno</b>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	120.796	78.564	1.281	1.902	202.543
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-	-	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2.614	30	-	-	2.644
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.048.554	1.868	-	-	1.050.422
Odgodenja porezna imovina	1.747	-	-	-	1.747
Materijalna imovina	23.362	-	-	-	23.362
Nematerijalna imovina	1.043	-	-	-	1.043
Ostala imovina i potraživanja	281	-	-	-	281
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.198.397</b>	<b>80.462</b>	<b>1.281</b>	<b>1.902</b>	<b>1.282.042</b>
<b>OBAVEZE</b>					
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1.002.903	108.074	1.144	1.768	1.113.889
Obaveze za porez na dobit	191	-	-	-	191
Odgodenje porezne obaveze	608	-	-	-	608
Rezervisanja	2.198	52	1	-	2.251
Ostale obaveze	2.750	-	-	-	2.750
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>1.008.650</b>	<b>108.126</b>	<b>1.145</b>	<b>1.768</b>	<b>1.119.689</b>
<b>NETO DEVIZNA POZICIJA</b>	<b>189.747</b>	<b>(27.664)</b>	<b>136</b>	<b>134</b>	<b>162.353</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**b) Upravljanje finansijskim rizikom (nastavak)**

**Devizni rizik (nastavak)**

**Na dan 31. decembar 2023.**

**IMOVINA**

	KM	EUR	USD	Ostale valute	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	88.437	17.645	1.439	2.046	109.567
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-	-	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	985	30	-	-	1.015
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	971.928	6.038	-	-	977.966
Unaprijed plaćeni porez na dobit	1.386	-	-	-	1.386
Materijalna imovina	22.789	-	-	-	22.789
Nematerijalna imovina	563	-	-	-	563
Ostala imovina i potraživanja	332	-	-	-	332
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.086.420</b>	<b>23.713</b>	<b>1.439</b>	<b>2.046</b>	<b>1.113.618</b>

**OBAVEZE**

Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	894.643	85.711	1.269	2.011	983.634
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	356	-	-	-	356
Odgodene porezne obaveze	386	-	-	-	386
Rezervisanja	1.790	66	-	-	1.856
Ostale obaveze	2.293	-	-	-	2.293
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>899.468</b>	<b>85.777</b>	<b>1.269</b>	<b>2.011</b>	<b>988.525</b>
<b>NETO DEVIZNA POZICIJA</b>	<b>186.952</b>	<b>(62.064)</b>	<b>170</b>	<b>35</b>	<b>125.093</b>

**Analiza osjetljivosti strane valute**

Banka je uglavnom izložena valutama EUR i USD. Banka nije izložena deviznom riziku za EUR jer je konvertibilna marka fiksno vezana za EUR. U sljedećoj tabeli je prikazana analiza efekata promjene kursa KM u iznosu na povećanje ili smanjenje vrijednosti KM za 10% u odnosu na USD. 10% je stopa koja se koristi pri internom izvještavanju Uprave o riziku strane valute. Analiza se vrši samo za imovinu i obaveze nominirane u stranoj valuti i predstavlja usklađenje njihove vrijednosti na kraju perioda za promjenu kursa od 10%. Pozitivan iznos niže ukazuje na povećanje dobiti ili drugog kapitala kada KM u odnosu na relevantnu valutu jača za 10%. Za 10% slabljenja KM u odnosu na relevantnu valutu, efekat bi bio isti, ali u negativnom iznosu.

**USD Efekat**

	2024.	2023.
Dobit / (gubitak)	14	17

**Rizik kamatne stope**

Banka je izložena riziku kamatnih stopa jer plasira i pozajmljuje sredstva i po fiksnim kamatnim stopama. Izloženost Banke kamatnim stopama na finansijsku imovinu i obaveze je detaljno prikazana u dijelu koji govori o upravljanju rizikom likvidnosti (vidjeti tačku d).

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom**

Kreditni rizik se odnosi na nemogućnosti druge strane da podmiri svoje ugovorne obaveze što rezultira finansijskim gubitkom Banke. Banka je usvojila politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Banke i kategorizacija rizičnosti klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je disperzirana između prihvaćenih klijenata. Izloženost kreditima se kontrolira ograničenjima klijenata koji se kontinuirano pregleda od strane Sektora za kreditne i operativne rizike (na nivou pojedinačnih klijenata prema zakonskim i podzakonskim ograničenjima). U pravilu, kvartalno se pregled osigurava od strane Komisije za upravljanje kreditnim rizikom.

Kontrolna funkcija upravljanja rizicima na redovnoj osnovi vrši kontrolu usklađenosti izloženosti Banke ograničenjima koje FBA propisuje Zakonom i podzakonskim aktima.

Banka nema značajne izloženosti kreditnom riziku prema bilo kojoj trećoj strani ili stranama koje imaju slične karakteristike. Banka smatra da stranke imaju slične karakteristike ukoliko su povezane strane.

Proces mjerjenja umanjenja vrijednosti (ECL) podrazumijeva slijedeće korake:

1. segmentacija portfolija u homogene skupine,
2. podjela portfolija na nivo kreditnog rizika (nivoi kreditnog rizika 1, 2 i 3),
3. određivanje načina procjene umanjenja vrijednosti (grupna ili individualna).

Za portfolio stanovništva izvršena je podjela u homogene grupe kako slijedi:

- stambeni krediti
- potrošački krediti,
- kreditne kartice,
- prekoračenja po tekućim računima.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**  
**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

*Faze kreditnog kvaliteta (stage klijenata)*

Za portfolio pravnih lica izvršena je podjela u homogene grupe kako slijedi:

- izloženosti prema velikim preduzećima;
- izloženosti prema mirko, malim i srednjim preduzećima;
- garancije i akreditivi (uključujući obavezujuće okvire po garancijama).

Za kategoriju finansijskih instrumenata koji nisu imali značajno povećanje kreditnog rizika od inicijalnog priznavanja ili imaju nizak kreditni rizik, očekivani kreditni gubici iskazuju se po osnovu rizika neizmirenja obaveza tokom slijedećih 12 mjeseci, odnosno imovina je kategorisana u nivo kreditnog rizika 1.

Ukoliko se kreditni rizik značajno povećao, ali ne postoji objektivni dokaz umanjenja vrijednost imovina se raspoređuje u fazu 2. Imovina koja zadovoljava kriterij objektivnog dokaza umanjenja vrijednosti (status neizmirenja obaveza) raspoređena je u nivo kreditnog rizika 3.

Banka će kao dokaz smanjenja kvalitete u odnosu na momenat inicijalnog priznavanja (prelaz iz nivoa kreditnog rizika 1 u nivo kreditnog rizika 2) koristi slijedeće pokazatelje:

- kašnjenje u otplati obaveza prema Banci u materijalno značajnom iznosu duže od 30 dana, osim u slučajevima kada Banka može dokazati da kašnjenje nije rezultat značajnog povećanja kreditnog rizika (kašnjenje zbog tehničke greške), obavezan je kriterij za raspoređivanje izloženosti u nivo kreditnog rizika 2,
- restrukturiranje izloženosti koje je u vezi sa povećanjem kreditnog rizika,
- klijent je na listi posmatranja zbog određenih kvalitativnih faktora (watch lista).

Brojanje dana kašnjenje podrazumjeva korištenje materijalnog brojača. Pod materijalno značajnim iznosom podrazumijevaju se potraživanja od:

- fizičkog lica u iznosu većem od 200 KM i 1% bilansne izloženosti dužnika, te
- pravnih lica u iznosu većem od 1.000 KM i 1% bilansne izloženosti dužnika.

Brojanje dana kašnjenja započinje danom kada je ukupan iznos svih dospjelih neizmirenih obaveza dužnika, po svim ugovornim iznosima postao materijalno značajan. Dokazi smanjenja kvaliteta mogu se opovrgnuti isključivo ukoliko postoje razumne i dostupne informacije koje ukazuju da ne postoji značajno povećanje kreditnog kvaliteta.

Način procjene podrazumjeva grupnu ili individualnu procjenu umanjenja vrijednosti.

Individualno se procjenjuju sve izloženosti koje su individualno/pojedinačno značajne, a raspoređene su u nivo kreditnog rizika 3 (status default).

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**  
**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

*Faze kreditnog kvaliteta (stage klijenata)*

Pojedinačno značajna izloženost je izloženost koja prelazi sljedeće pragove značajnosti:

- izloženosti fizičkim licima: 100.000,00 KM,
- izloženosti pravnim licima: 0,00 KM,
- izloženosti prema centralnim, regionalnim vladama i institucijama: 0,00 KM.

Banka status neizmirenja obaveza utvrđuje na nivou klijenta, tj. dužnika za sve izloženosti. Tokom pojedinačne procjene umanjenja vrijednosti svaki ugovor klasifikovan kao pojedinačno značajan se analizira kako bi se odredilo postojanje objektivnog dokaza umanjenja vrijednosti.

Banka ne može prerasporediti izloženosti iz nivoa kreditnog rizika 3 direktno u nivo kreditnog rizika 1.

Raspoređivanje izloženosti u niže nivoe	Izloženost	period oporavka		
		nivo kreditnog rizika 2	nivo kreditnog rizika 1	ukupno
	nerestrukturirane izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 2		3	3
	nerestrukturirane izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 3	6	3	9
	restrukturirane izloženosti koje su u trenutku restrukturiranja bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 2		6	6
	restrukturirane izloženosti koje su u trenutku restrukturiranja bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 (uključujući POCI)	12	24	36

*Obračun očekivanog kreditnog gubitka ("ECL")*

Umanjenje vrijednosti ECL se obračunava primjenom risk parametara PD, i LGD na izloženost (EAD – exposure at default).

PD parametar se na nivou pojedine izloženosti može interpretirati kao vjerovatnoća da će pojedina transakcija odnosno klijent u datom vremenskom periodu ispuniti definiciju statusa neizmirenja obaveza ili drugim riječima, da će na pojedinačnom nivou biti identifikovan događaj gubitka. Zato se za transakcije/klijente koji se već nalaze u defaultu pretpostavlja da je PD jednak 1.

Gubitak uslijed nastupanja statusa neizmirenja obaveza (LGD parametar) predstavlja internu procjenu banke o nivou očekivanog gubitka vezanog uz izloženost u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza.

LGD treba pokriti razdoblje od ulaska u default do kraja za određenu izloženost/klijenta. FBA Uputstvom je definisano da ukoliko banka nema adekvatnu vremensku seriju, količinu i/ili kvalitet relevantnih historijskih podataka, te nije u mogućnosti da utvrdi vrijednost LGD parametra korištenjem svog modela na adekvatan i dokumentovan način, tada koristi fiksne vrijednosti tog parametra zasnovane na konzervativnim procjenama, a one ne mogu biti niže od:

- a) 45% za izloženosti obezbijeđene prihvatljivim kolateralom,
- b) 75% za izloženosti koji nisu obezbijeđene prihvatljivim kolateralom.

U skladu sa navedenim banka primjenjuje ove stope, ovisno od nivoa pokrivenosti pojedinačnih partija prihvatljivim kolateralom (nekretnine i vrijednosni papiri).

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

*Obračun očekivanog kreditnog gubitka ("ECL") (nastavak)*

U decembru 2024. godine izvršeno je testiranje i validacija risk parametara (EAD, CCF, PD, homogene skupine, LGD, faktor umanjenja kolateralna, ATR, EIR, kvalitativni elementi validacije).

*EAD parametar*

Validacija EAD urađena je putem studentovog (t-testa) koji se koristi prilikom poređenja da li dvije populacije (modelirana i ostvarena izloženost) iskazuju zajedničke karakteristike, odnosno reprezentiraju istu populaciju (portfolio).

U okviru ove analize posmatrana je promjena nivoa izloženosti kroz period od 12 mjeseci, što predstavlja horizont izračuna PD parametra. Promjena je posmatrana kvartalno za datume 12/2020-12/2021 do 09/2023-09/2024 (12 perioda), na način da je za svaki navedeni period upoređena očekivana promjena portfolija u skladu sa otplatnim planom u odnosu na ostvarenu promjenu.

*PD parametar*

Adekvatnost PD parametra urađena je korištenjem binomnog testa. U testiranju se vrši poređenje stvarnog broja prelazaka u default u određenoj „kohorti“ (partije koje su bile u statusu not default) na posmatrani datum, sa brojem partija koji bi se očekivao da je prešao u default prema postavkama binomnog rasporeda i PD-a koji je važio na datum posmatranja.

Prilikom provođenja binomnog testa upoređuje se prosječna historijska stopa stupanja u status neizmirenja obaveza u periodu između početnog i datuma posmatranja sa korištenom PD TTC stopom na početku posmatranog razdoblja. Kako bi se dobila stvarna vrijednost PD TTC na vrijednost PD-a se dodaje vrijednost makroekonomskog faktora.

Dobiveni nivoi ECL ukazuju da stope PD dobivene postojećom metodom kalkulacije po svim homogenim skupinama uglavnom odgovaraju stvarnim prelascima po posmatranim godišnjim periodima, odnosno za portfolio fizičkih lica su niže zbog efekta makroekonomskog faktora. U skladu sa svim navedenim izračun PD se validacijom ocijenio adekvatnim.

*LGD parametar*

Za izračun se posmatra se period 31.12.2011-30.11.2024 za pravna lica, odnosno 30.04.2015-30.11.2024 za fizička lica.

Po osnovu dobivenih rezultata može se konstatovati da se kod portfolija pravnih lica najveći dio naplate i oporavka nekvalitetnih kredita dešava tokom prve godine nakon ulaska u default.

Ukoliko se portfolio posmatra po kriteriju obezbjeđenosti kolateralom, krediti sa kolateralom iskazuju veću stopu naplate, ali kroz duži rok od sedam godina. Za kredite bez kolateralu najveći dio naplata se desio tokom prve tri godine. Generalno, stopa naplate se približava „flat rate“ već nakon proteklih 5 godina. Po obje kategorije stope su ispod regulatorno propisanih, gdje se za izloženosti sa kolateralom regulatorna stopa od 45% dostigne nakon 4 godine, dok se za izloženosti bez kolateralu već tokom prve godine preostala nenaplaćena izloženost bude niža od regulatorne stope od 75%.

**Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)**

---

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Obračun očekivanog kreditnog gubitka ("ECL") (nastavak)**

Po osnovu dobivenih rezultata može se konstatovati da se kod portfolija fizičkih lica također najveći dio naplate i oporavka nekvalitetnih kredita dešava tokom prve godine nakon ulaska u default. Posmatrano po proizvodima: Prekoračenja po karticama imaju najveću naplatu u prvoj godini, zatim slijede potrošački krediti, te stambeni krediti. Za stambene kredite ne postoji dovoljno veliki uzorak da bi se posmatrao period duži od 2 godine. Generalno, stopa naplate se približava „flat rate“ već nakon proteklih četiri godine. Po svim kategorijama stope su znatno niže od regulatororno propisanih stopa.

U skladu sa provedenom analizom na osnovu evidencije prikupljenih podataka (izloženost u momentu ispunjenja statusa default, postojanje hipoteke kao kolaterala, datum ulaska u default i oporavka, te vremenski raspored naplate i slično) može se ocijeniti da korištenje regulatornih stopa LGD ne dovodi do precjenjivanja mogućnosti naplate i oporavka nakon ulaska izloženosti u status default, te da su stope adekvatne za korištenje u procesu izračuna ECL.

Svi izračuni LGD parametara urađeni su manuelno u excel-u. U narednom periodu Banka će nastojati uspostaviti sistemsku podršku za navedene izračune, kako bi se u potpunosti zadovoljio uslov kvaliteta korištenih relevantnih historijskih podataka, te da bi LGD model bio adekvatan i dokumentovan. Prethodno navedeno je neophodan preduslov korištenju internog LGD modela u izračunu ECL.

**CCF parametar**

Validacija CCF parametra provodi se na način da se posmatraju sve izloženosti koje su ušle u default i to u zadnjih 36 mjeseci (fizička lica), te dodatnih 48 mjeseca (pravna lica gdje je rok duži kako bi se dobio veći uzorak). Pri tome se u obzir uzimaju isključivo izloženosti po kojima je klijent mogao imati i vanbilansnu izloženost (revolving krediti, garancije, te sve vrste kartica i prekoračenja).

S obzirom na relativno mali uzorak relevantnih historijskih podataka smatra se adekvatnim korištenje faktora konverzije prema Odluci o izračunavanju kapitala banke.

Navedeni faktori se poređenjem sa kretanjem CCF za posmatrani portfolio Banke mogu ocijeniti dovoljno konzervativnim i dovoljnim da obuhvate kretanja iskorištenja vanbilansnih obaveza.

**Homogene skupine**

Banka je na temelju dosadašnjeg pristupa upravljanju kreditnim rizikom analizirala moguće segmentacije izloženosti i zaključila je da postoje tri glavna faktora koji odražavaju rizik:

- vrsta klijenta,
- vrsta proizvoda i
- dani kašnjenja, odnosno status izmirenja/neizmirenja obaveza.

Prema dobivenim rezultatima, izračunate vrijednosti PD parametara prema kriteriju dana kašnjenja za granularniji nivo podjele grupa (pet podgrupa dana kašnjenja: 0-7, 8-15, 16-30, 31-60 i 61-90, te tri podgrupe dana kašnjenja: 0-7, 8-30 i 31-90), imaju monotonističan trend u zavisnosti od očekivanog nivoa rizičnog profila homogene grupe.

U svim podjelama primjetna je izrazita koncentracija broja posmatranih partija u kategoriji 0-7 dana. Posljedica navedenog je da u ostalim kategorijama postoji visoka volatilnost zbog manjeg broja partija koja može dovesti do naglih i nerealnih promjena PD stopa. Navedeno je posebno izraženo za homogene skupine kod portfolija pravnih lica, te kod stambenih kredita za fizička lica.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

Urađene analize pokazuju da je potrebno i u narednom periodu kontinuirano provjeravati mogućnost uvođenja novih podjela homogenih skupina, ali i to da trenutna podjela zadovoljava kriterije dovoljne brojnosti i homogenosti uključenih segmenata.

*Obračun očekivanog kreditnog gubitka ("ECL") (nastavak)*

Rezultati testiranja parametara kreditnog rizika su pravovremeno dostavljena Upravi banke, te Odboru za reviziju i Nadzornom odboru kroz kvartalne izvještaje kontrolne funkcije upravljanja rizicima.

U junu 2024. godine urađen je razvoj modela makroekonomskog faktora (FLI), koji do 31.12.2024. godine nije primjenjen za prilagođavanje PD TTC parametara trenutnim uslovima i očekivanim budućim ekonomskim okolnostima. U skladu sa preporukom regulatora, u razvoju makroekonomskog modela potrebno je preispitati redoslijed procesnih koraka, na način da se, prije testova univarijantne i multivarijantne korelace analize, izvrši provjera testa stacionarnosti modela provede na svih varijablama, te u slučaju nestacionarnosti test ponovno provede na izvedenim diferencijalnim varijablama.

U okviru procesa ECL, za svaki mjesecni obračun isti je prije dostavljanja rezultata na saglasnost Upravi banke usaglašavan sa relevantnim organizacionim dijelovima Banke (Sektor za poslovanje sa klijentima i Sektor za kreditne i operativne rizike).

*Nivo kreditnog rizika 1*

**Grupne ispravke vrijednosti=(PD+MEF)\* LGD \* EAD\* Dt**

PD - vjerovatnoća zadovoljavanja statusa neizvršenja obaveza,

MEF – makroekonomski faktor

LGD - stopa očekivanog gubitka u slučaju da klijent dobije status default,

EAD - izloženost po partiji,

Dt - diskontni faktor kalkulisan na osnovu EKS i perioda t ( $t \leq 1$ ).

U slučaju da je izračunati ECL po pojedinačnoj izloženosti manji od minimalnih procenata definisanih Programom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kr editnih gubitaka te Metodologijom za mjerjenje umanjenja vrijednosti kredita i ostale finansijske aktive primjenjuju se minimalni procenti (za izloženosti sa niskim rizikom - 0,1% izloženosti a za ostale izloženosti - 0,5% izloženosti).

*Nivo kreditnog rizika 2*

Za kredite klasifikovane u nivo kreditnog rizika 2 kalkulišu se rezervisanja po principu očekivanog gubitka tokom cijelog života (lifetime PD).

**Grupne ispravke vrijednosti=  $\sum_1^t (PD_t + MEF_t) * LGD * EAD_t * D_t$**

t1 - obračunski period,

tn - obračunski period uvećan za n godina,

PDt- marginalna PD stopa za period t,

MEF – makroekonomski faktor za period t,

LGD - stopa očekivanog gubitka u slučaju da klijent dobije status default,

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

## 28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)

### c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)

*Nivo kreditnog rizika 2 (nastavak)*

EADt - izloženost po partiji u periodu t (nedospjela glavnica + dospjeli dug u obračunskom periodu),

Dt - diskontni faktor kalkulisan na osnovu EKS i perioda t.

*Obračun očekivanog kreditnog gubitka ("ECL") (nastavak)*

U slučaju da je izračunati ECL po pojedinačnoj izloženosti manji od minimalnih procenata definisanih Programom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka te Metodologijom za mjerjenje umanjenja vrijednosti kredita i ostale finansijske aktive primjenjuju se minimalni procenat od 5% izloženosti.

*Nivo kreditnog rizika 3*

Izračun umanjenja vrijednosti na grupnoj osnovi za fazu 3 se vrši primjenom sljedeće formule:

$$\mathbf{ECL = PD * LGD * EAD}$$

Vrijednost PD parametra iznosi 100%.

Pojedinačna osnova za nivo kreditnog rizika 3 podrazumijeva analizu očekivanih budućih novčanih tokova po posmatranom plasmanu te izračuna njihove sadašnje vrijednosti.

Koristi se sljedeća formula za izračun umanjenja vrijednosti:  $ECL = EAD - \sum CF_i / (1+EIR) ti$

S obzirom da je riječ o izloženostima u statusu neizmirenja obaveze podrazumijeva se da je Banka već pokrenula adekvatne pravne radnje ili će to učiniti u najskorije vrijeme.

*Obračun očekivanog kreditnog gubitka ("ECL") (nastavak)*

S toga očekivani novčani tokovi mogu biti sljedeće prirode:

- prirodno vraćanje klijenta u status uredne otplate bez aktivacije pravnih radnji (tzv. ozdravljenje klijenta)
- restrukturiranje
- nastavak plaćanja od strane trećih strana – npr. jemci, garancije i sl.
- povremena i potpuna otplata od strane klijenta ali nakon aktivacije pravnih radnji
- realizacija kolateralna
- distribucija stečajne mase po završetku stečajnog postupka.

U slučaju da je izračunati ECL po pojedinačnoj izloženosti manji od minimalnih procenata definisanih Programom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, te Metodologijom za mjerjenje umanjenja vrijednosti kredita i ostale finansijske aktive primjenjuju se:

Minimalne stope očekivanih kreditnih gubitaka za izloženosti osigurane prihvatljivim kolateralom:

R. br.	Dani kašnjenja	Minimalni očekivani kreditni gubitak
1.	do 180 dana	15%
2.	od 181 do 270 dana	25%
3.	od 271 do 365 dana	40%
4.	od 366 do 730 dana	60%
5.	od 731 do 1460 dana	80%
6.	preko 1460 dana	100%

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

*Obračun očekivanog kreditnog gubitka ("ECL") (nastavak)*

Minimalne stope očekivanih kreditnih gubitaka za izloženosti koje nisu osigurane prihvativim kolateralom:

R. br.	Dani kašnjenja	Minimalni očekivani kreditni gubitak
1.	do 180 dana	15%
2.	od 181 do 270 dana	45%
3.	od 271 do 365 dana	75%
4.	od 366 do 456 dana	85%
5.	preko 456 dana	100%

Umanjenje vrijednosti za izloženosti prema centralnim vladama, regionalnim vladama i institucijama se obračunaju korištenjem formule  $PD \cdot LGD \cdot EAD$ .

Najmanje jednom godišnje vrši uskađivanje vrijednosti PD i LGD parametra na osnovu dostupnih istraživanja.

Za sredstva na domaćim bankama PD se svodi na mjesecni nivo u skladu sa ročnošću, kao i mogućnosti da se u kraćem roku dođe do informacija o eventualnim nepovoljnim kretanjima.

Za sredstva na računima ino banaka koriste se vrijednosti PD parametra na godišnjem nivou. Za izloženosti prema državi, entitetima, državnim institucijama, odnosno kompanijama u vlasništvu države stopa ispravki vrijednosti određena je na osnovu vrijednosti PD-a za rejting B+, (Standard & Poors – S&P) te navedene stope LGD-a.

Izuzev za navedeno u dole datoj tabeli, knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine prikazana u finansijskim izvještajima, umanjena za gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti, predstavlja maksimalnu izloženost Banke kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti prikupljenih kolaterala.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

Obračun očekivanog kreditnog gubitka ("ECL") (nastavak)

	31.12.2024			31.12.2023		
	Bruto	Ispravka	Neto	Bruto	Ispravka	Neto
I. Pregled aktive	<b>1.278.955</b>	(23.065)	<b>1.255.890</b>	<b>1.106.612</b>	(17.732)	<b>1.088.880</b>
Novac i računi kod banaka	202.810	(267)	202.543	109.667	(100)	109.567
Plasmani kod banaka	102	-	102	5.939	(6)	5.933
Obavezna rezerva kod Centralne banke	111.553	(111)	111.442	106.625	(107)	106.518
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz dobitak ili gubitak	-	-	-	-	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali rezultat	2.670	(26)	2.644	1.025	(10)	1.015
Dati krediti i potraživanja	555.384	(18.073)	537.311	506.140	(13.934)	492.206
Dužnički instrumenti po amortizovanom trošku	404.904	(4.370)	400.534	376.380	(3.459)	372.921
Ostala imovina i potraživanja	1.532	(218)	1.314	836	(116)	720
II. Vanbilansne stavke	<b>67.793</b>	(434)	<b>67.359</b>	<b>65.172</b>	(351)	<b>64.821</b>
Plative garancije	14.274	(123)	14.151	16.993	(84)	16.909
Činidbene garancije	22.729	(105)	22.624	25.512	(119)	25.393
Nepokriveni akreditiv	1.153	(6)	1.147			
Preuzete neopozive obaveze	29.637	(200)	29.437	22.667	(148)	22.519
Ukupno (I+II)	<b>1.346.748</b>	(23.499)	<b>1.323.249</b>	<b>1.171.784</b>	(18.083)	<b>1.153.701</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 28. UPRAVLJANJE RICIMA (nastavak)

### c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)

#### Izloženost kreditnom riziku i kolaterali

	Izloženost kreditnom riziku Neto izloženost	Nepovučeni krediti / Garancije	Fer vrijednost kolaterala
<b>Na dan 31. decembar 2024.</b>			
Novac i novčani ekvivalenti	202.543	-	-
Plasmani kod banaka	102	-	-
Obavezna rezerva kod CBBH	111.442	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali rezultat	2.644	-	-
Dati krediti klijentima, neto	537.311	67.361	686.024
Dužnički instrumenti po amortizovanom trošku	400.534	-	-
Ostala potraživanja	1.314	-	-
	<b>1.255.890</b>	<b>67.361</b>	<b>686.024</b>
<b>Na dan 31. decembar 2023.</b>			
Novac i novčani ekvivalenti	109.567	-	-
Plasmani kod banaka	5.933	-	-
Obavezna rezerva kod CBBH	106.518	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali rezultat	1.015	-	-
Dati krediti klijentima, neto	492.206	64.820	633.625
Dužnički instrumenti po amortizovanom trošku	372.921	-	-
Ostala potraživanja	720	-	-
	<b>1.088.880</b>	<b>64.820</b>	<b>633.625</b>

#### Fer vrijednost kolaterala

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Nekretnine	633.499	576.203
Pokretnine	14.805	16.005
Vrijednosni papiri	11.161	10.941
Depoziti	26.559	30.476
<b>Ukupno</b>	<b>686.024</b>	<b>633.625</b>

#### Kašnjenja

31. decembar 2024.	Bruto kreditni portfolio	Nedospjelo	Do 30 dana	31 – 90 dana
Pravna lica	255.328	241.605	13.718	5
Fizička lica	294.305	293.263	857	185
<b>Ukupno</b>	<b>549.633</b>	<b>534.868</b>	<b>14.575</b>	<b>190</b>

31. decembar 2023.	Bruto kreditni portfolio	Nedospjelo	Do 30 dana	31 – 90 dana
Pravna lica	252.763	231.928	20.689	146
Fizička lica	248.427	246.781	1.280	366
<b>Ukupno</b>	<b>501.190</b>	<b>478.709</b>	<b>21.969</b>	<b>512</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**KREDITI I POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA, BANAKA I DRUGIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA**

31.12.2024.	S1	S2	S3	Računovod stveni otpis	Ukupno	Ispravka vrijedno sti S1	Ispravka vrijednosti S2	Ispravka vrijedno sti S3	Ukupno ispravka vrijedno sti	Neto
Stambeni Potrošački krediti sa karticama	214.356	456	456	52	215.268	3.001	53	366	3.420	211.848
Ukupno stanovništvo	<b>292.680</b>	<b>964</b>	<b>1.042</b>	<b>2.319</b>	<b>294.686</b>	<b>4.660</b>	<b>98</b>	<b>870</b>	<b>5.628</b>	<b>289.058</b>
Velika preduzeća	171.067	12.022	-	1.584	183.089	2.976	2.188	-	5.164	177.925
Srednja preduzeća	32.975	5.013	3.947	1.271	41.935	558	1.345	3.788	5.691	36.244
Mala preduzeća	32.001	2.911	946	4.126	35.858	510	350	914	1.774	34.084
Privredni klijenti	<b>236.043</b>	<b>19.946</b>	<b>4.893</b>	<b>6.981</b>	<b>260.882</b>	<b>4.044</b>	<b>3.883</b>	<b>4.702</b>	<b>12.629</b>	<b>248.253</b>
Ukupno	<b>528.723</b>	<b>20.910</b>	<b>5.935</b>	<b>9.300</b>	<b>555.568</b>	<b>8.704</b>	<b>3.981</b>	<b>5.572</b>	<b>18.257</b>	<b>537.311</b>
Banke	<b>55.341</b>	-	-	-	<b>55.341</b>	<b>130</b>	-	-	<b>130</b>	<b>55.210</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**KREDITI I POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA, BANAKA I DRUGIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA**

31.12.2023.	S1	S2	S3	Računovodstveni otpis	Ukupno	Ispravka vrijednosti S1	Ispravka vrijednosti S2	Ispravka vrijednosti S3	Ukupno ispravka vrijednosti	Neto
Stambeni Potrošački krediti sa karticama	175.494	359	513	52	176.366	2.433	39	193	2.665	173.701
<b>Ukupno stanovništvo</b>	<b>247.070</b>	<b>802</b>	<b>1.212</b>	<b>2.378</b>	<b>249.084</b>	<b>4.020</b>	<b>84</b>	<b>666</b>	<b>4.770</b>	<b>244.314</b>
Velika preduzeća	161.403	5.242	2.864	1.584	169.509	2.771	657	2.593	6.021	163.488
Srednja preduzeća	45.727	1.318	731	1.273	47.776	786	208	702	1.696	46.080
Mala preduzeća	33.293	6.334	144	4.475	39.771	520	783	144	1.447	38.324
<b>Privredni klijenti</b>	<b>240.423</b>	<b>12.894</b>	<b>3.739</b>	<b>7.332</b>	<b>257.056</b>	<b>4.077</b>	<b>1.648</b>	<b>3.439</b>	<b>9.164</b>	<b>247.892</b>
<b>Ukupno</b>	<b>487.493</b>	<b>13.696</b>	<b>4.951</b>	<b>9.710</b>	<b>506.140</b>	<b>8.097</b>	<b>1.732</b>	<b>4.105</b>	<b>13.934</b>	<b>492.206</b>
<b>Banke</b>	<b>20.997</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.997</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>20.974</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**  
**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**POTRAŽIVANJA OD KLIJENATA-STAGE 1**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>Nije u kašnjenju</b>	<b>Kašnjenje do 30 dana</b>	<b>Od 31-60 dana</b>	<b>Od 61-90 dana</b>	<b>Ukupno</b>
Stambeni		214.132	224	-	-	<b>214.356</b>
Potrošački krediti sa karticama		77.824	500	-	-	<b>78.324</b>
<b>Ukupno stanovništvo</b>		<b>291.956</b>	<b>724</b>	-	-	<b>292.680</b>
Velika preduzeća		160.786	10.281	-	-	<b>171.067</b>
Srednja preduzeća		30.129	2.846	-	-	<b>32.975</b>
Mala preduzeća		32.001	-	-	-	<b>32.001</b>
<b>Privredni klijenti</b>		<b>222.916</b>	<b>13.127</b>	-	-	<b>236.043</b>
<b>Ukupno</b>		<b>514.872</b>	<b>13.851</b>	-	-	<b>528.723</b>
od čega: restrukturirana		-	-	-	-	-
Potraživanja od banaka		<b>55.341</b>	-	-	-	<b>55.341</b>
	<b>31.12.2023.</b>	<b>Nije u kašnjenju</b>	<b>Kašnjenje do 30 dana</b>	<b>Od 31-60 dana</b>	<b>Od 61-90 dana</b>	<b>Ukupno</b>
Stambeni		175.193	301	-	-	<b>175.494</b>
Potrošački krediti sa karticama		70.717	859	-	-	<b>71.576</b>
<b>Ukupno stanovništvo</b>		<b>245.910</b>	<b>1.160</b>	-	-	<b>247.070</b>
Velika preduzeća		156.272	5.131	-	-	<b>161.403</b>
Srednja preduzeća		37.635	8.092	-	-	<b>45.727</b>
Mala preduzeća		28.343	4.950	-	-	<b>33.293</b>
<b>Privredni klijenti</b>		<b>222.250</b>	<b>18.173</b>	-	-	<b>240.423</b>
<b>Ukupno</b>		<b>468.160</b>	<b>19.333</b>	-	-	<b>487.493</b>
od čega: restrukturirana		-	-	-	-	-
Potraživanja od banaka		<b>20.997</b>	-	-	-	<b>20.997</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)  
c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)

**POTRAŽIVANJA OD KLIJENATA-STAGE 2**

31.12.2024.	Nije u kašnjenju	Kašnjenje do 30 dana	Od 31-60 dana	Od 61-90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Stambeni	324	21	111	-	-	456
Potrošački krediti sa karticama	322	112	74	-	-	508
<b>Ukupno stanovništvo</b>	<b>646</b>	<b>133</b>	<b>185</b>	-	-	<b>964</b>
Velika preduzeća	12.022	-	-	-	-	12.022
Srednja preduzeća	5.013	-	-	-	-	5.013
Mala preduzeća	2.315	591	5	-	-	2.911
<b>Privredni klijenti</b>	<b>19.350</b>	<b>591</b>	<b>5</b>	-	-	<b>19.946</b>
<b>Ukupno</b>	<b>19.996</b>	<b>724</b>	<b>190</b>	-	-	<b>20.910</b>
od čega: restrukturirana	-	-	-	-	-	-
Potraživanja od banaka	-	-	-	-	-	-

31.12.2023.	Nije u kašnjenju	Kašnjenje do 30 dana	Od 31-60 dana	Od 61-90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Stambeni	170	-	189	-	-	359
Potrošački krediti sa karticama	147	120	177	-	-	443
<b>Ukupno stanovništvo</b>	<b>316</b>	<b>120</b>	<b>366</b>	-	-	<b>802</b>
Velika preduzeća	5.242	-	-	-	-	5.242
Srednja preduzeća	1.318	-	-	-	-	1.318
Mala preduzeća	3.673	2.516	146	-	-	6.334
<b>Privredni klijenti</b>	<b>10.232</b>	<b>2.516</b>	<b>146</b>	-	-	<b>12.894</b>
<b>Ukupno</b>	<b>10.548</b>	<b>2.636</b>	<b>512</b>	-	-	<b>13.696</b>
od čega: restrukturirana	-	-	-	-	-	-
Potraživanja od banaka	-	-	-	-	-	-

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**  
**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**POTRAŽIVANJA OD KLIJENATA-STAGE 3**

31.12.2024.	Nije u kašnjenju	Kašnjenje do 30 dana	Od 31-60 dana	Od 61-90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Stambeni	165	-	-	-	291	456
Potrošački krediti sa karticama	151	34	12	-	389	586
<b>Ukupno stanovništvo</b>	<b>316</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>680</b>	<b>1.042</b>
Velika preduzeća	-	-	-	-	-	-
Srednja preduzeća	-	-	-	-	3.947	3.947
Mala preduzeća	-	-	-	-	946	946
<b>Privredni klijenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.893</b>	<b>4.893</b>
<b>Ukupno</b>	<b>316</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>5.573</b>	<b>5.935</b>
od čega: restrukturirana	165	-	-	-	390	555
Potraživanja od banaka	151	34	12	-	291	488
31.12.2023.	Nije u kašnjenju	Kašnjenje do 30 dana	Od 31-60 dana	Od 61-90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Stambeni	-	-	-	-	535	535
Potrošački krediti sa karticama	89	35	32	8	513	677
<b>Ukupno stanovništvo</b>	<b>89</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>1.049</b>	<b>1.212</b>
Velika preduzeća	-	-	-	-	2.864	2.864
Srednja preduzeća	-	-	-	-	731	731
Mala preduzeća	-	-	-	-	144	144
<b>Privredni klijenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.739</b>	<b>3.739</b>
<b>Ukupno</b>	<b>89</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>4.787</b>	<b>4.951</b>
od čega: restrukturirana	-	-	-	-	-	-
Potraživanja od banaka	-	-	-	-	-	-

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Novac i novčana sredstva kod Centralne Banke**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Gotovina u blagajni	15.654	11.838
Obavezna rezerva kod Centralne Banke	111.553	106.625
Depoziti kod Centralne Banke	131.933	82.830
Umanjeno za: Rezervisanje za kreditne gubitke	(243)	(189)
<b>Ukupno</b>	<b>258.897</b>	<b>201.104</b>
Plasmani kod banaka	55.341	20.997
Umanjeno za: Rezervisanje za kreditne gubitke	(130)	(23)
<b>Ukupno</b>	<b>55.211</b>	<b>20.974</b>

Analiza promjena u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti plasmana bankama i pripadajućim očekivanim kreditnim gubicima je kako slijedi:

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
Bruto knjigovodstvena vrijednost	-	20.997	-	-	-	20.997
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	34.344	-	-	-	34.344
<b>Na 31.12.2024.</b>	<b>-</b>	<b>55.341</b>	-	-	-	<b>55.341</b>

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
Bruto knjigovodstvena vrijednost	-	31.581	-	-	-	31.581
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(10.585)	-	-	-	(10.585)
<b>Na 31.12.2023.</b>	<b>-</b>	<b>20.997</b>	-	-	-	<b>20.997</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Novac i novčana sredstva kod Centralne Banke (nastavak)**

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
ECL na 01. januar 2024.	-	(22)	-	-	-	(22)
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	(108)	-	-	-	(108)
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	<b>-</b>	<b>(130)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(130)</b>

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
ECL na 01. januar 2023.	-	(34)	-	-	-	(34)
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	12	-	-	-	12
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	<b>-</b>	<b>(22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(22)</b>

**Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)**

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Ispravka vrijednosti kredita – Velika preduzeća**

Analiza promjena u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti i pripadajućim ECL je kako slijedi:

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2023.</b>	-	<b>161.403</b>	-	<b>5.242</b>	<b>2.864</b>	<b>169.509</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	112.191	-	6.427	-	118.618
Imovina otuđena ili otpaćena (isključujući otpise)	-	(98.106)	-	(3.640)	(2.864)	(104.610)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(3.993)	-	3.993	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
Promjena kategorije po ZoR	-	(428)	-	-	-	(428)
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	<b>-</b>	<b>171.067</b>	<b>-</b>	<b>12.022</b>	<b>-</b>	<b>183.089</b>

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.</b>	-	<b>113.552</b>	-	-	<b>3.975</b>	<b>117.527</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	103.900	-	3.000	-	106.900
Imovina otuđena ili otpaćena (isključujući otpise)	-	(64.104)	-	-	(1.111)	(65.215)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(2.242)	-	2.242	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
Promjena kategorije po ZoR	-	10.297	-	-	-	10.297
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	<b>-</b>	<b>161.403</b>	<b>-</b>	<b>5.242</b>	<b>2.864</b>	<b>169.509</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)

**Ispravka vrijednosti kredita – Velika preduzeća (nastavak)**

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>2.772</b>	-	<b>657</b>	<b>2.593</b>	<b>6.022</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	1.988	-	814	-	2.802
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(1.744)	-	(268)	(2.711)	(4.723)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(986)	-	986	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	923	-	-	-	923
Promjena kategorije po ZoR		23	-	-	-	23
Unwind diskonta	-	-	-	-	-	-
Promjene u ugovorenim novčanim tokovima zbog modifikacija koje nisu rezultat prestanka priznavanja	-	-	-	-	-	-
Promjene u modelima i inputima za ECL kalkulacije	-	-	-	-	-	-
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	<b>-</b>	<b>2.976</b>	<b>-</b>	<b>2.189</b>	<b>(118)</b>	<b>5.047</b>

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2022.</b>	-	<b>1.411</b>	-	-	<b>2.721</b>	<b>4.132</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	1.833	-	151	-	1.984
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(601)	-	-	(128)	(729)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(506)	-	506	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	479	-	-	-	479
Promjena kategorije po ZoR	-	156	-	-	-	156
Unwind diskonta	-	-	-	-	-	-
Promjene u ugovorenim novčanim tokovima zbog modifikacija koje nisu rezultat prestanka priznavanja	-	-	-	-	-	-
Promjene u modelima i inputima za ECL kalkulacije	-	-	-	-	-	-
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	<b>-</b>	<b>2.772</b>	<b>-</b>	<b>657</b>	<b>2.593</b>	<b>6.022</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Ispravka vrijednosti kredita – Srednja i mala preduzeća**

Analiza promjena u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti i pripadajućim ECL je kako slijedi:

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2023.</b>	-	<b>79.020</b>	-	<b>7.652</b>	<b>875</b>	<b>87.547</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	35.314	-	6.135	2.817	44.266
Imovina otuđena ili otpaćena (isključujući otpise)	-	(48.558)	-	(5.746)	(103)	(54.407)
Prelasci u Stage 1	-	75	-	(75)	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(174)	-	174	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(1.130)	-	(215)	1.345	-
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	(40)	(40)
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	<b>64.547</b>	-	<b>7.925</b>	<b>4.894</b>	<b>77.366</b>

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.</b>	-	<b>88.886</b>	-	<b>9.926</b>	<b>1.698</b>	<b>100.510</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	39.208	-	3.878	-	43.086
Imovina otuđena ili otpaćena (isključujući otpise)	-	(37.777)	-	(6.421)	(878)	(45.076)
Prelasci u Stage 1	-	1.444	-	(1.444)	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(2.444)	-	2.444	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	(731)	731	-
Promjena kategorije po ZoR		(10.297)				(10.297)
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	(676)	(676)
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>79.020</b>	-	<b>7.652</b>	<b>875</b>	<b>87.547</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Ispravka vrijednosti kredita – Srednja i mala preduzeća (nastavak)**

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>1.306</b>	-	<b>991</b>	<b>846</b>	<b>3.143</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	624	-	1.401	2.717	4.742
Imovina otuđena ili otpaćena (isključujući otpise)	-	(816)	-	(660)	(104)	(1.580)
Prelasci u Stage 1	-	1	-	(1)	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(31)	-	31	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(20)	-	(41)	61	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	27	-	(26)	1.223	1.224
Unwind diskonta	-	-	-	-	-	-
Promjene u ugovorenim novčanim tokovima zbog modifikacija koje nisu rezultat prestanka priznavanja	-	-	-	-	-	-
Promjene u modelima i inputima za ECL kalkulacije	-	-	-	-	-	-
Promjena kategorije po ZoR		(23)	-	-	-	(23)
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	(40)	(40)
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	<b>1.068</b>	-	<b>1.695</b>	<b>4.703</b>	<b>7.466</b>

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2022.</b>	-	<b>1.124</b>	-	<b>867</b>	<b>1.498</b>	<b>3.489</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	685	-	288	-	973
Imovina otuđena ili otpaćena (isključujući otpise)	-	(338)	-	(306)	(679)	(1.323)
Prelasci u Stage 1	-	24	-	(24)	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(498)	-	498	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	(80)	80	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	465	-	(252)	623	836
Unwind diskonta	-	-	-	-	-	-
Promjene u ugovorenim novčanim tokovima zbog modifikacija koje nisu rezultat prestanka priznavanja	-	-	-	-	-	-
Promjene u modelima i inputima za ECL kalkulacije	-	-	-	-	-	-
Promjena kategorije po ZoR		(156)	-	-	-	(156)
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	(676)	(676)
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>1.306</b>	-	<b>992</b>	<b>846</b>	<b>3.143</b>

**Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)**

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Ispravka vrijednosti kredita – Potrošački krediti**

Analiza promjena u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti i pripadajućim ECL je kako slijedi:

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2023.</b>	-	<b>71.576</b>	-	<b>444</b>	<b>699</b>	<b>72.719</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	25.749	-	5	6	25.760
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(18.584)	-	(125)	(249)	(18.958)
Prelasci u Stage 1	-	25	-	(25)	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(233)	-	233	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(209)	-	(24)	233	-
Promjene u ugovorenim novčanim tokovima zbog modifikacija koje nisu rezultat prestanka priznavanja	-	-	-	-	-	-
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	(102)	(102)
Usklađivanje zbog kursnih razlika	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	<b>78.324</b>	-	<b>508</b>	<b>587</b>	<b>79.419</b>

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.</b>	-	<b>68.463</b>	-	<b>691</b>	<b>291</b>	<b>69.444</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	20.798	-	-	-	20.798
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(17.358)	-	(113)	(22)	(17.493)
Prelasci u Stage 1	-	52	-	(52)	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(127)	-	127	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(251)	-	(209)	460	-
Promjene u ugovorenim novčanim tokovima zbog modifikacija koje nisu rezultat prestanka priznavanja	-	-	-	-	-	-
Računovodstveni otpis	-	(1)	-	-	(30)	(31)
Usklađivanje zbog kursnih razlika	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>71.576</b>	-	<b>444</b>	<b>699</b>	<b>72.719</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)

### c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)

#### Ispravka vrijednosti kredita – Potrošački krediti (nastavak)

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2023.</b>	-	1.587	-	46	473	<b>2.106</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	258	-	-	4	262
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(175)	-	(13)	(43)	(231)
Prelasci u Stage 1	-	1	-	(1)	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(17)	-	19	-	2
Prelasci u Stage 3	-	(162)	-	(26)	186	(2)
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	167	-	20	(14)	173
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	(102)	(102)
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	<b>1.659</b>	-	<b>45</b>	<b>504</b>	<b>2.208</b>

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2022</b>	-	<b>912</b>	-	<b>55</b>	<b>257</b>	<b>1.224</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	772	-	10	2	784
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(92)	-	(2)	(4)	(98)
Prelasci u Stage 1	-	1	-	(1)	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(12)	-	12	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(173)	-	(75)	248	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	179	-	47	-	226
Računovodstveni otpis	-	-	-	-	(30)	(30)
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>1.587</b>	-	<b>46</b>	<b>473</b>	<b>2.106</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Ispravka vrijednosti kredita – Stambeni krediti**

Analiza promjena u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti i pripadajućim ECL je kako slijedi:

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2023.</b>	-	<b>175.494</b>	-	<b>359</b>	<b>513</b>	<b>176.366</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	51.728	-	-	-	51.728
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(12.704)	-	(34)	(88)	(12.826)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(131)	-	131	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(31)	-	-	31	-
Promjene u ugovorenim novčanim tokovima zbog modifikacija koje nisu rezultat prestanka priznavanja	-	-	-	-	-	-
Otpisi	-	-	-	-	-	-
Usklađivanje zbog kursnih razlika	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	<b>214.356</b>	-	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>215.268</b>

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022</b>	-	<b>141.810</b>	-	<b>314</b>	<b>240</b>	<b>142.364</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	44.737	-	-	-	44.737
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(10.640)	-	(20)	(75)	(10.735)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(65)	-	65	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(348)	-	-	348	-
Promjene u ugovorenim novčanim tokovima zbog modifikacija koje nisu rezultat prestanka priznavanja	-	-	-	-	-	-
Otpisi	-	-	-	-	-	-
Usklađivanje zbog kursnih razlika	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>175.494</b>	-	<b>359</b>	<b>513</b>	<b>176.366</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Ispravka vrijednosti kredita – Stambeni krediti (nastavak)**

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>2.433</b>	-	<b>39</b>	<b>193</b>	<b>2.665</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	822	-	-	-	822
Imovina otuđena ili otpaćena (isključujući otpise)	-	(252)	-	(7)	159	(100)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(21)	-	21	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(14)	-	-	14	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	33	-	-	-	33
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	<b>-</b>	<b>3.001</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>366</b>	<b>3.420</b>

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2022.</b>	-	<b>871</b>	-	<b>18</b>	<b>142</b>	<b>1.031</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	681	-	-	-	681
Imovina otuđena ili otpaćena (isključujući otpise)	-	884	-	15	(27)	872
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(6)	-	6	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(78)	-	-	78	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	81	-	-	-	81
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	<b>-</b>	<b>2.433</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>193</b>	<b>2.665</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Rezervisanja za umanjenje vrijednosti – Garancije**

Analiza promjena u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti i pripadajućim ECL je kako slijedi:

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2023.</b>	-	<b>42.160</b>	-	<b>345</b>	-	<b>42.505</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	12.291	-	1.403	-	13.694
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(17.697)	-	(345)	-	(18.042)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	<b>36.754</b>	-	<b>1.403</b>	-	<b>38.157</b>

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022</b>	-	<b>33.239</b>	-	<b>566</b>	-	<b>33.805</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	28.575	-	110	-	28.685
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(19.419)	-	(566)	-	(19.985)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(235)	-	235	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>42.160</b>	-	<b>345</b>	-	<b>42.505</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Rezervisanja za umanjenje vrijednosti – Garancije (nastavak)**

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>187</b>	-	<b>17</b>	-	<b>204</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	61	-	70	-	131
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(85)	-	(17)	-	(102)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	<b>163</b>	-	<b>70</b>	-	<b>233</b>
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2022.</b>	-	<b>150</b>	-	<b>28</b>	-	<b>178</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	124	-	6	-	130
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(86)	-	(18)	-	(104)
Prelasci u Stage 1	-	(1)	-	1	-	-
Prelasci u Stage 2	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>187</b>	-	<b>17</b>	-	<b>204</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Rezervisanja za umanjenje vrijednosti – Neiskorištene obaveze**

Analiza promjena u bruto knjigovodstvenoj vrijednosti i pripadajućim ECL je kako slijedi:

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinač- na</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2023.</b>	-	<b>22.546</b>	-	<b>120</b>	<b>1</b>	<b>22.667</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	22.730	-	484	-	23.214
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(16.128)	-	(116)	-	(16.244)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	(5)	-	3	-	(2)
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	2	2
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	<b>29.143</b>	-	<b>491</b>	<b>3</b>	<b>29.637</b>

	<b>Stage 1 pojedinačna</b>	<b>Stage 1 grupna</b>	<b>Stage 2 pojedinačna</b>	<b>Stage 2 grupna</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.</b>	-	<b>29.185</b>	-	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>29.228</b>
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	14.827	-	116	-	14.943
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(21.466)	-	(38)	-	(21.504)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	<b>22.546</b>	-	<b>120</b>	<b>1</b>	<b>22.667</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Rezervisanja za umanjenje vrijednosti – Neiskorištene obaveze (nastavak)**

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2023.</b>	-	142	-	6	-	148
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	131	-	25	-	156
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(99)	-	(6)	-	(105)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 3	-	(1)	-	-	1	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	1	-	-	-	1
<b>Na 31. decembar 2024.</b>	-	174	-	25	1	200

	Stage 1 pojedinačna	Stage 1 grupna	Stage 2 pojedinačna	Stage 2 grupna	Stage 3	Ukupno
<b>ECL rezervisanja na 31. decembar 2022.</b>	-	200	-	2	-	202
Nova imovina kupljena ili stvorena	-	91	-	6	-	97
Imovina otuđena ili otplaćena (isključujući otpise)	-	(149)	-	(2)	-	(151)
Prelasci u Stage 1	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 2	-	-	-	-	-	-
Prelasci u Stage 3	-	-	-	-	-	-
Uticaj na konačni ECL izloženosti koje su tokom godine prelazile iz jednog u drugi Stage	-	-	-	-	-	-
<b>Na 31. decembar 2023.</b>	-	142	-	6	-	148

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Granska struktura finansijske imovine**

**Izloženost finansijske imovine po industrijskim granama na 31. decembar 2024.**

OPIS	Bruto knjigovodstvena vrijednost	Ispravka vrijednosti	Neto izloženost
<b>1. Krediti pravnim licima</b>			
Proizvodnja	101.663	3.312	98.351
Trgovina	58.725	5.532	53.193
Građevinarstvo	32.937	1.462	31.475
Poslovanje nekretninama,iznajmlj. i pos.usluge	26.720	541	26.179
Finansijsko posredovanje	15.925	336	15.589
Javna uprava i odbrana,obavezno soc.osig.	9.851	209	9.642
Ugostiteljstvo	1.132	61	1.071
Saobraćaj, skladištenje i komunikacije	9.234	179	9.055
Poljoprivreda	616	93	523
Ostalo	4.079	903	3.176
<b>UKUPNO 1.</b>	<b>260.882</b>	<b>12.628</b>	<b>248.254</b>
<b>2. Krediti stanovništvu</b>	<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost</b>	<b>Ispravka vrijednosti</b>	<b>Neto izloženost</b>
Potrošački krediti sa karticama	79.418	2.208	77.210
Stambeni	215.269	3.420	211.849
<b>UKUPNO 2.</b>	<b>294.687</b>	<b>5.628</b>	<b>289.059</b>
<b>UKUPNO (1.+ 2.)</b>	<b>555.569</b>	<b>18.256</b>	<b>537.313</b>

**Izloženost finansijske imovine po industrijskim granama na 31. decembar 2023.**

OPIS	Bruto knjigovodstvena vrijednost	Ispravka vrijednosti	Neto izloženost
<b>1. Krediti pravnim licima</b>			
Proizvodnja	90.202	2.491	87.711
Trgovina	69.723	1.980	67.743
Građevinarstvo	33.838	505	33.333
Poslovanje nekretninama,iznajmlj. i pos.usluge	19.489	2.975	16.514
Finansijsko posredovanje	16.681	358	16.323
Javna uprava i odbrana,obavezno soc.osig.	10.183	217	9.966
Ugostiteljstvo	1.436	65	1.371
Saobraćaj, skladištenje i komunikacije	12.440	266	12.174
Poljoprivreda	684	153	531
Ostalo	2.380	154	2.226
<b>UKUPNO 1.</b>	<b>257.056</b>	<b>9.164</b>	<b>247.892</b>
<b>2. Krediti stanovništvu</b>	<b>Bruto knjigovodstvena vrijednost</b>	<b>Ispravka vrijednosti</b>	<b>Neto izloženost</b>
Potrošački krediti sa karticama	72.718	2.105	70.613
Stambeni	176.366	2.665	173.701
<b>UKUPNO 2.</b>	<b>249.084</b>	<b>4.770</b>	<b>244.314</b>
<b>UKUPNO (1.+ 2.)</b>	<b>506.140</b>	<b>13.934</b>	<b>492.206</b>

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**c) Upravljanje kreditnim rizikom (nastavak)**

**Koncentracija plasmana prema Federaciji Bosne i Hercegovine**

U imovini Banke značajna je koncentracija plasmana prema Federaciji Bosne i Hercegovine:

	Napomena	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<b>Obveznice:</b>			
Ministarstvo finansija FBiH	17	402.365	374.012
<b>Potraživanja za kamatu:</b>			
Ministarstvo finansija FBiH	17	1.539	1.358
		<b>403.904</b>	<b>375.370</b>

S druge strane, značajan iznos izvora finansiranja Banke čine sredstva Federacije Bosne i Hercegovine:

	Napomena	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<b>Obaveze prema klijentima:</b>			
Ministarstvo finansija FBiH	22	228.918	269.539
<b>Subordinirani dug:</b>			
Ministarstvo finansija FBiH	22	20.000	30.000
		<b>248.918</b>	<b>299.539</b>

Banka nema izloženosti van teritorije Federacije Bosne i Hercegovine.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

**28. UPRAVLJANJE RIZICIMA (nastavak)**

**d) Upravljanje rizikom likvidnosti**

U cilju upravljanja rizikom likvidnosti Banka je izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, a u svrhu upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama Banke za likvidnim sredstvima. Banka upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, te ostalih izvora finansiranja, na način da konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i uspoređuje rokove dospijeća finansijske imovine i obaveza.

**Tabele rizika likvidnosti i kamatnih stopa**

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Banke za finansijsku imovinu. Tabela je pripremljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine, uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zarađene, osim na imovinu za koju Banka očekuje da će se novčani tok pojaviti u drugom periodu.

*Dospijeće finansijske imovine*

	Ponderirana prosječna efektivna kamatna stopa	Manje od 1 mjeseca	1 do 3 mjeseca	3 mjeseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<b>31. decembar 2024.</b>							
Bez kamata	-	72.654	-	-	2.644	-	75.298
Instrumenti fiksne kamatne stope	2,89	252.046	91.167	137.279	460.964	338.780	1.280.236
		<b>324.700</b>	<b>91.167</b>	<b>137.279</b>	<b>463.608</b>	<b>338.780</b>	<b>1.355.534</b>
<b>31. decembar 2023.</b>							
Bez kamata	-	28.785	-	-	1.015	-	29.800
Instrumenti fiksne kamatne stope	2,64	201.822	26.759	229.293	328.707	356.892	1.143.473
		<b>230.607</b>	<b>26.759</b>	<b>229.293</b>	<b>329.722</b>	<b>356.892</b>	<b>1.173.273</b>

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Banke za finansijske obaveze. Tabela je pripremljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Banke može tražiti da plati. Tabela uključuje novčane tokove kamata i glavnica.

Napomene uz finansijske izvještaje  
 za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
*(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**28. UPRAVLJANJE RICIMA (nastavak)**

**d) Upravljanje rizikom likvidnosti (nastavak)**

**Tabele rizika likvidnosti i kamatnih stopa (nastavak)**

Dospijeće za finansijske obaveze

	Ponderirana prosječna efektivna kamatna stopa	Manje od 1 mjeseca	1 do 3 mjeseca	3 mjeseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<b>31. decembar 2024.</b>							
Bez kamata	-	855.667	120	686	3.953	2.000	862.426
Instrumenti fiksne kamatne stope	2,08	17.224	35.325	66.493	126.603	20.927	266.572
		<b>872.891</b>	<b>35.445</b>	<b>67.179</b>	<b>130.556</b>	<b>22.927</b>	<b>1.128.998</b>
<b>31. decembar 2023.</b>							
Bez kamata	-	799.540	688	407	7.625	2.000	810.260
Instrumenti fiksne kamatne stope	0,91	21.608	27.613	51.610	47.144	30.880	178.855
		<b>821.148</b>	<b>28.301</b>	<b>52.017</b>	<b>54.769</b>	<b>32.880</b>	<b>989.115</b>

Banka očekuje da će ispuniti druge obaveze iz operativnih novčanih tokova i priliva od dospjelih finansijskih sredstava.

Banka ne posjeduje finansijsku imovinu vezanu za instrumente varijabilne kamatne stope. Na strani finansijske imovine došlo je do smanjenja nivoa kamatnih stopa u skladu sa kretanjima na tržištu, te povećanja učešća stambenih kredita fizičkih lica u portfoliju Banke. Generalno, finansijska aktiva iskazuje duže periode reugovaranja kamatne stope, praćeno prema pokazateljima propisanim od strane lokalnog regulatora.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 29. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI

### 29.1 Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza Banke koji se mjere po fer vrijednosti na ponavljajućem nivou, iz perioda u period

Finansijska imovina / finansijske obaveze	Fer vrijednost na dan	Hijerarhija fer vrijednosti	Tehnike vrednovanja i ulazni podaci
1) Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali rezultat / raspoloživa za prodaju (vidi Napomenu 16.)	<p><b>31. decembar 2024.</b> Vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u Bosni i Hercegovini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo - 2.587 hiljada KM</li><li>• Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo – 27 hiljada KM</li></ul> <p>-</p> <p>Vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u drugim zemljama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belgija - 30 hiljade KM</li></ul>	<p><b>31. decembar 2023.</b> Vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u Bosni i Hercegovini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo - 958 hiljada KM</li><li>• Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo – 27 hiljada KM</li></ul> <p>-</p> <p>Vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi u drugim zemljama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belgija - 30 hiljade KM</li></ul>	<p>Nivo 1</p> <p>Cijene koje kotiraju na aktivnom tržištu.</p> <p>Nivo 2</p> <p>Diskontiranje budućih novčanih tokova, gdje se za prinos uzima zadnja dostupna stopa na iste ili slične dužničke instrumente.</p> <p>Nivo 3</p> <p>Cijene koje ne kotiraju na aktivnom tržištu.</p>

Nije bilo prenosa između Nivoa 1 i Nivoa 2 tokom perioda.

Napomene uz finansijske izvještaje  
za godinu koja je završila 31. decembra 2024.  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**29. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI (nastavak)**

**29.2 Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza Banke koji se ne mijere po fer vrijednosti na ponavljačem nivou, iz perioda u period (ali se zahtijeva objavljivanje njihove fer vrijednosti)**

Osim navedenog u sljedećoj tabeli, Uprava smatra da knjigovodstveni iznosi finansijske imovine i finansijskih obaveza priznati u finansijskim izvještajima približno odgovaraju njihovim fer vrijednostima.

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>		
	Knjigovo-dstvena vrijednost	Fer vrijednost	Knjigovo-dstvena vrijednost	Fer vrijednost
<b>Finansijska imovina</b>				
<i>Krediti i potraživanja:</i>				
- Krediti dati klijentima	537.311	535.281	492.206	489.605
<b>Finansijske obaveze</b>				
<i>Po amortiziranom trošku:</i>				
- Obaveze prema bankama i klijentima	1.090.369	1.091.476	950.938	948.712
<b>Hijerarhija fer vrijednosti na dan 31. decembar 2023.</b>				
	<b>Nivo 1</b>	<b>Nivo 2</b>	<b>Nivo 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Finansijska imovina</b>				
<i>Krediti i potraživanja:</i>				
- Krediti dati klijentima	-	535.281	-	489.605
	<b>-</b>	<b>535.281</b>	<b>-</b>	<b>489.605</b>
<b>Finansijske obaveze</b>				
<i>Po amortiziranom trošku:</i>				
- Obaveze prema bankama i klijentima	-	1.091.476	-	948.712
	<b>-</b>	<b>1.091.476</b>	<b>-</b>	<b>948.712</b>

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza uključena gore u kategorije za Nivo 2 utvrđene su prema općeprihvaćenim modelima procjenjivanja na osnovu analize diskontovanih novčanih tokova, sa diskontnom stopom kao najznačajnijim ulaznim podatkom, a koja odražava kreditni rizik ugovornih strana.

Izračun fer vrijednosti utvrđuje se putem diskontovanja budućih novčanih tokova, uz korištenje prosječne ponderisane kamatne stope na nivou BiH, objavljene od strane CBBH, odvojeno za pravna i fizička lica.

## Odgovornost za finansijske izvještaje

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 15/21), Uprava je dužna osigurati da za svaki finansijski period budu sastavljeni finansijski izvještaji u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine koji daju istinit i fer pregled stanja i rezultata poslovanja Union banke d.d. Sarajevo ("Banka") za taj period.

Nakon provedbe odgovarajuće analize, Uprava opravdano očekuje da će Banka u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju slijedeće:


- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, te
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Banke. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Banke, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevara i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave:



Vedran Hadžiahmetović  
Predsjednik Uprave



Edin Mujagić  
Član Uprave za rizike

Union banka d.d.  
Hamdije Kreševljakovića 19  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

26. februar 2025. godine

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  
Za period 01.01. – 31.12.2024. godine**

Sarajevo, februar 2025. godine

**Sadržaj:**

1. UVOD .....	3
2. RIJEČ UPRAVE .....	4
3. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NASTALI U PERIODU OD ZAVRŠETKA POSLOVNE GODINE DO DATUMA PREDAJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA.....	5
4. PLAN RAZVOJA UNION BANKE DD SARAJEVO .....	5
5. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ.....	6
6. OTKUP VLASTITIH DIONICA, UDJELA I PROMJENE NA KAPITALU.....	6
7. INFORMACIJA O POSLOVNIM SEGMENTIMA PRAVNOG LICA.....	6
8. FINANSIJSKI INSTRUMENTI KOJE BANKA KORISTI.....	8
9. CILJEVI I POLITIKE PRAVNOG LICA U VEZI SA UPRAVLJANJEM FINANSIJSKIM RIZICIMA.....	11
10. IZLOŽENOST BANKE TRŽIŠNOM, KREDITNOM, RIZIKU LIKVIDNOSTI I DRUGIM RIZICIMA PRISUTNIM U POSLOVANJU PRAVNOG LICA, STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA I OCJENA NJIHOVE EFIKASNOSTI.....	13
11. PRIKAZ PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA .....	24
12. ZAVRŠNE NAPOMENE .....	26

Izvještaj o poslovanju  
za period 01.01. – 31.12.2024. godine  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 1. UVOD

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, Službene novine FBiH 15/21:

- Član 42 - pravna lica su obavezna pripremiti izvještaje koji daju objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se pravno lice suočava.
- Član 44 (2) i 46 - Banka je dužna izvještaj o poslovanju, zajedno sa finansijskim izvještajem (izvještaj revizora), predati Finansijsko Informatičkoj Agenciji (FIA) radi javne objave.
- Član 68 (h) – eksterni revizor treba dati mišljenje o usklađenosti o poslovanju sa finansijskim izvještajem za istu poslovnu godinu.

Izvještaj o poslovanju prikazan na stranicama 3 do 26 odobren je od strane Uprave dana 26. februara 2025. godine te ga potpisuju za i u ime Banke:

Vedran Hadžiahmetović  
Predsjednik Uprave



Edin Mujagić  
Član Uprave za rizike

Nermin Sijerčić  
Direktor Sektora za  
računovodstvo / kontroling

## 2. RIJEČ UPRAVE

Poštovani klijenti, poslovni partneri i uvaženi dioničari!

Union banka d.d. Sarajevo je, jednako kao prethodnih godina, nastavila sa snažnim rastom u svim bitnim segmentima poslovanja.

Sa ponosom ističemo da smo i u 2024. godine nastavili sa rastom ukupne aktive koja je uprkos sve većem pritisku tržišta na strani upravljanja depozitima prešla iznos od 1,2 milijardu KM što predstavlja rast od 15,1%. Stanje bruto kredita na kraju 2024. godine iznosilo je 556 miliona KM što predstavlja značajan rast u odnosu na prošlu godinu i to za 9,7%. Ostvarili smo snažan rast i u dijelu ulaganja u vrijednosne papire emitenta Vlade Federacije BiH, te smo jedna od banaka sa najvećim iznosom ulaganja u ovaj segment na bankarskom tržištu. Istovremeno, pokazatelj učešća nekvalitetnih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju je zadržan na izuzetno niskom nivou i iznosi svega 1,07% po čemu smo jedna od najboljih banaka na tržištu Federacije BiH.

I u ovoj godini implementirana je akcija stambenih kredita namijenjenih mladima, sa fiksnom i izuzetno povoljnom kamatnom stopom. Ukupan iznos sredstava izdvojenih za ovu namjenu u iznosu od preko 40 miliona KM u cijelosti je iskorišten u rekordnom periodu što još jednom potvrđuje atraktivnost i kvalitetu ovog proizvoda po kojom smo postali prepoznatljivi na cijelom tržištu.

Nastavili smo sa razvojem niza novih proizvoda i funkcionalnosti u dijelu elektronskog i mobilnog bankarstva. Implementirali novu organizacionu strukturu i sistematizaciju radnih mjeseta te nove proizvode u skladu sa ESG zahtjevima. Posebno ističemo činjenicu da je nakon provedene analize od strane UNDP BiH, Banka uvrštena na listu njihovih partnera te je potpisana Memorandum o razumijevanju sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija. Ovo partnerstvo će omogućiti značajniju podršku Banke projektima koji za cilj imaju unapređene energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u segmentu male i srednje privrede u FBIH.

U skladu sa usvojenom strategijom, krajem 2024. godine otvorena je nova ekspozitura u Ljubuškom, a proces širenja poslovne mreže nastaviti će se i u narednom periodu.


Adekvatnost poslovanja i usaglašenost sa zakonskim i podzakonskim propisima ponovo je potvrđena nizom revizija od strane Agencije za bankarstvo Federacije BiH kao i eksternog revizora.

U 2025. godini nećemo odustati od naše strategije daljnog jačanja Banke te planiramo nastavak rasta i razvoja u svim segmentima poslovanja. Rast kreditnog portfolija uz zadržavanje njegove kvalitete na dostignutom izuzetno visokom nivou će ostati u fokusu budućih aktivnosti. Nastavkom započetog procesa digitalizacije, dalnjem unapređenju poslovnih procesa te širenjem poslovne mreže dodatno ćemo unaprijediti kvalitetu usluga. Zajedno sa domaćim i međunarodnim partnerima planirali smo pokretanje novih linija kreditiranja koje imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti, a sve u cilju usklađivanja poslovanja Banke za zahtjevima ESG regulativa.

Na narednim stranicama, Uprava Union banke d.d. Sarajevo sa zadovoljstvom vam predstavlja Godišnji izveštaj za 2024. godinu koji obuhvata finansijski pregled poslovanja, revidirane finansijske izveštaje i izveštaj nezavisnog revizora.

  
Vedran Hadžiahmetović

Predsjednik Uprave

  
Edin Mučagić  
Član Uprave za rizike

  
Leon Begić  
Član Uprave za operacije

### **3. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NASTALI U PERIODU OD ZAVRŠETKA POSLOVNE GODINE DO DATUMA PREDAJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA**

Banka nije imala značajne događaje nastale u periodu od završetka poslovne godine do datuma predaje finansijskog izvještaja.

### **4. PLAN RAZVOJA UNION BANKE DD SARAJEVO**

Sažetak plana razvoja Union banke d.d. Sarajevo temelji se na Poslovnoj politici i strategiji 2024. – 2026. usvojenoj od strane Skupštine Banke.

#### **Misija**

Misija Union banke je izgradnja razvojno orijentirane komercijalne banke sa širokim spektrom kvalitetnih bankarskih usluga koje odgovaraju stvarnim potrebama i mogućostima naših klijenata. Na principima naših korporativnih vrijednosti, aktivnosti banke trebaju da doprinesu privrednom razvoju i stabilnosti finansijskog sektora Bosne i Hercegovine. Preuzimanjem odgovornosti i uloge na tržištu kao jedine komercijalne banke sa većinskim državnim kapitalom, ostvarivanje održivog rasta i dugoročna briga za zajednicu u kojoj djelujemo je naše opredjeljenje. Važnu ulogu u ostvarivanju misije pridajemo uposlenicima, jer smatramo da kvaliteta i strateška prednost svake institucije ovisi o profesionalnosti, stručnosti i ulaganjima u obuku i razvoj uposlenih.

#### **Korporativne vrijednosti**

Korporativne vrijednosti Union banke predstavljaju organizacijsku kulturu, način poslovanja i rada u Banci. Ključne vrijednosti definišemo kao principe koji pozitivno djeluju na ponašanje uposlenika i doprinose prepoznatljivosti Banke kao pouzdanog i odgovornog partnera klijentima i široj zajednici. Konstantnim isticanjem ključnih vrijednosti, nastojimo ujediniti interes Banke i uposlenika i time podsticati angažman, motivaciju, zajednički duh i kvalitet rada uposlenih. Ovih pet vrijednosti predstavljaju srž naše korporativne kulture i aktivno se primjenjuju u svakodnevnom poslovanju. Navedene vrijednosti se reflektuju u Kodeksu ponašanja Banke putem praktičnih smjernica za sve uposlenike.

#### **Segment Stanovništvo**

Banka će nuditi uobičajene proizvode i usluge za potrebe ciljanih grupa unutar tržišnog segmenta stanovništva te će nastojati obezbijediti sredstva za dugoročno namjensko kreditiranje sa specifičnim ciljevima kreditnih lica kako slijedi:

- Krediti za mlade za rješavanje stambenog pitanja,
- Namjenski krediti za energetsку efikasnost,
- Krediti sa ostalim namjenama koji nemaju karakter masovne potrošnje, odnosno, doprinose dugoročnoj dobrobiti i razvoju,
- Ostali oblici kreditiranja u cilju razvoja stabilnog portfolija, smanjenja efekata koncentracija izloženosti u drugim segmentima kreditiranja i osiguranja dugoročnog stabilnog prihoda.

#### **Segment Privreda**

Banka će nastojati ostvariti kontakte i saradnju sa klijentima koji imaju vodeću poziciju ili ostvaruju značajan doprinos razvoju ekonomije.

Cijene proizvoda će se formirati na osnovu tržišnih uslova, zahtjeva kreditora kao i ukupnih efekata na sve oblike saradnje između banke i klijenta. Prodajne aktivnosti će se usklađivati sa raspoloživim izvorima finansiranja. Banka ima sljedeće prioritete prodaje i finansiranja, koji su prije svega u funkciji privrednog rasta naših klijenata i društva u cijelini:

## Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

- kreditni proizvodi kojima se potiče razvoj poduzetništva,
- proizvodi koji doprinose zadržavanju istog ili povećanju broja zaposlenih pravnog lica,
- proizvodi namijenjeni jačanju segmenta malih i srednjih preduzeća,
- proizvodi kojima se promovišu energetski, ekološki i drugi oblici efikasnosti i ušteda u poslovanju,
- podrška proizvodnji, izvoznim kompanijama i razvoju turizma,
- trgovina koja podržava domaću proizvodnju,
- proizvodi koji imaju ostale svrhe finansiranja.

Banka će koristiti mogućnosti nastavka i proširenja saradnje sa različitim nivoima vlasti koji raspolažu kreditno-garantnim sredstvima.

## Javni sektor i država

Banka će nastaviti aktivnosti na profiliranju i jačanju uloge „servisne banke“ za sve nivoe državne vlasti i javnih institucija. Saradnja s javnim preduzećima, institucijama, različitim nivoima vlasti, provoditi će se u svrhu jačanja pozicije Banke i kroz povezivanje različitih segmenata privrede i javnog sektora. Pružanje podrške javnom sektoru i aktivno učešće u optimizaciji modela finansiranja povoljno će djelovati na likvidnost i razvojne potencijale privrede u FBiH.

## Finansijski sektor

Saradnja sa drugim finansijskim institucijama će se provoditi u cilju efikasnog upravljanja raspoloživim sredstvima i likvidnošću. Primarni kriterij saradnje sa finansijskim institucijama je disperzija i limitiranje rizika.

## 5. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Banka nije imala aktivnosti vezano za istraživanje i razvoj.


## 6. OTKUP VLASTITIH DIONICA, UDJELA I PROMJENE NA KAPITALU

U toku 2024. godine banka nije vršila otkup vlastitih dionica niti je imala promjene na kapitalu vezano za emisije dionica.

## 7. INFORMACIJA O POSLOVNIM SEGMENTIMA PRAVNOG LICA

Poslovanje banke je organizovano kroz 9 Sektora, 6 Samostalnih odjela i Ured sekretarijata kako je prikazano u nastavku:

**Union Banka dd Sarajevo – Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesto  
Aneks 1 - slika 1. „Šema Makroorganizacije Union banke dd Sarajevo“**



**Sektor za kreditne i operativne rizike** je organizaciona jedinica zadužena za uspostavljanje procese upravljanja kreditnim i operativnim rizicima na svim nivoima organizacije Banke kroz implementaciju konkretnih aktivnosti i razvoj svijesti o rizicima bankarskog poslovanja, pružajući podršku u implementaciji sistema interne kontrole banke, evidentiranju poznatih (potencijalnih) rizika, simulacije efekata, mjerjenja učinaka, materijalizacije, predlaganja i provedbi mjera za izbjegavanje i umanjenje potencijalnih negativnih efekata.

**Sektor za operativne poslove** je organizaciona jedinica zadužena za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa, poslova međunarodnog platnog prometa i poslova administracije računa i zajedničkih poslova.

**Sektor za poslovanje sa pravnim licima** je organizaciona jedinica koja je nosilac aktivnosti prodaje proizvoda Banke namijenjenih pravnim licima. Implementira konkretne prodajne i druge aktivnosti u skladu sa internim aktima i standardima Banke, obavlja monitoring konkurenčije i tržišta te predlaže aktivnosti u smislu razvoja proizvoda i optimizacije procesa sa ciljem maksimiziranja ostvarenih rezultata i pozicije na tržištu ali i minimiziranja negativnih efekata.

**Sektor za poslovanje sa stanovništvom** je organizaciona jedinica koja je nosilac aktivnosti prodaje svih proizvoda Banke namijenjenih stanovništu. Implementira konkretne prodajne i druge aktivnosti u skladu sa internim aktima i standardima Banke, obavlja monitoring konkurenčije i tržišta te predlaže aktivnosti u smislu razvoja proizvoda i optimizacije procesa sa ciljem maksimiziranja ostvarenih rezultata i pozicije na tržištu ali i minimiziranja negativnih efekata.

**Sektor za računovodstvo i kontroling** je organizaciona jedinica koja pruža podršku poslovanju Banke kroz organizovanje računovodstva i kontrolinga u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, Zakonom o bankama, MRS i MSFI. Obavlja poslove podrške finansijskom planiranju, analizi, kontroli poslovanja i profitabilnosti, poslove optimizacije izvora ključnih poslovnih i finansijskih informacija za potrebe upravljanja i izvještavanja te je zadužena za ispravnu primjenu zakona o direktnim i indirektnim porezima na poslovne događaje.

**Sektor za pravne poslove i HR** je organizaciona jedinica koja je zadužena za podršku poslovanju Banke kroz postizanje usklađenosti sa zakonima, podzakonskim aktima i drugim eksternim zahtjevima, uspostavljanje, usklađivanje i unapređivanje standarda svih pravnih poslova na nivou Banke, operativnu provedbu pravnih poslova zastupanja i podrške za procese koji uključuju pravne poslove. U okviru ove organizacione jedinice obavljaju se poslovi upravljanja ljudskim resursima te je ona zadužena i za obavljanje poslova kreditne administracije i izvršenja po računima klijenata.

**Sektor za informaciono komunikacione tehnologije** je organizaciona jedinica koja obavlja poslove vezano za unapređenje sistemske podrške, organizira njihovu primjenu, instalaciju i održavanje svih informacionih sistema, fizičko održavanje računarske i mrežne opreme, implementaciju i održavanje opreme potrebne za transakcijsku mrežu (SWIFT, CBBiH i dr.), upravljanje IT projektima i promjenama na informacionom sistemu, planiranje, dizajniranje, razvoj, testiranje i implementaciju interna razvijenih aplikacija, posredno ili neposredno pružanje podrške krajnjim klijentima banke u odnosu na bankarske usluge (ebanking, kartično poslovanje) i praćenje stabilnosti baza podataka i napredno održavanje istih.

**Sektor za sredstva i likvidnost:** je organizaciona jedinica koja obavlja poslove vezano za upravljanja likvidnošću, aktivom i pasivom banke. Zadužena je za upravljanja izvorima sredstava Banke, upravljanje deviznom pozicijom te određivanje kursne liste banke. Također upravlja poslovima vezanim za korespondentno bankarstvo i ulaganja u vrijednosne papire.

**Sektor za upravljanje i kontrolu rizika** je organizaciona jedinica zadužena za analizu rizika koja uključuje utvrđivanje i mjerjenje, odnosno procjenjivanje, ovladavanje, praćenje i izvještavanje o rizicima banke, kontinuirano praćenje svih značajnijih rizika banke, provođenje testiranja otpornosti na stres, provjeru primjene i efikasnosti metoda i postupaka za upravljanje rizicima banke, ispitivanje i ocjenu adekvatnosti i efikasnosti internih kontrola u procesu upravljanja rizicima, ocjenu adekvatnosti i dokumentovanosti metodologija za upravljanje rizicima, učestvovanje u izradi i preispitivanju strategija i politika za upravljanje rizicima, davanje prijedloga i preporuka za efikasno upravljanje rizicima, te provođenje ostalih provjera koje su potrebne za adekvatnu kontrolu rizika.

## **8. FINANSIJSKI INSTRUMENTI KOJE BANKA KORISTI**

Banka aktivno učestvuje na finansijskom tržištu Federacije Bosne i Hercegovine u poslovima kupovine trezorskih zapisa i obveznica izdanih od prije svega strane Federalnog Ministarstva Finansija BiH i JP Autoceste FBiH.

U toku 2024. godine Banka je kupila slijedeće vrijednosne papire:

- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 3.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi 4,51% godišnje, datum dospijeća 18.09.2024. godine;
- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 25.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi od 3,63% do 4,21% godišnje, datum dospijeća 05.02.2025. godine;
- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 3.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi od 3,85% do 3,95% godišnje, datum dospijeća 14.08.2024. godine;
- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 20.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi od 3,65% do 3,96% godišnje, datum dospijeća 05.03.2025. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 20.000/h. Kamata na obveznice iznosi od 3,69% do 3,99% godišnje, datum dospijeća 26.06.2029. godine;
- trezorske zapise nominalne vrijednosti KM 10.000/h. Kamata na trezorske zapise iznosi od 2,98% do 3,03% godišnje, datum dospijeća 19.03.2025. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 6.000/h. Kamata na obveznice iznosi od 3,69% do 3,84% godišnje, datum dospijeća 02.10.2031. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 15.000/h. Kamata na obveznice iznosi od 3,28% do 3,80% godišnje, datum dospijeća 09.10.2029. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 5.290/h. Kamata na obveznice iznosi od 5,18% do 5,44% godišnje, datum dospijeća 25.09.2034. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 8.000/h. Kamata na obveznice iznosi od 4,65% do 5,20% godišnje, datum dospijeća 23.10.2032. godine;
- obveznice nominalne vrijednosti KM 5.962/h. Kamata na obveznice iznosi od 5,19% do 5,64% godišnje, datum dospijeća 13.11.2032. godine.

Banka klasificira svu svoju finansijsku imovinu na osnovu poslovnog modela za upravljanje imovinom i ugovornih odredbi imovine, mjerena po:

1. Vrednovanje metodom amortiziranog troška („AC“),
2. Vrednovanje po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka („FVPL“), i
3. Vrednovanje po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit („FVOCI“).

Klasifikacija finansijskih instrumenata u pojedinu kategoriju računovodstvenog mjerena ovisi o poslovnom modelu u kojem se pojedini instrument stiče, karakteristikama ugovorenih novčanih tokova, ali i opcijama fer vrednovanja koja su predviđena MSFI 9.

Priloženi finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom historijskog troška, izuzev za vrijednosne papire mjerena po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i vrijednosne papire mjerena po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

### **Metoda efektivne kamatne stope**

Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška finansijske imovine i raspoređivanja prihoda od kamata tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduća novčana primanja (uključujući sve naknade koje čine sastavni dio efektivne kamatne stope, trošak transakcije i ostalih premija i rabata) kroz očekivani vijek trajanja finansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda.

Finansijski instrumenti priznaju prihod na temelju efektivne kamatne stope.

## Krediti i potraživanja

Krediti, plasirani depoziti i ostala potraživanja s fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu, a nastaju kad Banka daje novac dužniku bez namjere istovremene prodaje tih potraživanja ili prodaje u bliskoj budućnosti.

Banka mjeri kredite, plasirane depozite i ostala potraživanja po amortizovanom trošku ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:

- Finansijsko sredstvo se drži u okviru poslovnog modela sa ciljem da se drži u svrhu prikupljanja ugovorenih novčanih tokova;
- Ugovorni uslovi finansijskog sredstva daju na određene datume novčane tokove koji su isključivo rezultat isplate glavnice i kamate (SPPI) na iznos neotplaćene glavnice.

## Procjene poslovnih modela

Poslovni model odnosi se na način na koji se upravlja finansijskom imovinom radi stvaranja novčanih tokova. Drugim riječima, poslovnim modelom određuje se hoće li novčani tokovi nastati prikupljanjem ugovornih novčanih tokova, prodajom finansijske imovine ili i od jednog i od drugog. Stoga se ta ocjena ne provodi na osnovu scenarija koji se ne može razumno očekivati, kao što su „najgori mogući“ scenarij ili scenarij „stresnih uslova“.

Ukoliko su novčani tokovi nakon inicijalnog priznavanja realizovani na drugačiji način od prvobitnih očekivanja Banke, Banka ne mijenja klasifikaciju preostalih finansijskih sredstava koja se nalaze u poslovnom modelu, ali uzima u obzir ove informacije kada procjenjuje novonastala ili tek kupljena finansijska sredstva.

Koraci u postupku klasifikacije finansijskih instrumenata su:

- a) Određivanje radi li se o modifikaciji finansijskih instrumenata;
- b) Određivanje prirode bilansne stavke koja se stiče;
- c) Određivanje vrste pojedinog finansijskog instrumenta koji se stiče;
- d) Određivanje radi li se o instrumentu koji sadrži značajan kreditni rizik u trenutku sticanja;
- e) Određivanje poslovnog modela za koji se pojedini finansijski instrument stiče („BM“);
- f) Određivanje karakteristika ugovorenih novčanih tokova za pojedini finansijski instrument koji se stiče („SPPI“).

## SPPI test

Određivanje karakteristika ugovorenih novčanih tokova za pojedini finansijski instrument koji se stiče provodi se isključivo i samo za dužničke instrumente i to one koji nisu dobili status POCI imovine.

Ovo određivanje se provodi u svrhu ocjenjivanja da li uslovi ugovoreni za pojedinu stavku finansijske imovine predstavljaju novčane tokove koji predstavljaju samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice na određene datume.

Banka vrši procjenu ugovornih uslova prema osnovnim segmentima portfolija (dugoročni krediti pravnim licima, kratkoročni krediti pravnim licima, krediti fizičkim licima, kreditne kartice, prekoračenja po tekućem računu, dužnički vrijednosti papiri i ostala finansijska aktiva).

### **Finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha**

Finansijska imovina se na ovaj način klasificira ako je:

- a) nabavljena s ciljem prodaje u bliskoj budućnosti ili
- b) dio identifikovanog portfolija finansijskih instrumenata koje Banka drži zajedno, i koji se ponaša po šablonu kratkoročne zarade ili
- c) derivativni instrument koji nije okarakterisan kao efektivni hedžing instrument.

Finansijska imovina može biti priznata kao finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti iako nije "namijenjena za trgovanje" ako je:

- a) takva klasifikacija eliminiše ili značajno reducira nekonzistentnost mjerjenja i priznavanja koja bi inače nastala ili
- b) finansijska imovina dio grupe finansijske imovine ili obaveza čiji je učinak mјeren na bazi fer vrijednosti, u skladu s dokumentovanim upravljanjem rizika Banke ili njenom investicijskom strategijom, i informacijama oko internog grupisanja imovine na toj osnovi ili
- c) dio ugovora koji sadrži jedan ili više ugrađenih derivativa.

Finansijska imovina priznata kao finansijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha prikazuje se prema fer vrijednosti, sa rezultatom dobiti ili gubitkom prikazanom u izvještaju o bilansu uspjeha.

### **Finansijska imovina po amortizovanom trošku**

Obveznice i trezorski zapisi sa fiksnim ili odredivim plaćanjima i fiksnim rokom dospijeća, za koje Banka ima pozitivnu namjeru i mogućnost da ih čuva do dospijeća, klasificiraju se po amortizovanom trošku. Knjiže se po fer vrijednosti koristeći metodu efektivne kamatne stope, umanjenom za ispravku vrijednosti, sa prihodom koji se priznaje na bazi efektivnog prihoda.

### **Finansijska imovina vrednovana po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit**

Određene dionice, vladine obveznice i trezorski zapisi vrednuju se određivanjem fer vrijednosti i priznaju kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Dobit i gubitak koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti se priznaju direktno kao kapital, tj. revalorizacione rezerve sa izuzetkom gubitaka po umanjenju vrijednosti, kamata obračunatih po metodu efektivne kamatne stope, i dobiti i gubitaka po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, koji se priznaju kao direktna dobit ili gubitak. U slučaju otpisa sredstva ili kad je sredstvo pretrpjelo umanjenje vrijednosti, kumulativna dobit ili gubitak koja je prethodno bila priznata kao revalorizaciona rezerva se uključuje u izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti perioda.

Dividende po vlasničkim instrumentima klasifikovanim kao "fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit" se priznaju kao dobit ili gubitak kada Banka uspostavi pravo da primi dividendu.

### **Umanjenje vrijednosti finansijske imovine**

Finansijska imovina, osim finansijske imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, se vrednuje sa ciljem identifikacije indikatora umanjenja vrijednosti na svaki datum izvještajnog perioda. Finansijska imovina je pretrpjela umanjenje vrijednosti tamo gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznanja finansijske imovine, procijenjeni budući novčani tokovi investicije su izmijenjeni.

Objektivni dokaz umanjenja može uključiti:

- a) značajne finansijske teškoće strane pod ugovorom ili

b) kašnjenje ili propust u plaćanju kamata ili glavnice ili

c) kada postane vjerovatno da će dužnik otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

Pojedinačno značajna finansijska imovina provjerava se zbog umanjenja vrijednosti na pojedinačnoj osnovi. Preostala finansijska imovina provjerava se na grupnoj osnovi. Pojedinačno značajna finansijska imovina za koju nije prepoznato umanjenje vrijednosti uključuje se u osnovicu za provjeru umanjenja vrijednosti na grupnoj osnovi. U svrhu grupne procjene umanjenja vrijednosti, finansijska imovina grapiše se na osnovu sličnih karakteristika kreditnog rizika.

Za finansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi te finansijske imovine.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine po amortizovanom trošku se umanjuje upotrebom konta ispravke vrijednosti. Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se preko konta ispravke vrijednosti. Naknadne naplate ranije otpisanih iznosa se knjiže u koristi prihoda od otpisanih potraživanja. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti konta ispravke vrijednosti se priznaju u izvještaju o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Sa izuzetkom vlasničkih instrumenta vrednovanih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, ako se u sljedećem periodu iznos gubitka od umanjenja smanji i smanjenje se objektivno može povezati sa događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, prethodno priznati gubitak od umanjenja vrijednosti se ispravlja kroz izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u mjeri koja neće rezultirati knjigovodstvenim iznosom većim nego što bi bio amortizirani trošak da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti na datum kada je umanjenje vrijednosti priznato.

### **Prestanak priznavanja finansijske imovine**

Banka prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Banka ne prenese i zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva, i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Banka nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

## **9. CILJEVI I POLITIKE PRAVNOG LICA U VEZI SA UPRAVLJANJEM FINANSIJSKIM RIZICIMA**

Nadzorni odbor usvaja Strategiju preuzimanja i upravljanja rizicima, pojedinačne politike rizika, Metodologiju interne procjene kapitalne i likvidnosne adekvatnosti Banke (Metodologija ICAAP i ILAAP), Program testiranja otpornosti na stres, te osigurava da su predmet nezavisnog pregleda od strane interne revizije.

Uprava je odgovorna za:

- uspostavljanje kulture rizika u Banci,
- uspostavljanje jasnih i dosljednih linija ovlaštenja i odgovornosti za preuzimanje i upravljanje rizicima, uključujući razgraničenja ovlaštenja i odgovornosti između Nadzornog odbora i drugih imenovanih odbora, s jedne strane, i Uprave i drugih zaposlenika uključenih u proces upravljanja rizicima, s druge strane,
- uspostavljanje adekvatne komunikacije, razmjene informacija i saradnje na svim organizacionim nivoima banke radi provođenja Strategije, politika, procedura i ostalih internih akata za upravljanje rizikom,
- osiguranje odgovarajućeg broja zaposlenika sa stručnim znanjima i iskustvom u sistemu upravljanja svim rizicima, poslovima vrednovanja imovine Banke, metodologijama za identifikovanje i mjerjenje, odnosno procjenu rizika kojima je Banka izložena, testiranja otpornosti na stres,

## Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

- određivanje ključnih zaposlenika u procesu upravljanja rizicima i osiguranja odgovarajućih zamjena za te zaposlenike, u slučaju potrebe,
- periodični pregled, odnosno po potrebi usklađivanje Strategije, politika, procedura i ostalih internih akata za upravljanje rizicima,
- održavanje efikasnosti internih kontrola ugrađenih u sistem upravljanja rizicima, uključujući i osiguranje sigurnosti informacionih sistema,
- uspostavljanje odgovarajućih postupaka za procjenu utjecaja uvođenja novih proizvoda, usluga ili sistema na izloženost Banke riziku,
- adekvatno i blagovremeno poduzimanje mjera u procesu upravljanja rizicima, u skladu sa Strategijom, politikama, procedurama i ostalim internim aktima za upravljanje rizicima i dr.

Svi organizacioni dijelovi Banke imaju kontinuiranu komunikaciju sa Upravom banke u cilju ostvarenja upravljanja i kontrole rizika srazmjerno veličini Banke.

U skladu sa principom proporcionalnosti, Odlukom o upravljanju rizicima u banci, a uvažavajući činjenicu da Banka nije sistemski značajna u finansijskom sektoru, Nadzorni odbor je zadržao nadležnosti Odbora za rizike.

Kontrolne funkcije kroz uspostavljen sistem redovnog izvještavanja daju potrebne informacije organima upravljanja Banke o identifikovanim slabostima uz preporuke i prijedloge za poboljšanje poslovnih procesa, aktivnosti i područja upravljanja pojedinim rizicima. U skladu sa Zakonom, kontrolne funkcije minimalno jednom u toku izvještajnog perioda prisustvuju radu sjednica Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.

Kontrolne funkcije po potrebi prisustvuju i sjednicama Uprave Banke, te se na taj način obezbjeđuje kontinuirana informiranost Uprave o rezultatima izvršenih kontrola i revizija analiziranih poslovnih procesa, aktivnosti i područja rizika.

Relevantni organizacioni dijelovi i upravljački organi Banke aktivno su uključeni u proces upravljanja i kontrole rizika na slijedeći način:

- Odjel za planiranje, finansijski kontroling i izvještavanje na dnevnoj bazi dostavlja izvještaj o promjenama na pozicijama bilansa stanja i bilansa uspjeha, a na mjesecnom nivou se analiziraju odstupanja od planiranih veličina, što je osnova za kontrolne indikatore o promjeni u nivou rizika,
- Odjel za likvidnost, upravljanje aktivom i pasivom na dnevnoj osnovi izvještava Upravu o promjenama u nivou likvidnosti (uključujući informaciju o pokazateljima koncentracije), poziciji deviznog rizika, te u slučaju značajnijih neplaniranih odliva sredstava o efektu na parametre pozicije likvidnosti, a na mjesecnom nivou članovi Uprave banke uključeni su u rad ALCO Odbora,
- Odjel za upravljanje i kontrolu rizika na mjesecnom nivou Upravi dostavlja:
  - pregled omjera i promjena u nivou kreditnog-garancijskog portfolija, odnosno kreditnog rizika,
  - izvještaj o kreditnim koncentracijama,
  - izvještaj o kamatnom riziku,
  - stres testove pozicije likvidnosti za ALCO Odbor, u skladu sa Programom o testiranju otpornosti na stres.
- Odjel za upravljanje i kontrolu rizika na sedmičnoj osnovi dostavlja pokazatelje Plana oporavka Upravi banke, te organizacionim dijelovima koji učestvuju u upravljanju rizicima,
- Na kvartalnom nivou sve kontrolne funkcije prezentiraju Upravi izvještaj o izvršenim kontrolama rizika koji se dostavljaju u daljnjoj proceduri Odboru za reviziju i Nadzornom Odboru na odobrenje i usvajanje,
- Uprava i Nadzorni odbor Banke procjenjuju adekvatnost urađenih stres testova i postupka ICAAP-a i ILAAP-a na sjednicama, te po potrebi daju smjernice za izmjene i optimizaciju procesa.

U okviru pojedinačnih revizija, a sa ciljem davanja ocjene efikasnosti uspostavljenog sistema internih kontrola, kao i ocjene upravljanja svim vrstama rizika, te provjere poštivanja odredbi internih akata i zakonskih propisa vezanih za poslovanje Banke, Interna revizija (IR) provodi kontrole područja poslovanja Banke prema godišnjem planu rada Interne revizije.

Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

U skladu sa Metodologijom rada IR sa analizom rizika i izradom matrice rizika, pojedinačni izvještaji sa nalazima, zaključcima i prijedlozima se dostavljaju Upravu Banke na informisanje, te se na sjednicama Uprave Banke razmatraju pojedinačni nalazi i prijedlozi kao i mjere za implementaciju i otklanjanje istih.

Uposlenici kontrolnih funkcija prisustvuju seminarima i edukacijama po pitanju aktuelnih tema, uključujući oblast upravljanja rizicima, te izmjene bankarske regulative i standarda. Interna revizija sačinjava i godišnji plan edukacija nastojeći da održi i unaprijedi nivo znanja iz raznovrsnih segmenata bankarskog poslovanja, te u okviru izvještaja o radu prati i izvještava o realizaciji istog Upravu Banke, Odbor za reviziju i Nadzorni odbor.

U skladu sa organizacionim izmjenama i zahtjevima nove regulative Banka je uspostavila interne procese izvještavanja o rizicima, gdje se ispunjavaju formalni zahtjevi regulative.

## **10. IZLOŽENOST BANKE TRŽIŠNOM, KREDITNOM, RIZIKU LIKVIDNOSTI I DRUGIM RIZICIMA PRISUTNIM U POSLOVANJU PRAVNOG LICA, STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA I OCJENA NJIHOVE EFIKASNOSTI**

### **a) Upravljanje rizikom kapitala**

Ciljevi Banke prilikom upravljanja kapitalom, koji je mnogo šira kategorija od "kapitala" iskazanog u bilansu stanja su sljedeći:

- Usaglasiti se sa zahtjevima vezanim za kapital koji su propisani od strane regulatora na tržištu banaka;
- Osigurati da je Banka u mogućnosti nastaviti sa neograničenim vijekom poslovanja da bi mogla obezbijediti povrat dioničarima, kao i koristi ostalim učesnicima na tržištu; i
- Održavati jaku kapitalnu osnovu koja će podržati razvoj poslovanja Banke.

Od Banke se očekuje da održava adekvatan odnos duga i kapitala. Pokazatelji solventnosti su kao što slijedi:

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Dug	1.113.889	983.633
Kapital	<u>162.353</u>	<u>125.094</u>
<b>Omjer duga i kapitala</b>	<b><u>6,86</u></b>	<b><u>7,86</u></b>

Dug je definisan kao finansijske obaveze po amortizovanom trošku. Kapital uključuje dionički kapital i zadržanu dobit.

Adekvatnost kapitala i korištenje regulatornog kapitala prati Uprava Banke, uzimajući u obzir smjernice FBA, koje su razvijene u svrhu supervizije. Zahtijevane informacije se podnose FBA kvartalno.

FBA zahtjeva od svake banke: (a) da održava minimalni iznos neto (regulatornog) kapitala banke u iznosu 15 miliona KM; i (b) da održava odnos neto (regulatornog) kapitala i rizika ponderisane imovine u visini od minimalno 12%.

Izvještaj o poslovanju  
za period 01.01. – 31.12.2024. godine  
(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

Prema FBA odluci regulatorni kapital Banke podijeljen je u dva dijela:

- Tier 1 kapital ili Osnovni kapital: 154,0 miliona KM (31. decembar 2023: 117,8 miliona KM ): redovne dionice i zadržana dobit koja je od strane dioničara Banke raspoređena na neodređeno vrijeme za pokrivanje budućih finansijskih neto gubitaka (ako ih bude), akumulirana ostala sveobuhvatna dobit, umanjeni za nematerijalnu imovinu i odgođenu poreznu imovinu); i
- Tier 2 kapital ili Dopunski kapital: 20 miliona KM (31. decembar 2023: 30 miliona KM - subordinirani dug, uvećani/umanjeni za regulatorne rezerve).

Rizik ponderisane aktive odražava procjenu kreditnog, tržišnog i ostalih rizika povezanih sa tim sredstvima, uzimajući u obzir prihvatljiv kolateral ili garancije. Sličan tretman je usvojen za izloženost po bilansnim pozicijama, sa određenim korekcijama u svrhu preciznijeg iskazivanja prirode potencijalnih gubitaka.

Na dan 31. decembra 2024. i 2023. godine Banka je bila usaglašena sa svim eksterno nametnutim zahtjevima vezanim za kapital. Na dan 31. decembra 2024. godine, stopa adekvatnosti kapitala Banke, iznosila je 32,80% (31. decembar 2023: 33,30%).

Osnovni kapital – Tier 1 kapital

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
Redovne dionice	129.098	99.098
Rezerve	25.348	19.998
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit	648	2.128
Manje: Nematerijalna imovina	(802)	(563)
Manje: Odgođena porezna imovina koja zavisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika	(1.747)	(1.386)
umanjenih za povezane porezne obaveze		
<b>Ukupno Osnovni kapital</b>	<b>154.026</b>	<b>117.795</b>

Dopunski kapital - Tier 2 kapital

Opšte regulatorne rezerve prema FBA regulativi	-	-
Subordinirani dug	20.000	30.000
<b>Ukupno Dopunski kapital</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>

Umanjenja od kapitala

Nedostajuće regulatorne rezerve	-	-
---------------------------------	---	---

**Neto kapital**

	<b>174.026</b>	<b>147.795</b>
--	----------------	----------------

Rizik ponderisane aktive

Ponderisani operativni rizik (nerevidirano)	23.207	18.093
---	--------	--------

**Ukupno ponderisani rizici**

	<b>530.534</b>	<b>443.853</b>
--	----------------	----------------

**Adekvatnost kapitala (%)**

	<b>32,80%</b>	<b>33,30%</b>
--	---------------	---------------

### Upravljanje finansijskim rizikom

Odjel za likvidnost, upravljanje aktivom i pasivom u Banci pruža podršku poslovanju, koordinira pristup domaćem i međunarodnim tržištima, nadgleda i upravlja finansijskim rizikom koji se odnose na poslovanje Banke kroz interne izvještaje o riziku kojima se analizira izloženost po stepenu i uticaju rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući devizni rizik i rizik kamatne stope na fer vrijednost), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik kamatne stope na novčani tok.

### Tržišni rizik

Uslijed svojih aktivnosti, Banka je primarno izložena finansijskim rizicima promjena kurseva stranih valuta, te promjena kamatnih stopa (vidjeti ispod tačke *Devizni rizik i Rizik kamatne stope*). Izloženosti tržišnom riziku se analiziraju pomoću analize osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Banke tržišnom riziku ili načinu na koji Banka upravlja i mjeri taj rizik.

### Devizni rizik

Banka obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama. Na taj način dolazi do izloženosti promjenama kursa stranih valuta.

Knjigovodstvena vrijednost monetarnih sredstava i monetarnih obaveza Banke u stranoj valuti je na dan izvještavanja kako slijedi:

#### Na dan 31. decembar 2024.

IMOVINA	KM	EUR	USD	Ostale valute	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	120.796	78.564	1.281	1.902	202.543
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-	-	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2614	30	-	-	2.644
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.048.554	1.868	-	-	1.050.422
Odgodena porezna imovina	1.747	-	-	-	1.747
Materijalna imovina	23.362	-	-	-	23.362
Nematerijalna imovina	1043	-	-	-	1.043
Ostala imovina i potraživanja	281	-	-	-	281
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.198.397</b>	<b>80.462</b>	<b>1.281</b>	<b>1.902</b>	<b>1.282.042</b>
<b>OBAVEZE</b>					
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1.002.903	108.074	1.144	1.768	1.113.889
Obaveze za porez na dobit	191	-	-	-	191
Odgodene porezne obaveze	608	-	-	-	608
Rezervisanja	2.198	52	1	-	2.251
Ostale obaveze	2.750	-	-	-	2.750
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>1.008.650</b>	<b>108.126</b>	<b>1.145</b>	<b>1.768</b>	<b>1.119.689</b>
<b>NETO DEVIZNA POZICIJA</b>	<b>189.747</b>	<b>(27.664)</b>	<b>136</b>	<b>134</b>	<b>162.353</b>

#### Analiza osjetljivosti strane valute

Banka je uglavnom izložena valutama EUR i USD. Banka nije izložena deviznom riziku za EUR jer je konvertibilna marka fiksno vezana za EUR.

U sljedećoj tabeli je prikazana analiza efekata promjene kursa KM u iznosu na povećanje ili smanjenje vrijednosti KM za 10% u odnosu na USD. 10% je stopa koja se koristi pri internom izvještavanju Uprave o riziku strane valute. Analiza se vrši samo za imovinu i obaveze nominirane u stranoj valuti i predstavlja usklađenje njihove vrijednosti na kraju perioda za promjenu kursa od 10%. Pozitivan iznos niže ukazuje na povećanje dobiti ili drugog kapitala kada KM u odnosu na relevantnu valutu jača za 10%. Za 10% slabljenja KM u odnosu na relevantnu valutu, efekat bi bio isti, ali u negativnom iznosu.

#### USD Efekat

	2024.	2023.
Dobit / (gubitak)	14	17

### Rizik kamatne stope

Banka je izložena riziku kamatnih stopa jer plasira i pozajmljuje sredstva po fiksnim kamatnim stopama.

### Upravljanje kreditnim rizikom

Kreditni rizik se odnosi na nemogućnosti druge strane da podmiri svoje ugovorne obaveze što rezultira finansijskim gubitkom Banke. Banka je usvojila politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolateralu, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Banke i kategorizacija rizičnosti klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je disperzirana između prihvaćenih klijenata. Izloženost kreditima se kontrolira ograničenjima klijenata koji se kontinuirano pregleda od strane Sektora za kreditne i operativne rizike (na nivou pojedinačnih klijenata prema zakonskim i podzakonskim ograničenjima). U pravilu, kvartalno se pregled osigurava od strane Komisije za upravljanje kreditnim rizikom.

Kontrolna funkcija upravljanja rizicima na redovnoj osnovi vrši kontrolu usklađenosti izloženosti Banke ograničenjima koje FBA propisuje Zakonom i podzakonskim aktima.

Banka nema značajne izloženosti kreditnom riziku prema bilo kojoj trećoj strani ili stranama koje imaju slične karakteristike. Banka smatra da stranke imaju slične karakteristike ukoliko su povezane strane.

Proces mjerjenja umanjenja vrijednosti (ECL) podrazumijeva sljedeće korake:

1. segmentacija portfolija u homogene skupine,
2. podjela portfolija na nivo kreditnog rizika (nivoi kreditnog rizika 1, 2 i 3),
3. određivanje načina procjene umanjenja vrijednosti (grupna ili individualna).

Za portfolio stanovništva izvršena je podjela u homogene grupe kako slijedi:

- stambeni krediti
- potrošački krediti,
- kreditne kartice,
- prekoračenja po tekućim računima.

### Faze kreditnog kvaliteta (stage klijenata)

Za portfolio pravnih lica izvršena je podjela u homogene grupe kako slijedi:

- izloženosti prema velikim preduzećima;
- izloženosti prema malim i srednjim preduzećima (SME);
- garancije i akreditivi (uključujući obavezujuće okvire po garancijama).

Za kategoriju finansijskih instrumenata koji nisu imali značajno povećanje kreditnog rizika od inicijalnog priznavanja ili imaju nizak kreditni rizik, očekivani kreditni gubici iskazuju se po osnovu rizika neizmirenja obaveza tokom sljedećih 12 mjeseci, odnosno imovina je kategorisana u nivo kreditnog rizika 1.

Ukoliko se kreditni rizik značajno povećao, ali ne postoji objektivni dokaz umanjenja vrijednosti imovina se raspoređuje u fazu 2. Imovina koja zadovoljava kriterij objektivnog dokaza umanjenja vrijednosti (status neizmirenja obaveza) raspoređena je u nivo kreditnog rizika 3.

## Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

Banka će kao dokaz smanjenja kvalitete u odnosu na momenat inicijalnog priznavanja (prelaz iz nivoa kreditnog rizika 1 u nivo kreditnog rizika 2) koristi sljedeće pokazatelje:

- kašnjenje u otplati obaveza prema Banci u materijalno značajnom iznosu duže od 30 dana, osim u slučajevima kada Banka može dokazati da kašnjenje nije rezultat značajnog povećanja kreditnog rizika (kašnjenje zbog tehničke greške), obavezan je kriterij za raspoređivanje izloženosti u nivo kreditnog rizika 2,
- restrukturiranje izloženosti koje je u vezi sa povećanjem kreditnog rizika,
- klijent je na listi posmatranja zbog određenih kvalitativnih faktora (watch lista).

Brojanje dana kašnjenje podrazumjeva korištenje materijalnog brojača. Pod materijalno značajnim iznosom podrazumijevaju se potraživanja od:

- fizičkog lica u iznosu većem od 200 KM i 1% bilansne izloženosti dužnika, te
- pravnih lica u iznosu većem od 1.000 KM i 1% bilansne izloženosti dužnika.

Brojanje dana kašnjenja započinje danom kada je ukupan iznos svih dospjelih neizmirenih obaveza dužnika, po svim ugovornim iznosima postao materijalno značajan. Dokazi smanjenja kvaliteta mogu se opovrgnuti isključivo ukoliko postoje razumne i dostupne informacije koje ukazuju da ne postoji značajno povećanje kreditnog kvaliteta.

Način procjene podrazumjeva grupnu ili individualnu procjenu umanjenja vrijednosti.

Individualno se procjenjuju sve izloženosti koje su individualno/pojedinačno značajne, a raspoređene su u nivo kreditnog rizika 3 (status default).

### Faze kreditnog kvaliteta (stage klijenata)

Pojedinačno značajna izloženost je izloženost koja prelazi sljedeće pragove značajnosti:

- izloženosti fizičkim licima: 100.000,00 KM,
- izloženosti pravnim licima: 0,00 KM,
- izloženosti prema centralnim, regionalnim vladama i institucijama: 0,00 KM.

Banka status neizmirenja obaveza utvrđuje na nivou klijenta, tj. dužnika za sve izloženosti. Tokom pojedinačne procjene umanjenja vrijednosti svaki ugovor klasifikovan kao pojedinačno značajan se analizira kako bi se odredilo postojanje objektivnog dokaza umanjenja vrijednosti.

Banka ne može prerasporediti izloženosti iz nivoa kreditnog rizika 3 direktno u nivo kreditnog rizika 1.

Raspoređivanje izloženosti u niže nivo kreditnog rizika	Izloženost	period oporavka		
		nivo kreditnog rizika 2	nivo kreditnog rizika 1	ukupno
	nerestrukturirane izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 2		3	<b>3</b>
	nerestrukturirane izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 3	6	3	<b>9</b>
	restrukturirane izloženosti koje su u trenutku restrukturiranja bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 2		6	<b>6</b>
	restrukturirane izloženosti koje su u trenutku restrukturiranja bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 (uključujući POCI)	12	24	<b>36</b>

Umanjenje vrijednosti ECL se obračunava primjenom risk parametara PD, i LGD na izloženost (EAD – exposure at default).

PD parametar se na nivou pojedine izloženosti može interpretirati kao vjerovatnoća da će pojedina transakcija odnosno klijent u datom vremenskom periodu ispuniti definiciju statusa neizmirenja obaveza ili drugim riječima, da će na pojedinačnom nivou biti identifikovan događaj gubitka. Zato se za transakcije/klijente koji se već nalaze u defaultu pretpostavlja da je PD jednak 1.

Gubitak uslijed nastupanja statusa neizmirenja obaveza (LGD parametar) predstavlja internu procjenu banke o nivou očekivanog gubitka vezanog uz izloženost u slučaju nastupanja statusa neizmirenja obaveza.

LGD treba pokriti razdoblje od ulaska u default do kraja za određenu izloženost/klijenta. FBA Uputstvom je definisano da ukoliko banka nema adekvatnu vremensku seriju, količinu i/ili kvalitet relevantnih historijskih podataka, te nije u mogućnosti da utvrdi vrijednost LGD parametra korištenjem svog modela na adekvatan i dokumentovan način, tada koristi fiksne vrijednosti tog parametra zasnovane na konzervativnim procjenama, a one ne mogu biti niže od:

- a) 45% za izloženosti obezbijedene prihvatljivim kolateralom,
- b) 75% za izloženosti koji nisu obezbijedene prihvatljivim kolateralom.

U skladu sa navedenim banka primjenjuje ove stope, ovisno od nivoa pokrivenosti pojedinačnih partija prihvatljivim kolateralom (nekretnine i vrijednosni papiri).

U decembru 2024. godine izvršeno je testiranje i validacija risk parametara (EAD, CCF, PD, homogene sjupine, LGD, faktor umanjenja kolateralala, ATR, EIR, kvalitativni elementi validacije).

#### *EAD parametar*

Validacija EAD urađena je putem studentovog (t-testa) koji se koristi prilikom poređenja da li dvije populacije (modelirana i ostvarena izloženost) iskazuju zajedničke karakteristike, odnosno reprezentiraju istu populaciju (portfolio).

U okviru ove analize posmatrana je promjena nivoa izloženosti kroz period od 12 mjeseci, što predstavlja horizont izračuna PD parametra. Promjena je posmatrana kvartalno za datume 12/2020-12/2021 do 09/2023-09/2024 (12 perioda), na način da je za svaki navedeni period upoređena očekivana promjena portfolija u skladu sa otplatnim planom u odnosu na ostvarenu promjenu.

#### *PD parametar*

Adekvatnost PD parametra urađena je korištenjem binomnog testa. U testiranju se vrši poređenje stvarnog broja prelazaka u default u određenoj „kohorti“ (partije koje su bile u statusu not default) na posmatrani datum, sa brojem partija koji bi se očekivao da je prešao u default prema postavkama binomnog rasporeda i PD-a koji je važio na datum posmatranja.

Prilikom provođenja binomnog testa upoređuje se prosječna historijska stopa stupanja u status neizmirenja obaveza u periodu između početnog i datuma posmatranja sa korištenom PD TTC stopom na početku posmatranog razdoblja. Kako bi se dobila stvarna vrijednost PD TTC na vrijednost PD-a se dodaje vrijednost makroekonomskog faktora.

Dobiveni nivoi ECL ukazuju da stope PD dobivene postojećom metodom kalkulacije po svim homogenim skupinama uglavnom odgovaraju stvarnim prelascima po posmatranim godišnjim periodima, odnosno za portfolio fizičkih lica su niže zbog efekta makroekonomskog faktora. U skladu sa svim navedenim izračun PD se validacijom ocijenio adekvatnim.

Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

#### LGD parametar

Za izračun se posmatra se period 31.12.2011-30.11.2024 za pravna lica, odnosno 30.04.2015-30.11.2024 za fizička lica.

Po osnovu dobivenih rezultata može se konstatovati da se kod portfolija pravnih lica najveći dio naplate i oporavka nekvalitetnih kredita dešava tokom prve godine nakon ulaska u default.

Ukoliko se portfolio posmatra po kriteriju obezbjeđenosti kolateralom, krediti sa kolateralom iskazuju veću stopu naplate, ali kroz duži rok od sedam godina. Za kredite bez kolaterala najveći dio naplata se desio tokom prve tri godine. Generalno, stopa naplate se približava „flat rate“ već nakon proteklih 5 godina. Po obje kategorije stope su ispod regulatorno propisanih, gdje se za izloženosti sa kolateralom regulatorna stopa od 45% dostigne nakon 4 godine, dok se za izloženosti bez kolaterala već tokom prve godine preostala nenaplaćena izloženost bude niža od regulatorne stope od 75%.

Po osnovu dobivenih rezultata može se konstatovati da se kod portfolija fizičkih lica također najveći dio naplate i oporavka nekvalitetnih kredita dešava tokom prve godine nakon ulaska u default. Posmatrano po proizvodima: Prekoračenja po karticama imaju najveću naplatu u prvoj godini, zatim slijede potrošački krediti, te stambeni krediti. Za stambene kredite ne postoji dovoljno veliki uzorak da bi se posmatrao period duži od 2 godine. Generalno, stopa naplate se približava „flat rate“ već nakon protekle četiri godine. Po svim kategorijama stope su znatno niže od regulatorno propisanih stope.

U skladu sa provedenom analizom na osnovu evidencije prikupljenih podataka (izloženost u momentu ispunjenja statusa default, postojanje hipoteke kao kolaterala, datum ulaska u default i oporavka, te vremenski raspored naplate i slično) može se ocijeniti da korištenje regulatornih stopa LGD ne dovodi do precjenjivanja mogućnosti naplate i oporavka nakon ulaska izloženosti u status default, te da su stope adekvatne za korištenje u procesu izračuna ECL.

Svi izračuni LGD parametara urađeni su manuelno u excel-u. U narednom periodu Banka će nastojati uspostaviti sistemsku podršku za navedene izračune, kako bi se u potpunosti zadovoljio uslov kvaliteta korištenih relevantnih historijskih podataka, te da bi LGD model bio adekvatan i dokumentovan. Prethodno navedeno je neophodan preduslov korištenju internog LGD modela u izračunu ECL.

#### CCF parametar

Validacija CCF parametra provodi se na način da se posmatraju sve izloženosti koje su ušle u default i to u zadnjih 36 mjeseci (fizička lica), te dodatnih 48 mjeseca (pravna lica gdje je rok duži kako bi se dobio veći uzorak). Pri tome se u obzir uzimaju isključivo izloženosti po kojima je klijent mogao imati i vanbilansnu izloženost (revolving krediti, garancije, te sve vrste kartica i prekoračenja).

S obzirom na relativno mali uzorak relevantnih historijskih podataka smatra se adekvatnim korištenje faktora konverzije prema Odluci o izračunavanju kapitala banke.

Navedeni faktori se poređenjem sa kretanjem CCF za posmatrani portfolio Banke mogu ocijeniti dovoljno konzervativnim i dovoljnim da obuhvate kretanja iskorištenja vanbilasnih obaveza.

## Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

### Homogene skupine

Banka je na temelju dosadašnjeg pristupa upravljanju kreditnim rizikom analizirala moguće segmentacije izloženosti i zaključila je da postoje tri glavna faktora koji odražavaju rizik:

- vrsta klijenta,
- vrsta proizvoda i
- dani kašnjenja, odnosno status izmirenja/neizmirenja obaveza.

Prema dobivenim rezultatima, izračunate vrijednosti PD parametara prema kriteriju dana kašnjenja za granularniji nivo podjele grupa (pet podgrupa dana kašnjenja: 0-7, 8-15, 16-30, 31-60 i 61-90, te tri podgrupe dana kašnjenja: 0-7, 8-30 i 31-90), imaju monotonističan trend u zavisnosti od očekivanog nivoa rizičnog profila homogene grupe.

U svim podjelama primjetna je izrazita koncentracija broja posmatranih partija u kategoriji 0-7 dana. Posljedica navedenog je da u ostalim kategorijama postoji visoka volatilnost zbog manjeg broja partija koja može dovesti do naglih i nerealnih promjena PD stopa. Navedeno je posebno izraženo za homogene skupine kod portfolija pravnih lica, te kod stambenih kredita za fizička lica.

Urađene analize pokazuju da je potrebno i u narednom periodu kontinuirano provjeravati mogućnost uvođenja novih podjela homogenih skupina, ali i to da trenutna podjela zadovoljava kriterije dovoljne brojnosti i homogenosti uključenih segmenata.

Rezultati testiranja parametara kreditnog rizika su pravovremeno dostavljena Upravi banke, te Odboru za reviziju i Nadzornom odboru kroz kvartalne izvještaje kontrolne funkcije upravljanja rizicima.

U junu 2024. godine urađen je razvoj modela makroekonomskog faktora (FLI), koji do 31.12.2024. godine nije primjenjen za prilagođavanje PD TTC parametara trenutnim uslovima i očekivanim budućim ekonomskim okolnostima. U skladu sa preporukom regulatora, u razvoju makroekonomskog modela potrebno je preispitati redoslijed procesnih koraka, na način da se, prije testova univarijantne i multivarijantne korelace analize, izvrši provjera testa stacionarnosti modela provede na svih varijablama, te u slučaju nestacionarnosti test ponovno provede na izvedenim diferencijalnim varijablama.

U okviru procesa ECL, za svaki mjesecni obračun isti je prije dostavljanja rezultata na saglasnost Upravi banke usaglašavan sa relevantnim organizacionim dijelovima Banke (Sektor za poslovanje sa klijentima i Sektor za kreditne i operativne rizike).

### Nivo kreditnog rizika I

$$\text{Grupne ispravke vrijednosti} = (\text{PD} + \text{MEF}) * \text{LGD} * \text{EAD} * \text{D}_t$$

PD - vjerovatnoća zadovoljavanja statusa neizvršenja obaveza,

MEF – makroekonomski faktor

LGD - stopa očekivanog gubitka u slučaju da klijent dobije status default,

EAD - izloženost po partiji,

D<sub>t</sub> - diskontni faktor kalkulisani na osnovu EKS i perioda t (t<=1).

U slučaju da je izračunati ECL po pojedinačnoj izloženosti manji od minimalnih procenata definisanih Programom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka te Metodologijom za mjerenje umanjenja vrijednosti kredita i ostale finansijske aktive primjenjuju se minimalni procenti (za izloženosti sa niskim rizikom - 0,1% izloženosti a za ostale izloženosti - 0,5% izloženosti).

### Nivo kreditnog rizika 2

Za kredite klasifikovane u nivo kreditnog rizika 2 kalkulišu se rezervisanja po principu očekivanog gubitka tokom cijelog života (lifetime PD).

$$\text{Grupne ispravke vrijednosti} = \sum_1^t (\text{PD}_t + \text{MEF}_t) * \text{LGD} * \text{EAD}_t * \text{D}_t$$

t<sub>1</sub> - obračunski period,

t<sub>n</sub> - obračunski period uvećan za n godina,

PD<sub>t</sub> - marginalna PD stopa za period t,

MEF – makroekonomski faktor za period t,

LGD - stopa očekivanog gubitka u slučaju da klijent dobije status default,

EAD<sub>t</sub> - izloženost po partiji u periodu t (nedospjela glavnica + dospjeli dug u obračunskom periodu),

D<sub>t</sub> - diskontni faktor kalkulisan na osnovu EKS i perioda t.

U slučaju da je izračunati ECL po pojedinačnoj izloženosti manji od minimalnih procenata definisanih Programom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka te Metodologijom za mjerjenje umanjenja vrijednosti kredita i ostale finansijske aktive primjenjuju se minimalni procenat od 5% izloženosti.

### Nivo kreditnog rizika 3

Izračun umanjenja vrijednosti na grupnoj osnovi za fazu 3 se vrši primjenom sljedeće formule:

$$\text{ECL} = \text{PD} * \text{LGD} * \text{EAD}$$

Vrijednost PD parametra iznosi 100%.

Pojedinačna osnova za nivo kreditnog rizika 3 podrazumijeva analizu očekivanih budućih novčanih tokova po posmatranom plasmanu te izračuna njihove sadašnje vrijednosti.

Koristi se sljedeća formula za izračun umanjenja vrijednosti:  $\text{ECL} = \text{EAD} - \sum \text{CF}_i / (1 + \text{EIR}) \text{ ti}$

S obzirom da je riječ o izloženostima u statusu neizmirenja obaveze podrazumijeva se da je Banka već pokrenula adekvatne pravne radnje ili će to učiniti u najskorije vrijeme.

S toga očekivani novčani tokovi mogu biti sljedeće priode:

- prirodno vraćanje klijenta u status uredne otplate bez aktivacije pravnih radnji (tzv. ozdravljenje klijenta)
- restrukturiranje
- nastavak plaćanja od strane trećih strana – npr. jemci, garancije i sl.
- povremena i potpuna otplata od strane klijenta ali nakon aktivacije pravnih radnji
- realizacija kolateralna
- distribucija stečajne mase po završetku stečajnog postupka.

Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

---

U slučaju da je izračunati ECL po pojedinačnoj izloženosti manji od minimalnih procenata definisanih Programom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, te Metodologijom za mjerjenje umanjenja vrijednosti kredita i ostale finansijske aktive primjenjuju se:  
Minimalne stope očekivanih kreditnih gubitaka za izloženosti osigurane prihvatljivim kolateralom:

R. br.	Dani kašnjenja	Minimalni očekivani kreditni gubitak
1.	do 180 dana	15%
2.	od 181 do 270 dana	25%
3.	od 271 do 365 dana	40%
4.	od 366 do 730 dana	60%
5.	od 731 do 1460 dana	80%
6.	preko 1460 dana	100%

Minimalne stope očekivanih kreditnih gubitaka za izloženosti koje nisu osigurane prihvatljivim kolateralom:

R. br.	Dani kašnjenja	Minimalni očekivani kreditni gubitak
1.	do 180 dana	15%
2.	od 181 do 270 dana	45%
3.	od 271 do 365 dana	75%
4.	od 366 do 456 dana	85%
5.	preko 456 dana	100%

Umanjenje vrijednosti za izloženosti prema centralnim vladama, regionalnim vladama i institucijama se obračunaju korištenjem formule PD\*LGD\*EAD.

Najmanje jednom godišnje vrši uskađivanje vrijednosti PD i LGD parametra na osnovu dostupnih istraživanja.

Za sredstva na domaćim bankama PD se svodi na mjesecni nivo u skladu sa ročnošću, kao i mogućnosti da se u kraćem roku dođe do informacija o eventualnim nepovoljnim kretanjima.

Za sredstva na računima ino banaka koriste se vrijednosti PD parametra na godišnjem nivou. Za izloženosti prema državi, entitetima, državnim institucijama, odnosno kompanijama u vlasništvu države stopa ispravki vrijednosti određena je na osnovu vrijednosti PD-a za rejting B, (Standard & Poors –S&P) te navedene stope LGD-a.

Izuvez za navedeno u dole datoj tabeli, knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine prikazana u finansijskim izvještajima, umanjena za gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti, predstavlja maksimalnu izloženost Banke kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti prikupljenih kolaterala.

Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

	31.12.2024			31.12.2023		
	Bruto	Ispravka	Neto	Bruto	Ispravka	Neto
I. Pregled aktive	<b>1.278.955</b>	(23.065)	<b>1.255.890</b>	<b>1.106.612</b>	(17.732)	<b>1.088.880</b>
Novac i računi kod banaka	202.810	(267)	202.543	109.667	(100)	109.567
Plasmani kod banaka	102	-	102	5.939	(6)	5.933
Obavezna rezerva kod Centralne banke	111.553	(111)	111.442	106.625	(107)	106.518
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz dobitak ili gubitak	-	-	-	-	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali rezultat	2.670	(26)	2.644	1.025	(10)	1.015
Dati krediti i potraživanja	555.384	(18.073)	537.311	506.140	(13.934)	492.206
Dužnički instrumenti po amortizovanom trošku	404.904	(4.370)	400.534	376.380	(3.459)	372.921
Ostala imovina i potraživanja	1.532	(218)	1.314	836	(116)	720
II. Vanbilansne stavke	<b>67.793</b>	(434)	<b>67.359</b>	<b>65.172</b>	(351)	<b>64.821</b>
Plative garancije	14.274	(123)	14.151	16.993	(84)	16.909
Činidbene garancije	22.729	(105)	22.624	25.512	(119)	25.393
Nepokriveni akreditiv	1.153	(6)	1.147			
Preuzete neopozive obaveze	29.637	(200)	29.437	22.667	(148)	22.519
Ukupno (I+II)	<b>1.346.748</b>	(23.499)	<b>1.323.249</b>	<b>1.171.784</b>	(18.083)	<b>1.153.701</b>

### Upravljanje rizikom likvidnosti

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi, koja je izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, a u svrhu upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama Banke za likvidnim sredstvima. Banka upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, pozajmicama od strane ostalih banaka i drugih finansijskih institucija, kao i ostalim izvorima finansiranja, a time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i uspoređuje rokove dospijeća finansijske imovine i obaveza.

### Tabele rizika likvidnosti i kamatnih stopa

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Banke za finansijsku imovinu. Tabela je pripremljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine, uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zaradene, osim na imovinu za koju Banka očekuje da će se novčani tok pojavit u drugom periodu.

#### Dospijeće finansijske imovine

	Ponderirana prosječna efektivna kamatna stopa	Manje od 1 mjeseca	1 do 3 mjeseca	3 mjeseca do 1 godine	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<b>31. decembar 2024.</b>							
Bez kamata	-	72.654	-	-	2.644	-	75.298
Instrumenti fiksne kamatne stope	2,89	252.046	91.167	137.279	460.964	338.780	1.280.236
		<b>324.700</b>	<b>91.167</b>	<b>137.279</b>	<b>463.608</b>	<b>338.780</b>	<b>1.355.534</b>
<b>31. decembar 2023.</b>							
Bez kamata	-	28.785	-	-	1.015	-	29.800
Instrumenti fiksne kamatne stope	2,64	201.822	26.759	229.293	328.707	356.892	1.143.473
		<b>230.607</b>	<b>26.759</b>	<b>229.293</b>	<b>329.722</b>	<b>356.892</b>	<b>1.173.273</b>

## Izvještaj o poslovanju

za period 01.01. – 31.12.2024. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Banke za finansijske obaveze. Tabela je pripremljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Banke može tražiti da plati. Tabela uključuje novčane tokove kamata i glavnica.

### Dospijeće za finansijske obaveze

	Ponderirana prosječna efektivna kamatna stopa	Manje od 1 mjeseca	1 do 3 mjeseca	3 mjeseca do 1 godina	1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<b>31. decembar 2024.</b>							
Bez kamata	-	855.667	120	686	3.953	2.000	862.426
Instrumenti fiksne kamatne stope	2,08	17.224	35.325	66.493	126.603	20.927	266.572
		<b>872.891</b>	<b>35.445</b>	<b>67.179</b>	<b>130.556</b>	<b>22.927</b>	<b>1.128.998</b>
<b>31. decembar 2023.</b>							
Bez kamata	-	799.540	688	407	7.625	2.000	810.260
Instrumenti fiksne kamatne stope	0,91	21.608	27.613	51.610	47.144	30.880	178.855
		<b>821.148</b>	<b>28.301</b>	<b>52.017</b>	<b>54.769</b>	<b>32.880</b>	<b>989.115</b>

Banka očekuje da će ispuniti druge obaveze iz operativnih novčanih tokova i priliva od dospjelih finansijskih sredstava.

Banka ne posjeduje finansijsku imovinu vezanu za instrumente varijabilne kamatne stope. Na strani finansijske imovine došlo je do smanjenja nivoa kamatnih stopa u skladu sa kretanjima na tržištu, te povećanja učešća stambenih kredita fizičkih lica u portfoliju Banke. Generalno, finansijska aktiva iskazuje duže periode reugovaranja kamatne stope, praćeno prema pokazateljima propisanim od strane lokalnog regulatora.

## 11. PRIKAZ PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Union banka d.d. Sarajevo izjavljuje da u poslovanju primjenjuje Politiku korporativnog upravljanja usvojenu od strane Nadzornog odbora, koje objedinjuju principe korporativne prakse i organizacijske kulture u okviru regulatorne osnove uspostavljene Zakonom o bankama FBiH, Zakonom o privrednim društvima FBiH, podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo FBiH i svim drugim propisima koji se na odgovarajući način primjenjuju na poslovanje Banke.

### Značajni vlasnici dionica i ograničenja prava iz dionica

Vlada FBiH – putem Ministarstva financija – finansija je najznačajniji pojedinačni dioničar Banke sa 97,74% dionica Banke.

Dioničari Banke svoja prava ostvaruju na Skupštini Banke. Skupština Banke odlučuje o pitanjima koja su određena Statutom Banke.

Skupštinu Banke saziva Nadzorni odbor, osim u slučajevima kada je zakonom drugačije propisano. Zahtjev za sazivanje Skupštine može također podnijeti: dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, član Nadzornog odbora i član Odbora za reviziju.

### Nadzorni odbor

Nadzorni odbor čini pet članova koje imenuje i razrješava Skupština Banke. Nadzorni odbor Banke mora imati najmanje dva nezavisna člana, u skladu sa Zakonom o bankama i propisima Agencije za bankarstvo FBiH. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Ovlaštenja Nadzornog odbora regulirane su Statutom Banke.

U periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, Nadzorni odbor Banke je djelovao u sastavu i to:

Maja Letica	Predsjednik
Lejla Demirović	Član
Alija Aljović	Član
Orhan Pašalić	Član
Dario Đolo	Član

Članovi Nadzornog odbora nisu vlasnici dionica Banke.

U 2024. godini održano je 10 redovnih sjednica Nadzornog odbora na kojima su raspravljena pitanja vezana za poslovanje Banke. Stručnu podršku radu Nadzornog odbora mogu pružati specijalizirani odbori.

Kao obavezan odbor, imenuje se Odbor za reviziju.

#### **Odbor za reviziju**

Odbor za reviziju pruža stručnu pomoć Nadzornom odboru Banke u vršenju nadzora nad poslovanjem Banke i radom Uprave Banke.

Odbor za reviziju ima pet članova koji se imenuju na period od četiri godine, uz mogućnost imenovanja na dva uzastopna mandata.

Član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora, član Uprave Banke ili lice u radnom odnosu u Banci, niti može imati direktni ili indirektni finansijski interes u Banci, izuzev eventualne naknade po osnovu te funkcije.

U periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, Odbor je djelovao u sastavu od pet članova i to:

Hajrudin Hadžović	Predsjednik
Damir Šapina	Član
Marko Čule	Član
Jusufović Nejla	Član
Isaković Kaplan Ševala	Član

U 2024. godini održane su 4 sjednice Odbora za reviziju na kojima su raspravljena pitanja vezana za poslovanje Banke iz domena Odbora za reviziju.

### **Uprave Banke**

Uprava Banke organizuje rad, vodi poslovanje i zastupa Banku.

Uprava Banke je odgovorna za poslovanje Banke u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odlukama Agencije za bankarstvo FBiH

Uprava Banke sastoji od tri člana od kojih se jedan imenuje za predsjednika Uprave Banke. Predsjednika i članove Uprave Banke imenuje Nadzorni odbor na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Uprava Banke upravlja Bankom nezavisno i na vlastitu odgovornost i ima potpuna ovlaštenja neophodna za ovu svrhu u skladu sa Zakonom o bankama, Statutom i drugim internim aktima Banke. Odluke Uprave Banke moraju biti nezavisne od spoljnih faktora i usvojene u interesu Banke.

U periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, Uprava je djelovala u sastavu od tri člana i to:

- Vedran Hadžiahmetović, Predsjednik Uprave
- Leon Begić, član Uprave za operacije
- Edin Mujagić, član Uprave za rizike

U 2024. godini održano je 52 redovne sjednice Uprave banke na kojima su se raspravljena pitanja vezana za poslovanje Banke iz domena Uprave Banke.

Članovi Uprave nisu vlasnici dionica Banke.

### **12. ZAVRŠNE NAPOMENE**

Izvještaj se javno objavljuje na internet stranici Union Banke d.d. Sarajevo (<https://www.unionbank.ba/>).